

GLAS

LIST SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA

IZLAZI SVAKOG DANA OSIM NEDJELE

„ČETVRTI JUL“ O NOVOM NEGIRANJU NOR-a
i JUGOSLOVENSKE SOCIJALISTIČKE REVOLUCIJE

OPET PREKRAJANJE ISTORIJE

● Sovjetski general Ma- naše Narodnooslobodila-
culenko četvorogodišnju čke vojske sa „vojnim for-
narodnooslobodilačku bor- macijama bratskih zemalja“
bu u Jugoslaviji poisto- koje su, kako je poznato,
većuje s pokretima otpora u formirane tek pred sam
Belgiji, Francuskoj, Holan- slom Hitlerovog Rajha.
diji, Norveškoj, Danskoj,
Italiji i Grčkoj, a jedinice

Strana 8.

PREDSJEDNIŠTVO
OK SK KLJUČ

OSUĐENI NACIONALI- ISTIČKI ISPADI

● Nekolicna stanovnika
sela Stražnice kod Ključa
kažnjena zbog pjevanja na-
cionalističkih pjesama
● Sve agresivniji pojedini-
ci sa pozicija muslimanskog
nacionalizma

Strana 3.

SVE BOLJI IZVOZNI REZULTATI BOSANSKOPETROVAČKOG „NOVITETA“

TRIKOTAŽA ZA SVJETSKE KUPCE

● Vrijednost ovogodišnjeg izvoza na konvertibilno i klirinško tržište iznosiće 2.400.000 dolara, što je za 140 odsto više nego u 1984. godini



Osiguran je visok kvalitet proizvoda

Snimio R. OSTOJIĆ

RAZGOVORI O KIPRU U
UN

Posljednji sastanak?

UJEDINJENE NACIJE, 20. januara (Tanjug) — U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas su nastavljeni razgovori o Kipru. Predvodnici delegacija — kiparski predsjednik Kiprijanu i vođ turske zajednice na ostrvu Denktas došli su jutros, kako se strahuje, na posljednji sastanak.

Da li će sa njega proizaći zajedničko saopštenje, ili odvojene izjave, još nije poznato. Zajedničko saopštenje bi, naime, potvrdilo sporazum, a odvojene izjave samo dale tumačenja zbog čega do njega nije došlo.

Za razliku od prvog dana, kada je bio uočljiv, naglašeni, iako umjereni optimizam, nastavak razgovora je praćen sa zebnjom i predskazivanjem neuspjeha. „Njujork Times“ je čak objavio izjavu Denktasa o tome da se „razgovori ne mogu beskonačno protezati“. „U nedjelju ćemo odlučiti da li da ih uopšte nastavimo“. Čak i bez komentara njujorškog dnevnika koji tvrdi da razgovori nisu uspjeli, ta izjava zaista djeluje pesimistički. Da li će se nešto promijeniti na današnjem sastanku saznaće se u popodnevним časovima po ovdanem vremenu, kada se očekuje da će veliki broj okupljenih novinara dobiti bar mrvicu onoga što se događalo za pregovaračkim stolom.

ZA DVIJE GODINE BANJALUKA ĆE IMATI ELABORAT O PODZEMNIM INSTALACIJAMA

ZABORAVLJENI KABLOVI

Strana 10.

PROMJENOM SAVEZNOG I OPŠTINSKOG POREZA NA PROMET U BANJALUČKIM PRODAVNICAMA

KOŠMAR CIJENA?

● Najviše su poskupjele cigarete, alkoholna pića i južno voće, proizvodi od bisera, dragog kamenja i zlata, a znatno su pojeftinili predmeti od prirodnog životinjskog krzna, motori za čamce, uvozni brušeni i nebrušeni kristal ● Od danas su i nove cijene obuće, namještaja i drugih proizvoda i usluga na koje se odnosi opštinska odluka o porezu na promet

Strana 11.

BOSANSKI PETROVAC, 20. januara — Bosanskopetrovački „Novitet“ OOUR bihačkog „Kombitekta“, izvešće u toku ove godine gotovih proizvoda u vrijednosti od 2.400.000 dolara. To je povećanje izvoza u odnosu na 1984. godinu za oko 140 odsto.

Osnovna organizacija udruženog rada „Novitet“ iz Bosanskog Petrovca je poznat proizvođač muškog, ženskog, dječjeg i bebi trikotažnog rublja. Prošle

godine u Sovjetski Savez, Čehoslovačku, Libiju, SR Njemačku, Italiju, Švedsku i Irak izvezeno je robe u vrijednosti od milion dolara, a za ovu godinu predviđen je izvoz na konvertibilno područje vrijedan milion dolara, dok će na klirinško tržište otići trikotaže u vrijednosti 1.400.000 dolara.

Za ovaj izvoz već su sklopljeni ugovori, osigurana sirovina, a neophodno je reći i to da se rublje iz „Novitetovog“ proizvodnog

programa nalazi u svim katalozima poznatih robnih kuća u svijetu.

Ujedno u „Novitetu“ se spremaju i na otvaranje nove proizvodne hale u kojoj će posao dobiti 150 radnika, proizvodnja trikotaže povećaće se na sedam miliona komada godišnje, a ukupan prihod treba da bude ostvaren u iznosu od milijardu i 350 miliona dinara.

J.SI.

ZEMLJOTRESI

U REGIONU KRALJEVA

KRALJEVO, 20. januara (Tanjug) — Regionalni centar za obavještanje u Kraljevu saopštio je da je u 15 sati, 15 minuta i 50 sekundi registrovan jači potres 180 km južno od Beograda. Potres jačine 5 stepeni Merkalijeve skale osjetio se na području regiona Kraljevo, a najviše su ga osjetili stanovnici opštine Raška.

JUGOZAPADNO OD ZAGREBA

ZAGREB, 20. januara (Tanjug) — Seizmografi Geofizičkog zavoda u Zagrebu registrirali su u 2 sata i 52 minute potres na udaljenosti 75 km jugozapadno od Zagreba. Epicentar potresa bio je na području Črnomelja i Viniće. Potres je bio magnitude 3,5 s intenzitetom u epicentru 5 stupnjeva Merkalijeve ljestvice.

FUDBAL

POČEO TURNIR U KOČINU

KOČIN, Indija, 20. januara (Tanjug) — Pravi mali spektakl priređen je večeras pod reflektorima na stadionu u Kočinu, na otvaranju Četvrtog međunarodnog fudbalskog turnira za zlatni kup Džavaharlal Nehrua.

Nad terenom su lepršale stotine golubova, letjeli baloni, pucale su praskave „žabice“.

Stadionom su prodefilovale reprezentacije svih osam zemalja koje učestvuju na turniru. Ispred svake je išla po jedna djevojka noseći tablu sa ispisanim imenom zemlje, izuzev ispred reprezentacije Irana. Iranski fudbaleri nisu htjeli da idu iza žene.

U MJESNOJ ZAJEDNICI PODRAŠNICA KOD MRKONJIĆ-GRADA ODLUČNI SU DA ZAŠTITE PRIRODNA BOGATSTVA NA SVOM PODRUČJU

ZELENIKOVAC NE SMIJE UMRIJETI

STRANA 4.

BANJALUČKE PRODAVNICE BEZ DOVOLJNIH KOLIČINA BRAŠNA

NAKNADNI OTKUP PŠENICE

STRANA 11.

UZ RASPRAVU O IZBORNOM SISTEMU

Radnički savjeti ili „glasačke mašine“?

● Razlike tome što se radnički savjeti nalaze na čelu neslavne liste onih koji povređuju prava radnika u udruženom radu, ispred poslovnih organa i stručnih službi, treba tražiti u činjenici što se delegati često ponašaju kao „slobodni strijelci“, jer prije donošenja odluka ne konsultuju svoju izbornu bazu, već više direktore i stručne službe.

I prošle godine, kao i prethodnih, radnički savjeti nalaze se na čelu neslavne liste onih koji povređuju prava radnika u udruženom radu. Tek iza njih nalaze se direktori i stručni poslovnih organa i stručne službe OOUR-a, radnih organizacija i SOUR-a.

Nije zato slučajno što se ovim fenomenom pozabavio i Savezni društveni savjet za pitanja društvenog uređenja, odnosno njegove dvije radne grupe koje proučavaju probleme delegatskog izbornog sistema.

Osnovna je nevolja što se delegati radničkih savjeta ponašaju kao „slobodni strijelci“ jer prije sjednice ne konsultuju svoju „izbornu bazu“ — radnike. Ako se i odluče na takav korak, onda se za mišljenje koje će zastupati na sjednici radničkog savjeta obraćaju direktorima ili stručnim službama, rijetko partijskim ili sindikalnim organizacijama, ali i tada opet čelnim funkcionerima.

U dosadašnjoj javnoj raspravi o izbornom sistemu, koja traje već godinu i po dana, kao da se zaboravilo na ovaj dio koji se odnosi na izbore za samoupravne organe, iako se upravo tu nalazi osnov našeg delegatskog sistema, ali i najviše slabosti. Prema analizi koju su sačinile pomenute radne grupe Saveznog društvenog savjeta, rijetko gdje se ne krši ZUR kada je riječ o pretkandidacionom i kandidacionom postupku za izbor „radničkih vlada“. Naime, izvršni odbori sindikata pojavljuju se na zborovima sa listama kandidata za samoupravna tijela, ali su ih sačinili uglavnom (ne)definirani politički aktivni, uz obilatu pomoć direktora. Istina, radnici uspijevaju da „proture“ na izborne liste i nekog svog kandidata, ali im to rijetko polazi za rukom.

Na svu ozbiljnost ovog problema ukazuje i podatak da je u radničkim savjetima najmanje delegata iz osnove djelatnosti OOUR-a, tek trećina. Još ih je manje u samoupravnim organima radnih i složenih organizacija. Slično se događa kada je riječ o radničkim kontrolama, pa nije rijetka pojava da se tamo nađu i radnici sa posebnim ovlaštenjima.

Radnici u OOUR-u imaju pravo i obavezu da preko svojih delegata imenuju i poslovne organe, ali oni uglavnom posljednji saznaju ko je izabran za direktora. Razumljivi su zato sve mnogobrojniji prijedlozi da se poslovni organ bira tajnim glasanjem svih zaposlenih, ili da na ovakav način glasaju delegati radničkog savjeta.

I od Institucije re izbora rukovodilaca u mnogim sredinama napravljena je — farsa. Odluka o tome ko će, recimo, prvi ili drugi put biti izabran za direktora OOUR-a ili radne organizacije, donosi predsjednik poslovnog organa SOUR-a. Radničkom savjetu, koji kasnije takvu odluku „aminuje“ uskraćeno je pravo da razmatra rad direktora ili da predlaže neka kadrovska rješenja.

A direktori SOUR-a, ne rijetko, u svoju fotelju dolaze kao s neba, jer ih tu postavljaju opštinska, pokrajinska ili republička rukovodstva, zbrinjavajući na taj način višak političkih kadrova.

Radnički savjeti su, očito, izmakli uticaju radnika, pa je zato pomaloriskantno podržati prijedlog, sve glasnjiji u posljednje vrijeme, da oni preuzmu ulogu delegacije, takođe ključne poluge delegatskog sistema. Oni bi, istina, mogli da budu i osnovni mehanizam preko koga će se ostvariti odlučujući uticaj radnika u delegatskim skupštinama, ali bi prije toga i njih trebalo znatno „renovirati“ i ojačati.

Skori jubilej — 34-godišnjica radničkog samoupravljanja — obavezuje na to.

Pero SPARAVALO

PRENOSIMO

HOBOCTH

DIREKTNO

Novi milioni stari milijarderi

Jedan od učesnika nedavne rasprave, u autoritativnom partijskom telu predložio je da se milijarderi više tako ne zovu jer se njihovo bogatstvo iskazuje u starim dinarima, a ne u novim! A kada se to preračuna, od milijarde jedva da ostane desetak (bednih) novih miliona. To, dakako, znači i nepravdu prema svima onima koji imaju vredne poljoprivredne ili mašine za malu privredu. Milijardere — smatra taj komunist — treba juriti i ispitivati,

ali samo one koji imaju toliko bogatstvo — u novim dinarima.

Sva sreća što su ostali odmah reagovali i svom drugu kazali da nije problem ni u „starim“ ni u „novim“ milijarderima, već u načinu kako se do para dolazi, pa makar to bio i jedan stari milion. A neosnovano bogaćenje se neće sprečiti ako se „stari“ milijarderi budu samo preračunavali u nove dinare.

(M.Z.)

KOMENTARIŠEMO

Samoupravno nesnalaženje

● To što su četiri mjesne zajednice na području banjalučke opštine odbile da prihvata Nacrt rezolucije o društveno-ekonomskom razvoju komune u 1985. godini ne znači da radni ljudi u njima „odbijaju“ razvoj

Rezolucija o politici društveno-ekonomskog razvoja opštine Banjaluka u 1985. godini sada je pred nama i sjećanja na tok javne rasprave brzo blijede. Umjesto njih, valjaće nam sada napregnuti sve snage kako bi se uistinu ostvarilo sve ono što ovaj važan dokument predviđa: i rast industrijske proizvodnje, i porast zaposlenosti, i onaj „lagani rast životnog standarda“ o kojem mnogi umjereni optimisti s kraja prošle godine sada govore manje — očigledno pritišljeni ovogodišnjim naglim skokom cijena.

Sve su to, ipak poslovi na čijem se izvršavanju mora isticati, naročito ako se želi — a želi se i tu su mišljenja nepodijeljena — u ovoj, posljednjoj godini srednjoročja, dostići nešto od ranije propuštenog.

Pa ipak, činjenica da su u minulju javnoj raspravi četiri mjesne zajednice odbile Nacrt rezolucije nije bez sumnje podatak preko kojeg bi se moglo olako preći: taj primjer u najmanju ruku upućuje na razmišljanje. Nedoumice oko toga kako je, i zašto, do ovoga došlo, još postoje. Kako je, naime, moguće da mjesna zajednica odbije Nacrt rezolucije koji njom nije ni upućen na usvajanje — već samo na razmatranje: davanje primjedbi, sugestija i slično?

Očigledno, postupak mjesnih zajednica koje su Nacrt odbile nije primjeren sistemu socijalističkog samoupravljanja. U najboljem slučaju, bilo je moguće odbiti samo ono što se u ovom dokumentu odnosilo na dotičnu mjesnu zajednicu, i predložiti da umjesto toga bude uneseno nešto drugo. Odbijanje pak cijelog teksta Nacrta — čak i kad bi po sistemu bilo umjesno — značilo bi kompletno odbijanje razvoja

čitave komune, što radni ljudi u mjesnim zajednicama koje su ovako postupile svakako nisu mislili, niti željeli. Ostalo bi, čini se, da se zaključi kako je u nekim sredinama, u toku rasprave o Nacrtu rezolucije, bilo određenih samoupravnih nesnalaženja.

Međutim, čini se da bi odgovarajuću analizu uzroka ovakvih nesnalaženja ipak valjalo načiniti jer će i sljedećih godina valjati donositi ove dokumente, a nikome, zacijelo, nije u računu da se ovakve situacije ponavljaju. Utoliko više što utisci za zajedničke sjednice svih vijeća Skupštine opštine Banjaluka, na kojoj je Rezolucija usvojena, govore da nepoznavanje sistema ni u kom slučaju ne bi mogli biti jedini i isključivi uzrok. Njih svakako ima više. Pa ako se na jednu stranu stave svi oni zahtjevi, konkretno i pojedinačno uzev uvijek vrlo opravdani, ali za čije ostvarenje ne postoje objektivne mogućnosti (što tvori znatan dio neraspoloženja) još na drugoj preostaje da se utvrde i brojna obećanja, ponavljana tokom godina. Iz njih se, naravno, nije u praksi rodilo ništa jer iza njih, opet, nije bilo dovoljno objektivnih, a to će reći, materijalnih mogućnosti.

Takav način rada, u mjeri u kojoj je, izvan sfere utisaka, zbilja objektivno postojao, zacijelo se nalazi pred zalaskom. Ali isto tako, valja naglasiti da se prava rješenja svakako nalaze samo u povećanju materijalnih mogućnosti društva — i to takvom i tolikom povećanju koje će uspješno argumento-

vati sve ono što je do sada ostajalo tek slovom. Takvom pak, zadatku neće doprinijeti niti prekomjerni verbalizam niti zbilja neumjesno odbijanje dokumenata o razvoju društva. Naprotiv, doprinijeće jedino znatno veći rad, i trezveno suočavanje sa teškoćama na koje u svojoj afirmaciji nailazi.

D. SOČANSKI


REKLI SU...

Plan za sve planove

● Planiranje nije nikakva rutinska delatnost ali efikasnost planiranja podrazumeva efikasnost celog privrednog sistema, ogleđanog, pre svega, u efikasnosti socijalističkog samoupravljanja i efikasnosti upravljanja privredom. I samo u koliko je meri to ostvareno toliko može biti efikasno i planiranje.

● Samo društvenim planom Jugoslavije mogu se izraziti opšti okviri razvoja i usmeravati ukupan privredni razvoj pa samim tim društveni plan Jugoslavije mora da ima izuzitiji značaj nego što je imao do sada. Ovaj plan treba da se zasniva na zajedničkim planovima i on treba da ostvari uslove za ostvarenje svih drugih planova.

Borisav SREBRIĆ,
potpredsjednik
SIV-a („Borba“)



Stilisa DAVIDOVIĆ

GLAS: List Socijalističkog saveza radnog naroda

Opštine osnivači: Banjaluka, Bosanska Gradiska, Čelinac, Kotor-Varoš, Laktaši, Prnjavor, Skender-Vakuf i Srbac.

Izdaje i štampa NIGRO „Glas“ Banjaluka, Ulica AVNOJ-a 93.

Predsjednik Poslovnog odbora NIGRO „Glas“ Edhem Čizmić.

Direktor i odgovorni urednik Nebojša Radmanović

Uređuje redakcijski kolegij: Mirko Kisjan (banjalučka hronika), Emin Krkić (popodnevni rad) Tomo Marić, (sport) Miloš Milinović (Bosanska krajina), Miro Mladenović (grafička redakcija), Sabica Piragić, (DESK), Na da Pavačić (kultura), Nebojša Radmanović (direktor i odgovorni urednik), Fadil Smajić (hronika), Dragiša Spremo (Nedjeljni „Glas“), Novinski savjet lista „Glas“: Ivan Andričić, Nusreta Borić (predsjednik), Edhem Čizmić, Milenko Čerketa, Jovo Kerkez, Radojka Kazmanović, Predrag Lazartvić, Oto Marušić, Islam Mehić, Branko Pivašević, Nebojša Radmanović, Grozda Regodić, Nenad Trifanović, Franjo Vardić.

Prvi broj „Glasa“ izašao je kao organ NOP-a za Bosansku krajinu u Župici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Poslije oslobođenja „Glas“ izlazi u Banjaluci kao organ Oblasnog narodnog fronta do juna 1951. Od IX 1953. izlazi kao organ SSRN pod imenom „Banjalučke novine“, a od 29. novembra 1955. pod imenom „Krajiške novine“. Od 13. maja 1963. list ponovo izlazi pod imenom „Glas“. Ukazom Predsjedništva SFRJ od 19. jula 1968. „Glas“ je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima. Od 8. februara 1983. „Glas“ izlazi kao dnevni list.

PREDSJEDNIŠTVO OK SK KLJUČ

Osuđeni nacionalistički ispadi

● Nekolicina stanovnika sela Stražnice kod Ključa kažnjena zbog pjevanja nacionalističkih pjesama
● Sve agresivniji pojedinci sa pozicija muslimanskog nacionalizma

KLJUČ, 20. januara — U subotu je u Ključu održana sjednica Predsjedništva Opštinskog komiteta Saveza komunista Ključ, u čijem je radu učestvovao i Žilko Grubor, sekretar Predsjedništva CK SK BiH. Ova sjednica bila je posvećena razmatranju informacije o djelovanju pojedinaca sa pozicija srpskog i muslimanskog nacionalizma i kleronacionalizma koje se u posljednje vrijeme sve agresivnije eksponiraju u ovoj krajiškoj komuni.

Povod za ovu sjednicu je nacionalistički istup grupe građana s područja Mjesne zajednice Sitnica, koji su 14. januara u kući Grozde Stojčić i njenih sinova Rajka i Blagoja u selu Stražnice na vjerskoj slavi pjevali nacionalističke pjesme. Ovom prilikom vrijeđane su najsvećenije tekovine naše socijalističke revolucije i ličnost druga Tita. Radni ljudi i građani i izvršni organi društveno-političkih organizacija, Mjesne zajednice Sitnica i cijele ključke opštine, na održanim skupovima najodlučnije su osudili kleronacionalističko i šovinističko ponašanje ove grupe, a Opštinski sud za prekršaje u Ključu je već izrekao i kazne. Braća Rajko i Blagoje Stojčić osuđeni su na po 60 dana zatvora, a Mićo Stojčić, Nikola Miletić, Slavko Miletić, Đorđe Miletić, Dako Malešević, Vlado Baveljić, Miloš Jakovljević i Milenko Delić kažnjeni su sa po 45 dana zatvora. Nadležni organi utvrđuju i elemente za pokretanje krivične odgovornosti jednog broja sudionika ovog kleronacionalističkog istupa.

Djelovanje pojedinaca sa pozicija muslimanskog nacionalizma i kleronacionalizma u selu Ramići u Mjesnoj zajednici Velagići i Mjesnoj zajednici Ključ, po ocjeni Predsjedništva OK SK Ključ, u posljednje vrijeme postalo je sve agresivnije. Ono se ispoljava kroz djelovanje imama Omara Štulanovića iz Ključa i njegovih istomišljenika Salta Egrlića (Ključ), te Rešida i Hamdije Bajrića iz Ramića, koji pokušavaju oživjeti mladomuslimanstvo i propagirati islamski fundamentalizam parolom o navodnoj ugroženosti muslimanske nacije. I ove pojave takođe su odlučno i javno osuđene od građana u Mjesnim zajednicama Velagići i Ključ, a u toku su skupovi podružnica Socijalističkog saveza radnog naroda i OO SK, koji se bave ovom problematikom. Za istup kleronacionalističke grupe u Stražnicama najoštrije osudu dao je i Komitet ONO i DSZ Mjesne zajednice Sitnica. I pored toga Predsjedništvo OK SK Ključ je ocijenio da je neophodno pojačati idejno-političku aktivnost u Savezu komunista i svim društveno-političkim organizacijama, među radnim ljudima i građanima kako bi kleronacionalističko djelovanje i neprijateljski istupi pojedinaca u potpunosti bili razobličeni. U sve osnovne organizacije SK upućena je cjelovita informacija o ovim pojavama, a zborovi radnih ljudi i građana koji se održavaju ovih dana daće, također, svoju riječ.

Predsjedništvo je utvrdilo obavezu komunista u društveno-političkim organizacijama i organima društveno-političke zajednice da programirano okrenu još organizovaniju aktivnost na suzbijanju i razobličavanju ovih pojava koje su strane većine stanovnika ključke komune.

O. FILIPOVIĆ
F. ŽERAVICAIZ ČELINAČKE EKSPOZITURE
SLUŽBE DRUŠTVENOG
KNJIGOVODSTVA

IZGRAĐENE NOVE PROSTORIJE

ČELINAC, 20. januara — Prije nekoliko dana zaposleni iz čelinačke ekspoziture Službe društvenog knjigovodstva uselili su u nove savremene prostorije. U sklopu stambeno-poslovne zgrade u Čelincu nalazi se i 200 kvadratnih metara prostora, za čiju je izgradnju i opremu izdvojeno 11 miliona vlastitih sredstava. Time je riješen problem poslovnog prostora, jer dosadašnje prostorije od 90 kvadratnih metara bile su male i neuslovne u odnosu na potrebe.

Za višegodišnji uspješan rad i dobru saradnju sa radnim organizacijama udruženog rada, zajednicama i društveno-političkim organizacijama dodijeljeno im je dvadesetopriliko priznanje, Srebrna plaketa Skupštine opštine Čelinač.

S. M.

BOSANSKI NOVI

JEFTINIJA KONFEKCIJA

BOSANSKI NOVI, 20. januara — U robnoj kući i buticima u Bosanskom Novom snižena je cijena konfekcijskoj robi i do 40 posto. Ovo sezonsko sniženje koristi kolektiv „Jedinstvo“ da bi smanjio zalihu, ali i pomogao potrošačima da u uslovima kada vlada besparica dođu do jeftinije robe.

F. K.

BOSANSKA KRUPA

ŠANSZA ZA PRIPRAVNIKE

BOSANSKA KRUPA, 20. januara — U toku ove godine, kako je predviđeno Rezolucijom o društveno-ekonomskom razvoju bosanskokrupske komune na području ove opštine biće zaposleno 146 pripravnika. Planom se predviđa da će u toku ove godine više od 600 lica dobiti zaposlenje u ovoj komuni.

Posebna pažnja pri zapošljavanju posvećuje se mladim i stručnim kadrovima.

B. V.

D. K.

KOTOR-VAROŠ

JAČA MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

KOTOR-VAROŠ, 20. januara — Već duže vrijeme u opštini Kotor-Varoš prisutni su problemi oko ostvarivanja inspeksijskog nadzora u pojedinim oblastima. Zbog nedostatka stručnih kadrova ne ostvaruje se nadzor u oblasti saobraćaja, zatim kod pregleda parnih kotlova, elektroenergetske i veterinarske inspekcije. S obzirom na to da se i nakon nekoliko raspisanih oglasa ne mogu obezbijediti inspektori, ostvarena je saradnja sa Skupštinom opštine Banjaluka radi angažovanja inspektora u navedenim oblastima. I u ranijem periodu je povremeno ostvarivana saradnja u oblasti inspeksijskog nadzora sa ovom opštinom, pa se očekuje da će biti prihvaćena inicijativa o obavljanju nekih zajedničkih inspeksijskih poslova i u narednom periodu. O ovome će se izjasniti na nadležnim vijećima i delegati SO na narednoj sjednici.

D. K.

BIHAĆ

ELEKTROOPREMA ZA IZVOZ

BIHAĆ, 20. januara — Prošle godine zaposleni u Tvornici rastavljača i kablovskih glava u Bihaću udvostručili su izvoz. Vrijednost izvoza bila je dva i po miliona dolara. I ove godine ovaj proizvođač procesne elektroopreme radiće za izvoz i to uglavnom na konvertibilno tržište. Planirano je da će vrijednost izvezeno robe pre-

mašiti četiri miliona dolara. Potražnja za rastavljačima i kablovskim glavama na inostranom tržištu je velika, pa se zato u ovom kolektivu očekuje, ako samo ne ponestane sirovina i repromaterijala, da bi izvoz mogao da poraste i na pet miliona dinara.

D. M.

PRNJAVOR

ŠTRPČANI U JASIKAMA

PRNJAVOR, 20. januara — Nastavljajući prijateljstvo započeto povodom snimanja popularne TV-emisije „Znanje-imanje“, grupa stanovnika Mjesne zajednice Štrpci boravila je u protekla tri dana u Mjesnoj zajednici Jasike u kruševačkoj opštini. Gosti iz prnjavorske opštine prisustvovali su otvaranju društvenog doma i prigodnom kulturno-umjetničkom programu, a utvrđeni su i novi koraci u saradnji iz bratimljenih sela.

B. R.

LUŠCI-PALANKA

ZIMOVANJE ZA OSNOVCE

SANSKI MOST — 20. januara — Pedeset osnovaca, učenika OŠ „Simo Miljuš“ u Lušci-Palanci, otputovalo je na višednevno zimovanje, koje će provesti u motelu Jasenica kod Bosanske Krupe i okolnim snježnim padinama Grmeča.

Jednodnevni pension za osnovce iz Lušci-Palanke košta osam stotina dinara, ali osnovci plaćaju tek polovinu, jer je škola iz sredstava kupljenih pošumljavanjem goleti obezbijedila preostali novac.

S. G.

OKOM KAMERE

HOKEJ NA SNIJEGU

SANSKI MOST — Popularizacija zimskih sportova u posljednje vrijeme prodira je i u Sanski Most.

Na našem su snimku djeca, osnovci koji ove januarske dane odmora, prekraćuju igrajući jednu vrstu hokeja, ali na snijegu. Tu su svi rekviziti: drvene palice, gołovi s mrežama i loptica, koja je zamijenila pak. Kizaljke nisu potrebne, jer je u zimskim odmarama na snijegu sigurnije nego na ledu, a djetepovi roditelja ostali su netaknuti.

S. G.



U MJESNOJ ZAJEDNICI PODRAŠNICA KOD MRKONJIĆ—GRADA ODLUČNI SU DA ZAŠTITE PRIRODNA BOGATSTVA NA SVOM PODRUČJU

Zelenikovac ne smije umrijeti

● Svjesni su u Podrašnici da Mrkonjiću trebaju dodatne količine vode, ali da treba sačuvati i prirodno blago Zelenikovca, jer ova izvorišta navodnjavaju plodno Podraško polje, od koga živi pet sela ● Mještani Podrašnice traže zaštitu izvan društveno-političke zajednice Mrkonjić-Grad ● Hoće li nestati vodenica i predivne prirodne oaze na Zelenikovcu

Poznatli izvor Zelenikovac, na području Mjesne zajednice Podrašnica, kod Mrkonjić-Grada trebalo bi uskoro da „umre“. Mještani Podrašnice međutim žele da zaštite ovaj izvor, koji je od životnog značaja za ovo i još pet okolnih sela.

Vodovod u Mrkonjić-Gradu nema dovoljno vode da podmiri potrebe stanovništva i industrije, pa se priprema odvođenje vode sa izvora Zelenikovac, kako bi se obezbijedila voda za potrebe grada.

„Istorijski promašaj“

U Podrašnici ističu da bi kapljanje Zelenikovca i odvođenja vode u Mrkonjić-Grad bilo „istorijski promašaj“, a da se to ne može ničim opravdati. Izvor služi za navodnjavanje plodnog Podraškog polja, kojem gravitira pet sela, a zahvaljujući prirodnim

blagodatima ovog izvorišta Mjesna zajednica Podrašnica je poznata po proizvodnji mlijeka, mesa i krompira.

Uz to na Zelenikovcu je poredano šesnaest vodenica, koje stalno melju, a donedavno ih je bilo 26. Vlasnici oronulih potočara odlučili su da ih poprave i da ponovo počnu meljavu.

Ideja o izgradnji hotela na Zelenikovcu stara je nekoliko godina, mada do sada nije urađeno ništa. Uostalom, na ovom poznatom području godinama logoruju izviđači iz Dalmacije, a u prospektu Turističkog saveza BiH Podrašnica se spominje upravo zbog ovih čuvenih izvora na Zelenikovcu.

Raspravljajući o odvođenju vode sa Zelenikovca, u Mjesnoj zajednici Podrašnica, na zajedničkoj sjednici svih društveno-političkih organizacija, koja je održana 12. januara ove godine, odlučeno je, da se sa namjerama oko odvođenja Zelenikovca upoznaju: Predsjedništvo CK SK BiH, Predsjedništvo Skupštine BiH, Predsjedništvo RK SSRN BiH, Republički sekretar i tajnik za narodnu odbranu, Republički komitet za turizam, Zadržni savez BiH, Republički komitet za vodoprivredu, Republička zajednica za spomenika kulture i prirode, Osnovna privredna komora Banjaluka i Poljoprivredni zavod Banjaluka.

Gradu treba voda

Svjesni su u Mjesnoj zajednici Podrašnica da Mrkonjić-Gradu trebaju dodatne količine vode, ali traže da se uradi revizija studije o odvođenju Zelenikovca, da se

odaberu drugi izvori, koji su bliži Mrkonjić-Gradu, ali prvenstveno da se sanira vodovod, pa tek onda utvrde potrebne količine vode.

U Podrašnici ističu da su za potrebe sela kaptirali 30 izvora i da su loše snabdjeveni vodom, ali nikad nisu pominjali da Zelenikovac - dar prirode i izvor života preведу u vodovod. Kad bi to uradili plodno Podraško polje više ne bi bilo izdašno kao do sada, jer se ne bi moglo navodnjavati.

Uz to naglašavaju da se Zelenikovac može iskoristiti i kao energetska potencijal - za izgradnju mini-hidroelektrana. Kako i na području Podrašnice ima dovoljno izvora koji bi grad mogli snabdjevat dovoljnim količinama vode, namjeru da se Zelenikovac kaptira u selu smatraju bezumnim.

Mještani Podrašnice tražili su sastanak sa predstavnicima Skupštine opštine, ali kako do ovog razgovora nije došlo, u Mjesnoj zajednici Podrašnica odlučili su da zaštitu svojih prava i interesa potraže izvan društveno-političke zajednice Mrkonjić-Grad. Odlučili su da u ovom poslu, ako to zahtjeva, angažuju i advokate, koji će ih zastupati na sudu, a da se ispita izakonitost svih radnji koje su do sada preduzete oko odvođenja vode sa Zelenikovca.

Ima još izvora

Na sastanku od 12. januara u Mjesnoj zajednici Podrašnica ističe se, između ostalog, i sljedeće:

„Građani Mjesne zajednice Podrašnica i dalje uvažavaju i podržavaju aktivnost da se građanima Mrkonjić-Grada, pod hitno,

obezbjede dovoljne količine vode za piće, ali da to treba činiti prvo opravkom postojeće mreže i kaptira, pa ukoliko i tada vode ne bi bilo dovoljno, da se vode izvori koji su bliže Mrkonjića i koji nemaju nikakvog drugog značaja, kao što su Bijeli Potok, Čenča vrelo, Dvostruki točak, Pošljčanica tri izvora, Balkana potok, Balkana-jezero gornje, Vidovića potok i drugi, te da se prestatu voda za piće koristiti kao industrijska“.

U Podrašnici su izabrali i ljude - delegaciju, koja će brinuti o zaštiti Zelenikovca i koja će zastupati interese ovog sela. To su: Mihajlo Bjelajec, predsjednik Skupštine Mjesne zajednice, Petar Lazendić, zemljoradnik, Lazo Janković, penzioner, dr Milan Vasić, hirurg, Miodrag Duza, službenik, inž. Ratko Bjelajec, Milan Tutorić, penzioner, inž. Ljubo Tutorić, Lučka Lazendić, zemljoradnik, inž. Mile Tutorić, Stivo Tutorić, profesor, Ratko Janković, ekonomista, Dušan Tutorić, pravnik, dr Radomir Vasić, hirurg, Žilko Duza, službenik, Marinko Tenašić, elektrotehničar, dr Radomir Duza, ljekar, Savo Duza, pukovnik, Žilko Janković, službenik, Luka Janković, pravnik, Zdravko Kovačević, pravnik, inž. Mirko Milovanović, Branko Pekez, radnik, Pavao Dedić, nastavnik, Mile Banika, ekonomista, Simo Dedić, zemljoradnik, Sveto Kežić, nastavnik, Inja Tutorić, radnik, Mirko Banika, ekonomista, inž. Dragomir Pekez, Drago Rmuš, učitelj i Mile Ubević, sekretar Mjesne zajednice Podrašnica.

Svi oni, zajedno sa mještanima žele da se zaustavi odvođenje vode sa Zelenikovca, da se ovo prirodno bogatstvo koristi na najbolji mogući način.

Odlučni su da u tome i istraju.

Jelenko SLATINAC

USKORO ZAPOČINJE SANACIJA POSTROJENJA „INCELOVE“ ENERGENE



Komandni pult u Energani: uređaji će za koju godinu pokazivati deseto veću proizvodnju struje i pare

BIĆE DOVOLJNO STRUJE I PARE

Kapaciteti „Incelove“ Energane u Banjaluci od 365 tona pare na sat i 64 megavata električne energije, dovoljni su da bi mogle da se podmiri potrebe sedam vlastitih fabrika.

Postrojenja se međutim, ne mogu koristiti maksimalno. Najveći uticaj imaju oštećenja nastala od zemljotresa iz 1989. i 1981. godine. Oni su ostavili teške posljedice, posebno na dva kotla izgrađena još 1959. godine. Havarije su primjetne i na niskonaponskim elektrouređajima Energane. Neophodna sanacija ovih postrojenja u proteklih deset godina nije međutim, obavljena zbog nedostatka sredstava.

Sa oštećenim postrojenjima se radi skoro deceniju, a nije bilo novih ulaganja. To znači da razvoj Energane nije na odgovarajući način pratio razvoj drugih fabrika.

— Uzimajući u obzir ovu konstataciju, lani je donesen zaključak da se sva raspoloživa sredstva u radnoj organizaciji, pristigla za otklanjanje posljed-

ca zemljotresa iz 1981. godine, usmjere na sanaciju Energeninih postrojenja, kaže Branko PANIĆ, rukovodilac na sanaciji energetskih objekata.

Predviđeno je također da se obavi sanacija četiri kotlovske jedinice kapaciteta po 64 tona pare na sat, sistem otpeljavanja kotlova i elektrofiltera.

Do danas je ugovorena isporuka cijevnih sistema s pratećom opremom za tri parna kotla, parne turbine za pogon turbo-kompresora, kao i turbo-kompresora.

Ovi poslovi će se realizovati sukcesivno, a planom je predviđeno da kompletni radovi na sanaciji prvog kotla, koji isporučuje domaći proizvođač, budu završeni za 16 mjeseci. To znači da bi ovi radovi bili okončani u maju iduće godine, jer se ovih dana očekuje potpisivanje ugovora.

Završetkom sanacionih radova obezbijediće se sigurnije snabdjevanje energijom svih sedam fabrika za duži period.

Z. PAVLOVIĆ

ZAPOSLENI U TVORNICI MASIVNOG NAMJEŠTAJA U PREVIJI NAJZAD STALI UKRAJ GUBITAŠKOM POSLOVANJU

Udvostručen izvoz

● Izvoz na konvertibilno tržište u ovoj godini trebalo bi da bude dvostruko veći nego lani, a plan je 335 miliona dinara

● U prošloj 1984. — zaposleni u ovoj tvornici su zakoračili sa 2,5 puta većim planskim zadacima nego prethodne godine

● Umjesto gubitaka, fondovi postali puniji

KLJUČ 20. januara — Radnici Tvornice masivnog namještaja u Previji, koja posluje u sastavu kjučkog „Šipada“ dobro su znali početkom 1984. godine da bez povećane proizvodnje nema ni dohotka. Bilo je tada oplanjeno da se u 1984. uđe sa 2,5 puta većim planskim zadacima. Zdrave snage unutar kolektiva ipak su izvježavale pobjedu nad onima koji su se godinama zadovoljavali nepromijenjenim stanjem.

Inače tvornica je od svoga osnivanja 1980. godine, poslovala s gubicima. Planovi su, da bi se deficit ublažio, svake godine kresani na polugodištu, ali su, svejedno, gubici stalno rasli.

PRIORITET IZVOZU

— Nije bilo druge, nego udvostručiti napore za povećanje proizvodnje, jer samo povećanjem cijena nisu mogli otvoriti željenu realizaciju prihoda. U početku je bilo mnogo nerjeka prema našim planovima. Govorili su, da je to megalomanski polet, da treba biti realniji pa na osnovu ispunjenja, odnosno neispunjenja plana iz 1983. planirati proizvodnju za 1984. godinu. Napravili smo, međutim, plan za minulu godinu kao da fabrika tek počinje proizvodnjom. Znali smo da su proizvodni kapaciteti veoma malo iskorisćeni i da u samoj fabrici leže unutarnje rezerve - ističe Čedo Risović tehnički rukovodilac u tvornici.

I tako, umjesto da zavore u mjestu i čekaju da ih na kraju godine neko sanira. Zaposleni su prvo definisali proizvodni program, a izvoz je dobio prioritarno mjesto. Kadrovi su ojačani sposobnim mladim stručnjacima u tvornici su znali da mogu i moraju uspjeti. Već postije prvog tromjesečja e i na polugodištu prošle godine krivulja poslovnog bilansa je imala uz-

laznu liniju. Bolovanja radnika su smanjena, skoro prepolovljena, radilo se udarnički na svakom radnom mjestu. Istina, povremeno ih je sputavala nestašica sirovina i repromaterijala, ali su radnici Tvornice masivnog namještaja u Previji uspjeli da odole svim nećakama i da 1984. godinu završe bez gubitaka.

ISPUNJENJE PLANA

— Vjerovali smo da možemo izaći iz teške situacije u koju je fabrika zapala. Finansijski plansmo prebacili za koji procenat, a iskorištenost proizvodnih kapaciteta je znatno poboljšana. Ocjeto je poboljšana i produktivnost radnika u proizvodnji, iako još uvijek imamo neka uška koja moramo što prije otkloniti - napominje Dragan Karačić, direktor Tvornice masivnog namještaja u Previji.

Ranije je u ovom kolektivu bilo dosta nediscipline iako se sve podvrdilo pod objektivne teškoće. S neradom i neradnicima šu se brzo rascistili računi.

— Dobro mi znamo koliko je opala kupovna moć ljudi. Kako čovjek sa 15.000 dinara ličnog dohotka da izdržava četvoročlanu porodicu i da misli na kupovinu skupog namještaja.

— Niko nam do prošle godine nije govorilo kako stajmo, kakvi su nam planovi i izgledi da se izvučemo iz krize. Zašto nam se nije otvoreno reklo: „U gubicima ste zbog toga i toga? Sve je bilo objektivne prirode, iako je subjektivni faktor, sada tek vidim, u 80 odsto slučajeva doprinijelo gubicima u fabrici — riječi su radnika Senada Kusenovića.

Previjanci su prošle godine na inostrano tržište izvezli stolice, krevete i tepizarliju u vrijednosti od oko 144 miliona dinara. Ove godine planiraju udvostručiti vrijednost izvoza.

— Planirali smo da u 1985. godini izvezemo robe na konvertibilno tržište SAD, Jordana i Ujedinjenih arapskih emirata u vrijednosti od oko 335 miliona dinara, što je nešto više od 80 odsto planiranog prihoda tvornice. Izvoz je naša najveća preokupacija, jer je domaća tržište postalo prezasićeno namještajem, a kupovna moć je znatno opala - kaže Đuro Tomić, referent planske analize u tvornici.

Ne treba sumnjati u ispunjenje plana izvoza otko 340 zaposlenih u ovoj tvornici. Oni su minule godine pokazali i dokazali da mogu otvoriti i ambicioznije planove proizvodnje.

Stevan RISOVIĆ

ZABILJEŽENO U JABLANICI POD KOZAROM**MLADI U AKCIJI**

● Omladina Jablanice je protekle godine dala više od hiljadu radnih sati dobrovoljnog rada na uređenju sportskog terena i berbi voća

BOSANSKA GRADIŠKA, 20. januara — Omladina Jablanice je prema ocjenama Opštinske konferencije SSO Bosanska Gradiška jedna od najaktivnijih omladinskih organizacija na području bosanskogradiške opštine.

Na nedavno održanom izbornom sastanku Osnovne organizacije Saveza socijalističke omladine Jablanice, mladi ovog potkozarskog sela su analizirali svoj jednogodišnji rad i usvojili plan rada iz 1985. godine koji je, slobodno se može

reći, veoma sadržajan.

Mladi Jablanice su u toku 1984. godine dali više od hiljadu radnih sati na uređenju sportskog terena i na rezidbi i berbi voća u voćnjaku „Plantaža“ u Jablanici. O njihovoj aktivnosti najbolje govori podatak da su izveli zemljane radove na putu do igrališta domaćeg fudbalskog kluba „Grand šampion“ u dužini 500 metara, doveli vodu na igralište u dužini 350 metara, uradili temelje za svlačionicu i nabavili najveći dio materijala za ovaj objekat. Takođe, nabavili su

kompletnu disko-opremu za kulturno-zabavni život mladih. Na prigodan način su obilježili i sve značajne datume iz naše bliže istorije.

Treba reći i to da je plan rada mladih Jablanice za 1985. godinu više nego ambiciozan. Do kraja jula tekuće godine, uz punu podršku Mjesne zajednice i radne jedinice „Plantaže“ u Jablanici planiraju završiti sve započete radove na sportskom igralištu, kako bi njihov „Grand šampion“ stekao uslove za viši rang takmičenja u Opštinskoj fudbalskoj ligi Bosanske Gradiške. Pored vlastitog rada, u ove radove planiraju uložiti oko 300.000 dinara.

Za predsjednika organizacije izabran je Dušan Bjelovuk.

D. M.

PRNJAVOR

Manje nesreća, više poginulih

PRNJAVOR, 20. januara — Na putevima prnjavorske opštine tokom 1984. godine dogodila se 171 saobraćajna nesreća što je manje nego 1983. godine. U 127 nesreća pricinjena je materijalna šteta, dok je u 44 slučaja bilo posljedica za učesnike u saobraćaju. Život je izgubilo 10 lica, što je znatan porast. Prema riječima Dragana Megdića, pomoćnika komandira Štaničke milicije u Prnjavoru, Opštinski SUP radi informaciju iz koje će biti vidljivo šta su osnovni razlozi tolikog broja nezgoda. Već sada se može zaključiti da su nesreće izazivane uglavnom zbog nepridržavanja

propisanih brzina na saobraćajnicama i nepripravnosti vožnje uslovima na putu. Činjenica da i putna signalizacija nije na zadovoljavajućem nivou što, takođe, uzima svoj danak.

Na području prnjavorske opštine postoji ukupno 4.557 registrovanih motornih vozila. Od toga 250 vozila je u društvenom sektoru. Sa položenim vozačkim ispitom je 6.560 građana što predstavlja nagli porast.

B. R.

BOSANSKA KOSTAJNICA

Zemljoradnici s platnim listama

BOSANSKA KOSTAJNICA, 20. januara — Udruženi zemljoradnici u kostajničkoj zadrugi „Budućnost“ od početka ove godine dobijaju novac za predano mlijeko preko platnih lista kao što je to slučaj s ostalih 130 radnika u ovoj zadrugi. Umjesto da i dalje uplaćuju samodoprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje to će im od sada činiti administrativna služba u Zemljoradničkoj zadrugi. Potezi koje vuku u ovom kostajničkom kolektivu sve više privlače poljoprivrednike da budu kooperanti, ili da se udruže s glavnim nosiocem poljoprivrednog razvoja na području Bosanske Kostajnice.

F. K.

D. K.

U KPPO „PROLETER“ KOTOR-VAROŠ

Osnovana stambena zadruga

KOTOR-VAROŠ, 20. januara — U Kozarsko-prerađivačkoj RO „Proleter“ poklanja se velika pažnja rješavanju stambenih problema. Pored izdavanja u društvenu stambenu izgradnju koja se realizuje preko SIZ-a stanovanja, svake godine se dodjeljuju znatna sredstva putem kredita za individualnu izgradnju stanova. Međutim, još veliki broj radnika nije riješio svoje stambene probleme. Radi brže izgradnje stanova u prošloj godini je data inicijativa za osnivanje stambene zadruge.

Na osnivačkoj skupštini delegati su usvojili samoopravni sporazum o osnivanju stambene zadruge u koju će, kako se očekuje, biti učlanjeno oko 200 radnika iz četiri OOUR-a koji posuju u sastavu RO „Proleter“. Najveći broj članova evidentiran je u OOUR-u za proizvodnju kože „Boksvet“. Kako smo obaviješteni u stambenu zadrugu će biti omogućeno učlanjenje i radnicima iz ostalih kotorvaroških organizacija udruženog rada.

L. R.

U HOTELU „KOZARA“ NA MRAKOVICI

Popunjeni kapaciteti

MRAKOVICA, 20. januara — Otkako je hotel „Kozara“ na Mrakovici preuzeo OOUR „Društvena ishrana“ rudnika željezne rude Ljubija, zaposleni u ovom renomiranom ugostiteljskom objektu nemaju glavobolje sa praznim ili polupraznim kapacitetima. Po riječima Mate Gavranovića, direktora hotela „Kozara“, hotel je popunjen sa 90 odsto kapaciteta, ali će za tri-četiri dana biti popunjeno i preostalih 20 ležaja. Naravno, najviše gostiju je iz radnog kolektiva RŽ „Ljubija“ za koje je cijena pristupačnija u odnosu na prolaznike koji dnevni pansion plaćaju po 1.500 dinara. Već u februaru u ovom hotelu će biti mjesta i za 130 radnika iz udruženog rada prijedorske opštine, za koje će

polu pansiona plaćati Opštinsko vijeće Saveza sindikata Prijedor.

F. K.

PRNJAVOR

Pune mesnice

PRNJAVOR, 20. januara — Pune mesnice i malobrojne mušterije su glavna odlika novog poskupljenja mesa u Prnjavoru koje je od 12. januara ove godine veće za 26 odsto. Prosječne cijene po kilogramu teletine iznose 456 dinara, prasetine 421,50 i junetine 43,50 dinara.

Međutim, to su samo prosječne cijene pojedinih vrsta mesa koje su po kategorijama znatno skuplje. Tako je, na primjer, kilogram telećeg buta po novim cijenama iznosi 76,8 dinara.

D. C.

Stara česma

SANSKI MOST — Žitelji Fajtovaca, podgrmečkog sela nadomak Lučipalanke, ostali su bez vode zbog pucanja cijevi seoskog vodovoda, koji napaja tri stotine domaćinstava. Ponovo su primorani da se pltkom vodom snabdijevaju sa česme izgrađene još prije pola vijeka.

Mještani tvrde kako će ubuduće više brige posvetiti očuvanju ove česme, koja je sprječila žed u selu.

S. G.

ULAGANJA OD KOJIH SE MNOGO OČEKUJE

● U Gornjem Ribniku, u nekadašnjem društvenom domu, osposobljen je za proizvodnju pogon za izradu hlača, koji će jedan dio — oko 15.000 — izvesti u Zapadnu Njemačku, a domaćem tržištu (i za potrebe JNA) dati još oko 25.000 hlača. Vrijednost proizvodnje, po cijenama iz prošle godine, trebalo bi da dostigne oko 55 miliona dinara.

Veoma često, kada se za to steknu odgovarajući uslovi, uz ne tako velika ulaganja mogu se postići efekti iznad očekivanja. Naravno, to nije uvijek slučaj, jer posljednjih godina sve češće govorimo o promašenim investicijama, o teškoćama s kojima se „nose“ radni kolektivi već na samom startu, prije svega, u pogledu plasmana proizvoda. Još kada su u pitanju objekti koji su građeni uz više prekoračenja u investiranju, sa nedorađenom tehnologijom, nepotpunim korišćenjem kapaciteta i, na kraju, bez dovoljno obrtnih sredstava, onda je to pun promašaj.

Pravo je zadovoljstvo kada možemo da konstatujemo kako se, prilikom izgradnje novog objekta, vodilo računa o svakom dinaru, o mogućnostima da se iskoriste postojeće mogućnosti. I još više kada se time pruža šansa nekom nerazvijenom području da, uz mala ulaganja, obezbijedi zap-

Biće robe i za izvoz

ošljavanje većeg broja radnika. Takav je slučaj, na primjer, sa dislociranjem jednog dijela proizvodnje Radne organizacije za izradu oficirske i civilne odjeće „22. decembar“ iz Banjaluke u okviru razvoja male privrede u nerazvijenom Ribniku.

POMOĆ NERAZVIJENIMA

Polovinom prošle godine ova radna organizacija dostavila je odgovarajućim službama Osnovne banke „Banjaluka“ investicioni program za svoj pogon u Ribniku. Tom prilikom, između ostalog, rečeno je da se ovaj treba graditi u izrazito nerazvijenom opštini, da su ulaganja — sobzirom na to da će se tu zaposliti više od osamdeset radnika — relativno niska, da se za potrebe pogona ustupa bez naknade društveni dom u Gornjem Ribniku, što je velika prednost za investitora. Zato građevinski

radovi, koji su kasnije izvedeni, obuhvataju samo rekonstrukciju i dogradnju ovog objekta. Što se tiče opreme ona je, uglavnom, domaćeg porijekla, a dio je nabavljen preko Radne organizacije „Šipak-Ključ“ (koja je obezbijedila devizna sredstva) za nabavku uvozne opreme za račun Radne organizacije „Vlado Bagat“ iz Zadra. Ukrajno: investicioni program se bazirao na ulaganju od 60,6 miliona dinara, od čega na osnovna sredstva otpada 36,3 miliona dinara, a obrtna sredstva — što je u ovom slučaju neobično važno — oko 24,3 miliona dinara.

U ovom pogonu će se proizvoditi godišnje oko 15.000 hlača za uniforme, oko 5000 po narudžbi, zatim, isto toliko u okviru kooperacionih odnosa sa srodnim radnim organizacijama kao što su to „Siscia“, „Novoteks“, „Sport“ i drugi. Osim asortimana robe koja se predviđa realizovati za domaće tržište predviđen je i izvoz na konvertibilno područje Zapadne Njemačke po sistemu „Lhon“ poslova još 15.000 hlača. Planovi su ambiciozni, ali i ostvarljivi... Jer, Radna organizacija „22.

decembar“, u čijem sastavu sada egzistira ovaj proizvodni pogon, nije u stanju da podmiri potrebe tržišta, nalazi se u stalnoj ekspanziji i usponu, rentabilno posluje. A to već nešto znači.

EFEKTI ULAGANJA

Novi proizvodni pogon zaposlije oko 80 radnika, a svi kadrovi su obezbijedjeni s ovog područja, uz prekvalifikaciju koju je ranije predvidio investitor u trajanju od tri mjeseca. Interesantno je pomenuti i činjenicu da od ovog broja oko 70 radnika se nalazi u proizvodnji, a desetak u režiji, pa i to na svoj način govori o efektima ulaganja.

Računa se da će novi pogon u Gornjem Ribniku godišnje realizovati — po cijenama iz prošle godine — proizvodnju u vrijednosti od oko 55 miliona dinara. Ostaje da sačekamo godinu-dvije i da vidimo da li smo bili u pravu kada smo rekli, u nadnaslovu teksta, da je riječ o ulaganju od koga se mnogo očekuje.

Duško MOMČILOVIĆ

S. M.

BIHAĆ

Labudovi na Uni

BIHAĆ, 20. januara — U ove hladne dane galebovi, inače stanovnici našeg Primorja, zimuju na Uni u Bihacu i okolini. Oni su postali prava atrakcija, a naročito za mališane. Velika jata ovih lijepih ptica nastanila su se kod mosta na Uni u Bihacu. Galebovi su se i ranije pojavljivali na Uni, ali u toplije dane. Izgleda da ih je snijeg pokrenuo s mora u potrazi za toplijim krajevima. Međutim, i ovdje ih je dočekao mraz i teško je povjerovati koliko će se „nasamareni“ galebovi zadržati u gradu na Uni. Uz galebove, prvi put u Bihac su stigli i labudovi. Ovih ptica najviše ima na Baramskom polju kao i na rijeci Uni kod kafane Paviljon.

D. M.

UJEDINJENE NACIJE

Optužene multinacionalne kompanije

● Aktivnost multinacionalnih kompanija na jugu Afrike, u Južnoafričkoj Republici i Namibiji objektivno doprinosi održavanju rasističkog režima

UJEDINJENE NACIJE, 20. januara (Tanjug) — Multinacionalne kompanije u Južnoafričkoj Republici našle su se u Ujedinjenim nacijama na optuženičkoj klupi.

Komitej koji se bavi istraživanjem njihovog poslovanja zaključeno je da aktivnost multinacionalnih kompanija na jugu Afrike, u Južnoafričkoj Republici i u Namibiji, objektivno

doprinosi održavanju rasističkog režima i odlaganju nezavisnosti Namibije.

Komitej je preporučio sazivanje sastanka na kome bi se identifikovale one multinacionalne kompanije koje djeluju u JAR-u i u Namibiji. Cilj toga skupa bi takođe bio da razvije svijest o direktnoj ili indirektnoj podršci koja iz takve aktivnosti proističe za rasistički režim.

Komitej je preporučio da se tom prilikom posebna pažnja obrati onim međunarodnim korporacijama koje učestvuju u izgradnji vojne i nuklearne moći Pretorije.

Predloženo je da se na sastanak pozovu i predstavnici multinacionalnih kompanija, ali i najpoznatiji politički zarobljenik u Južnoafričkoj Republici Nelson Mandela. Cilj tog skupa, za koji još nije utvrđeno vrijeme i mjesto održavanja, jeste da ukaže na one međunarodne kompanije koje saraduju s rasističkim režimom i ako može spriječiti ili bar osudi njihovo djelovanje.

BEOGRAD

SESTRAMA ČULJAK AMPUTIRANE NOGE

BEOGRAD, 20. januara (Tanjug) — Sestrama Čuljak, osamnaestogodišnjoj Simi i sedamnaestogodišnjoj Draženki, koje su, nakon sedam dana i noći provedenih u snijegom zavejanom kanjonu rječice Ladine kod Lištice, promrznute i u teškom stanju prevezene na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu, juče su morale da budu amputirane noge. To je danas saopštila uprava ove vojnomedicinske ustanove. U toku jučerašnjeg dana, kaže se u ovom saopštenju, kod obje bolesnice izvršene su amputacije nogu ispod koljena zbog teških promjena na tkivima koje se nisu popravljale ni poslije svih dosadašnjih mjera liječenja, a prijetile su da im ugroze živote.

Opšte zdravstveno stanje sestara Čuljak i nakon operacije je ozbiljno — zaključuje se u saopštenju Vojnomedicinske akademije u Beogradu.

PREVRNUO SE AUTOBUS SA KOŠARKAŠIMA SARAJEVA

ZAMALO TRAGEDIJA

MOSTAR, 20. januara (Tanjug) — Na magistralnom putu Mostar-Sarajevo, u mjestu Sjenčlna kod Drežnice, 30-tak kilometara sjeverno od Mostara sinoć oko 22 sata i 10 minuta došlo je do prevrtanja autobusa sarajevskog „Centrotansa“ sa 22 putnika. U toj teškoj saobraćajnoj nesreći 9 lica je povrijeđeno, ali poverde srećom nisu teže prirode.

Autobus, kojim je upravljao Čamil Sabljica iz Sarajeva, prevezio je košarkaše i trenere KK Sarajevo, sa turnira koji je održan u Čapljini. Prema prvim nalazima inspektora OSUP Mostar, autobus je, usljed klizavog puta prešao na lijevu stranu kolovoza i prevrnuo se. Samo nekoliko metara nedostajalo je da se surva u akumulaciono jezero Šalakovac.

Sedmorici lakše povrijeđeni košarkaša prva pomoć ukazana je u hitnoj pomoći u Jablanici, dok su Sabahudin Bešović (28) i Dragan Trifković (18) s lakšim povredama, prebačeni na hirurško odjeljenje mostarske bolnice, gdje su zadržani na liječenju. Materijalna šteta na autobusu je znatna. Istraga je u toku.

SMOG U RURU

UKINUTA UZBUNA

● Alarm drugog i trećeg stepena trajao je dva i po dana i shvaćen je veoma ozbiljno

BON, 20. januara (Tanjug) — U rurskoj oblasti, najgušće naseljenom području Evrope, danas oko podne je došlo do olakšanja jer smog nikom nije naškodilo pošto su vazdušne struje počele da djeluju blagotvorno. U oblast Rura ukinuta je uzbuna, najprije trećeg, a zatim i

drugog stepena. Otravnih gasova, posebno sumpordioksida, prije podne je bilo manje od 1,4 miligrama u kubnom metru vazduha, tako da i privatni automobili ponovo mogu da se kreću bez ograničenja (drugi stepen uzbune podrazumijeva zab-

ranu od devet sati preko dana, a treći potpunu zabranu). Kritično stanje će, kaže meteorolozi, potrajati još 24 sata, a onda će niski pritisak iznad Biskajskog zaliva konačno očistiti atmosferu iznad Rura.

Alarm drugog i trećeg stepena je trajao dva i po dana i shvaćen je veoma ozbiljno. Vlasti su, na primjer, podržale apele zdravstvenih ustanova, u kojima je upozoravano čak i na opasnost od smrti. Ti su apeli preko radija emitovani i na svim jezicima stranih radnika, uključujući i srpskohrvatskom.

Smog je sada kao još jedan argument zelenima i ekologistima. To je najprije pokazalo da, zapravo nema, nepotrebno izgrađenih energetskih kapaciteta, jer je potrošnja bila takva da su oni bili zaposleni bezmalo sto posto i da su samo tako otklonili opasnost od ograničavanja potrošnje. Sada je atak smoga pokazao svu prednost atomskih centrala, jer su samo one „čiste“ dok su ostale elektrane na čvrsto ili tečno gorivo, među najvećim zagađivačima.

S. G.

ŠKOLA PLESA U SANSKOM MOSTU

Sanjani „hvataju“ ritam

SANSKI MOST, 20. januara — Ljubitelji plesa u Sanskom Mostu imaju odskora mogućnost da svoje znanje usavrše i prošire pohađanjem časova plesne škole, koja je u ovom krajiškom gradu organizovana nakon dužeg vremena. Kako tvrdi Jasmin Zukanović, profesor fizičke kulture, voditelj te škole, za sada je u prostorijama društvenog doma u prigradskom naselju Zdena, gdje se časovi redovno održavaju, mjesta za tek četrdeset polaznika, zbog skućenosti prostora.

Tokom februara biće organizovan drugi ciklus plesne škole, a razmišlja se i o organizovanju posebnih plesnih večeri u gradu, a eventualno i početku rada škole akrobatskog plesa, za koju postoji interes.

ČITAOCI SARADNICI

Tuča na autobuskoj stanici

Poštovana redakcijo, pošto sam redovan čitalac „Glasa“ molim vas da objavite ovaj članak, neka se šira javnost upozna s njim.

Dana 16.1.1985. godine putovao sam sa autobuske stanice Banjaluka, sa radnog mjesta kući, i doživjela nešto nesvakidašnje, nešto što nisam do sada mogla povjerovati drugima da su mi pričali. Autobus banjalučkog „Autoprevoza“ BL-909-83 bio je spreman za polazak na liniji B. Luka — Beograd sa polaskom u 15.15 sati, a putnici su ulazili i zauzimali svoja mjesta. Pošto idem na kratku relaciju sačekala sam da svi uđu. Primijetila sam sredovječan bračni par kako prilazi (žena) vozaču i moli ga da joj pripazi kćerkicu koja sama putuje u Beograd. Vozač joj je odgovorio: „A što da je pazim, ja sam muško i mogu joj udovoljit“, a ako smatrate da ne mogu, da treba

posebno muško, trebali ste ga naci, pa nek' je čuva“. Naravno, zna se šta je mislio to govoreći. Žena je zinula od čuda i otišla do muža koji je malo podalje stajao. Muž, čuvši to, pride vozaču riječi: „Druže, hvala vam za vašu preporuku, to nije lijepo od vas, sram vas bilo, pa vi ste na radnom mjestu“.

Vozač je malo zatim prišao čovjeku i opalio mu jak šamar, na što je ovaj rekao: „Vidjećemo se ponovo za ovo“. Nato je vozač prišao ponovo čovjeku i šamarao ga 6-7 puta sve dok ovoga nisu prihvatili supruga i prolaznik.

Posebno me je začudilo da čovjek koga je vozač šamarao nije ničim reagovao, čak ni ruke iz džepova nije izvadio. Vjerovatno videći s kim ima posla, odlučio je da ostane sabran, ili je bolestan, pa nije imao snage da se brani. Još više mi je žao što od 50 pu-

tnika niko nije reagovao iz autobusa, jer tako iznerviran vozač sigurno nije sposoban za dugu liniju i uopšte upravljanje motornim vozilom. Ionako nije odavao sliku vozača. Niti je imao uniformu, niti je bio uredan, a kako se ponašao, nikakav komentar nije potreban. Kako ja putujem svaki dan 40 kilometara, u dva pravca, očevitac sam raznih neukusnih scena od strane osoblja „Autoprevoza“ i svako ko reaguje od putnika, dobije papren odgovor, te ljudi valjda poučeni ovim i čute i klone se.

Na kraju pozivam pretučenog građanina i stavljam se na raspolaganje kao svjedok, da mu bar tako pomognem, jer kao žena nisam se usudila „uskakati“ u neravnopravnu tuču.

Smilja DELIĆ
LAKTAŠI

(Tačna adresa poznata redakciji)

PRNJAVOR

Obijen kioski „Oslobođenja“

PRNJAVOR, 20. januara — U ponoćnim satima u subotu na nedjelju provaljen je kioski „Oslobođenje“ broj 3 u Prnjavoru. Provalnik, koji je razbio staklo i odnio robe čija vrijednost još nije procijenjena, brzom akcijom radnika Opštinskog SUP-a je za svega nekoliko sati otkriven. Međutim, u interesu dalje istrage ime ovog ponoćnog „posjetioca“ čuva se u tajnosti.

B. R.

KOTOR-VAROŠ

Dogovor o snabdijevanju

KOTOR-VAROŠ, 20. januara — Radi poboljšanja snabdijevanja na području komune pokrenuta je aktivnost na usvajanju Društvenog dogovora o organizovanom snabdijevanju poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Novim dogovorom su preciznije određene obaveze organizacija udruženog rada u oblasti snabdijevanja, zatim društveno-političke zajednice, banka i ostalih organizacija, koja mogu doprinijeti boljem snabdijevanju. Predviđeno je takođe da ovaj dogovor potpišu i savjeti potrošača u mjesnim zajednicama. Odredbama novog društvenog dogovora predviđeno je formiranje zajedničke komisije za praćenje njegove primjene. Za razliku od ranije, sada su precizirane sankcije za organizacije koje se ne pridržavaju predviđenih obaveza.

ALŽIR

ŠESTORO MRTVIH ZBOG LJEKARSKE NEBRIGE

ALŽIR, 20. januara (Tanjug) — Šestoro članova jedne porodice u alžirskom mjestu Mšedelah, stotinjak kilometara istočno od glavnog grada, umrlo je od trovanja hranom. Tragedija je vjerovatno mogla da bude izbjegnuta da je dežurni ljekar u lokalnom domu zdravlja Hosin Mešaku našao vremena da pregleda unesrećene koji su u ponoć 12. januara, nakon teških bolova u stomaku i povraćanja, zatražili ljekarsku pomoć u domu zdravlja.

Umjesto dežurnog ljekara, protiv kojeg je povelena sudska istraga, članove porodice Hosina Ajshe pregledao je te noći — dežurni bolničar. Sutradan su svi nađeni mrtvi. Odsutan sa radnog mjesta, dežurni ljekar je, prema prvim rezultatima istrage, kobne noći naredio bolničarima, da ga „ne deranjiraju osim u slučaju ozbiljne nesreće“.

NA PUTU KOD LJUBOVIJE

SUDAR TRI AUTOBUSA

● Teže povrede zadobio samo Dragan Zarić, vozač autobusa Radne organizacije „Sedmi juli“ iz Šapca

LJUBOVIJA, 20. januara (Tanjug) — Na drinskom magistralnom putu kod Ljubovije kasno sinoć sudarila su se tri autobusa. Ovaj udes završio se srećom bez žrtava. U udesu je teže povrede zadobio Dragan Zarić, vozač autobusa Radne organizacije „Sedmi juli“ iz Šapca, dok je lakše povrijeđeno 12 putnika koji su bili u autobusu šabačkog „Sedmog jula“.

Iz još neutvrđenih razloga, autobus „Sedmog jula“ iz Šapca, kojim je upravljao Dragan Zarić iz Majura kod Šapca, na vrlo preglednoj saobraćajnici drinske magistrale direktno se sudario sa autobusom „Bačka-transa“ za čijim se upravljačem nalazio Bogdan Marić iz Vrba. U autobusu „Sedmog jula“ nalazilo se više od 35 putnika. Nesreća je mogla biti mnogo teža, jer je odmah poslije sudara na autobus „Bačka-transa“ naletio i autobus „Kula-transa“ koji je vozio Branislav Bulatović.

Kako nas je obavijestio direktor Doma zdravlja u Ljuboviji dr Nikola Gačić svim

povrijeđenim putnicima vrlo brzo ukazana je ljekarska pomoć u hitnoj medicinskoj službi Doma zdravlja u Ljuboviji. Teže povrijeđeni vozač autobusa „Sedmog jula“ iz Šapca Dragan Zarić zadržan je na liječenju u ljubovijskoj bolnici.

POSILIJE AMERIKANACA

Bon istupa

iz UNESKA?

BON, 20. januara (Tanjug) — Uprkos svim suprotnim tvrdnjama, bonška vlada ne isključuje mogućnost da Zapadna Njemačka istupi iz organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) saopštava danas hamburški „Spigel“. Takvih nagovještaja u ovdajšnjoj štampi je poodavno, naročito otkako su SAD odлучile dastupe iz UNESKO-a.

Prema „Spiglu“, međutim, sada su ministar inostranih poslova Genšer i njegovi liberali, podlegli rastućem pritisku Hrišćanske unije, vodeće stranke u bonškoj koaliciji. Genšer je, navodno, već uputio jedno takvo pismo Amadu Mahtaru Mbou, generalnom sekretaru UNESKO-a. Sam Mbou je, inače, jedna od glavnih meta ovdajšnjih kritika, pa se „ozdravljenje te svjetske organizacije“ — vezuje čak za njegovo prinudno smjerenje kao preduslov. Suštinske primjedbe, međutim, svode se na „glasačku prevlast trećeg svijeta“, odnosno na „podleganje UNESKO-a komunističkom uticaju zato što se treći svijet u glasanju najčešće pridružuje Istoku“.

KNJIŽEVNA TRIBINA DOMA KULTURE

IZMEĐU TAME I SVJETLOSTI

Na književnoj tribini Doma kulture promovirana je treća knjiga pjesama pjesnika iz Sarajeva Mile Stojića „Zemna svjetlost“, objavljena prošle godine u izdanju „Veselina Masleša“

BANJALUKA, 20. januara — Na književnoj tribini Doma kulture u petak uveče, 18. januara, promovirana je knjiga Mile Stojića „Zemna svjetlost“ objavljena prošle godine u izdanju sarajevskog izdavača „Veselina Masleša“. Riječ je o trećoj knjizi pjesnika iz Sarajeva u kojoj, kako ističu kritičari, Stojić ostaje pjesnik stilašne otmijenosti, melanholičnih intonacija, elegijskih atmosfera, lirске razboritosti (nikako bolećivosti) i pjesnik izuzetno kultivisanog jezika. O knjizi Mile Stojića govorio je književnik i književni kritičar Jovan Zivlak.

LUTANJE ZA ISTINOM

Ukazujući na odgovornost tumača poezije i na pokušaj avanture čitanja, Zivlak primjećuje Stojićev moderni pjesnički senzibilitet u kome ne dominiraju pretpostavke pločnog doživljaja teksta, na planu sintakse i uopšte pjesničke gramatike. Riječ je o pjesniku koji slijedi pjesništvo u slobodnom stilu, preuzimajući klasične iskustva moderne. Stojićev modernizam je vrsta evokacije i istovremeno nastojanje da se na nov način pokuša govoriti o sudbinskom dijelu poezije. Za razliku od klasičnog modernizma, on izražava neku vrstu paradoksa i poziciju avangardnog pjesništva (Pjesma za Branka Miljkovića, na primjer). „Zemna svjetlost“ je, kaže Jovan Zivlak, oksimoron, između dva elementa zemlje i neba, tame i svjetlosti, zemlja je ženski znak, element plodnosti, znamen propadanja, obnavljanja i umiranja, dok je sunce muški element koji, u spaju sa zemljom stvara prirodu. Stojić je u svojoj poetici, za tračak svjetlosti, koji se pokazuje kao neka vrsta zraka, završava se ishodom koji nije gubljenje nade već gubljenje mogućnosti za transcendenciju. „Svjetlost može spasiti samo zabluda“, ističe Stojić u pjesmi „Finale“. Riječ je slabosna, ne može da bude središte iz kojeg se crpi anaga, smatra Zivlak. Sta Stojica kao pjesnika određuje? Melanholično raspoloženje, akropsa i jedna vrsta paradoksa. Ovo je pisanje bez

uporišta, lutanje za istinom, kao Aretaj koji bi mogao da odgovori na tajnu. Riječ je o vrlo koegzistencijalnoj knjizi izvanredne pjesničke discipline, knjiga nema ciklusa, doživljavamo je kao jedinstvenu pjesmu koju karakteriše jezgrovitost i sažetost, objašnjava Zivlak.

TINE PJEŠNIK

Dok Milanin Šušalo ističe element borhesovštine i tradicija u poetici Mile Stojića, Ranko Rileković ubraja Stojića u „tine pjesnike“ i ističe u njegovoj poetici kompletno, filtrirano sjećanje kao njen osnovni kvalitet. Ta melanholija je Rilkeovo osjećanje svijeta, ali je užitek razmišljati o svijetu ove poetike koja je potpuno svijet moderne poezije. Zivlak ističe hajdegerski stav i hrabrost ovog pjesnika, dok sam pjesnik smatra da ga ne zanimaju spoljni efekti,

već je neophodno reći samo ono što se može i mora reći. Mnogih simboličkih značenja pjesnik i ne može biti svjestan toliko kao kritičar, kaže Stojić. Ali ta svjetlost, taj tračak svjetlosti koji izvire je rezultat pseudovjere, ona nije biblijska, teološka, već svijet malih događaja, pa se može govoriti o životu i svijetu bez boga, o čemu govori i pjesma A. B. Simića. Ističući da je Stojićeva treća knjiga zaokružena cjelina i najbolja, Peđa Bjelečić postavlja pitanje o daljoj sudbini poezije.

Mile Stojić odgovarajući citira Stevana Tomića po kojem „ima smisla pisati pjesme bar zbog neke mogućnosti tajne prepiske“. Kolja Micević vraćajući se ponovo na problem čitača i intuitivnog čitanja poezije, što obrazlaže Malarmeovim distalima posvećenim Mariji Dobreaš, smatra da je „zemna svjetlost - zaumna, riječ je ne o spoljnoj već o mitološkoj svjetlosti, koja ne živi od kolikline već od mrvica, to je sudbinski, metaforički, orfejski svijet“.

J. PRNJA

HRVATSKOSRPSKOJ GIMNAZIJI U BUDIMPEŠTI

Poklon iz domovine

BUDIMPEŠTA, 20. januara (Tanjug) — Savjetnik jugoslovenske ambasade Novak Radenović uručio je juče više desetina udžbenika i književnih djela jugoslovenske literature koji je Hrvatsko-srpskoj Gimnaziji u Budimpešti poklonio Republički sekretariat za prosvjetu, kulturu, tehničko i fizičko obrazovanje SR Hrvatske. Direktor Gimnazije Stipan Vujić zahvalio je na knjigama, ističući da takvi pokloni koji dolaze iz Jugoslavije u raznim prilikama značajno doprinose uspješnom obavljanju nastave maternjeg jezika u toj školi.

KLUB LJUBITELJA FILMA BANJALUČKOG DOMA KULTURE 21. JANUARA

„Desilo se jedne noći“

BANJALUKA, 20. januara - U ciklusu „oskarovci“ na tribini Kluba ljubitelja filma banjalučkog Doma kulture u ponedjeljak, 21. januara biće prikazan film „Desilo se jedne noći“. U ovom američkom filmu koji je režirao Frank Kapra, pojavljuju se poznata ekipa glumaca: Klodet Klobar, Klerk Gebel, Valter Konol i drugi. Film je snimljen 1934. godine, a projekcija filma počinje u 20 sati.

J.P.

JUGOSLAVIJA U TELEVIZIJSKOM PODUHVA-TU UN

Za mir i političku volju

UJEDINJENE NACIJE, 20. januara (Tanjug) — U zajedničkom televizijskom poduhvatu dvadeset i šest zemalja na inicijetvu Odjeljenja Ujedinjenih nacija za javne informacije (DPI) učestvovala je Jugoslavija. Riječ je o seriji polučasovnih emisija koje će se baviti razoruženjem, imajući u vidu njegove istorijske i kulturne, ekonomske i društvene, političke i etničke dimenzije. Predviđeno je da serija bude gotova za prikazivanje širom svijeta početkom 1986. godine.

U okviru međunarodne godine mira, koja će se obilježiti iste godine cilj projekta je da pruži osnovne podatke o sadašnjoj trci u naoružanju i naporima koji se ulažu za njeno obrazovanje da predoči razarajuće posljedice rata za ljudeku civilizaciju, izloži alternativu za kontrolu oružja i apeluje na ljudski razim kako bi se stvorila politička volja i zadobila podrška javnog mnijenja u korist stvarnog razoružanja i mira.

O pojednostavljenim toga ambicioznog poduhvata dogovorene se ovih dana u Ženevi članovi televizijskog konzorcijuma dvadeset i šest zemalja iz svih krajeva svijeta, među kojima i Jugoslavije.

GOSTOVANJE POZORIŠTA „DVORIŠTE“ U BIHAČU

Dosluh s publikom

BIHAČ, 18. januara - U Bihaču je gostovalo pozorište „Dvorište“ iz Beograda. Na sceni Doma JNA izvelo je dvije predstave. Rusanove „Mušica“ u režiji Petra Zeca, Moderna i nova teatarska forma doprinjela je da glumci u predstavama uspostave kontakt s publikom. Za ovu komediju vladalo je veliko interesovanje pa je sala Doma JNA na obje

predstave bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

Ovo je prva pozorišna predstava u Bihaču ove godine, a SIZ Kulture ju je organizovao za radnike „Kombiteksa“, „Krajinameta“ i vojnike i starješine bihačkog Garnizona JNA.

D.M.

SPELEOLOŠKO DRUŠTVO „PONIR“

Susreti u novim prostorijama

BANJALUKA, 20. januara — Speleološko društvo „Ponir“ za manje od godinu dana postojanja već bilježi zavidne rezultate. Od prošle godine Društvo, koje je osnovao Zavod za zaštitu spomenika obavilo je snimanje i istraživanje na 31 objektu i špilji na području Ponira, Presnače, Debeljaka, Suturlje, Pavlovca, Rekvavica i Krmina, a šest članova završilo je specijalni speleološki tečaj na Ravnoj planini i Bijambarama. Neki od snimljenih terena i pećina na krajiškom području moći će da se koriste i za potrebe opšte-

narodne odbrane.

Posebno sluha za osnivanje ovog društva koje očekuje pomoć drugih struktura u gradu imao je Štab civilne zaštite opštine Banjaluka koji je materijalno pomogao opremanje specijalizovane speleološke jedinice od 15 članova. Od prošle nedjelje mladi speleolozi dobili su i svoje prostorije u Ulici Zdrave Korde 40 u kojima se okupljaju svakog četvrtka u 18 sati. Već od februara za sve ljubitelje ove discipline vrata ovog društva biće širom otvorena.

Ž.I.

SUSRETI — RADOSLAV TADIĆ, SLIKAR

Nesputana umjetnost

BANJALUKA, 20. januara - U izložbenom salonu Umjetničke galerije u Banjaluci otvorena je izložba slika Radoslava Tadića, slikara iz Sarajeva. Riječ je o umjetniku mlađe generacije, koja je do sada učestvovala na više kolektivnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a ovo je njegovo prvo predstavljanje banjalučkoj publici.

● Kad se nastala ova platin i kako ih ocjenjujete?

— To je period 1981/82. godine i nastavak je mojih ranijih iskustava, sublimacija mog do sadašnjeg bavljenja ovim poslom. Slike spolja možda izgledaju da se mijenjaju, ali u suštini u odnosu na govor, jezik, one ostaju dosljedne mom opredjeljenju.

● U vašim slikama nastalim u posljednje tri godine kritičari uočavaju izrazite promjene u boji i kompoziciji.

— Razlika je u tome što sam od monohromnog prešao na polihromno slikarstvo, i u tom smislu se pojavljuju i oblici na slici. Tu je kolorit razudniji, bogatiji, njegov intenzitet je vnoama prisutan. Otvora se niz dragih problema u odnosu na strukturu, i u tome jeste suština kontinuiteta. Mislim da je to i najvažnije, sačuvati jezik spolja gledano. Forma i sadržaj ne sputavaju - motivska preokupacija me ne može zadržati prema govoru umjetnosti. Možda je to jedna krajnost, jer imam predstave o čistoti slike, koja se evolu-

cijom izbacuju kao relevantne i ne želim da se iko miješa, pa ni društvena zajednica, u moje slikarstvo. Jezičke konotacije su moj odnos prema slikarstvu. Jezičke konotacije su moj odnos prema slikarstvu. Ne vodi se motiv dok slikam. Istina, ne volim da udaram na ljudske slabosti, emocije, koje mogu da učine nepravdu čovjeku. Gnušam se od svih pobuda koje žele čovjeka da razaloste, bace u neodumicu. Na primjer, zbog teksta „Stigao sam Bosna-ekspresom“ našli radnici privremeno zaposleni u inostranstvu mogu da napravre čudaja o tome ne želim da razmišljam. Moje slike na ovoj izložbi su slobodne, vise na zidu, bez ramova, ogoljene, one mogu da se stave u različite kontekste.

● Kritičari smatraju da je vaš „bijeg u čistu radost slikanja u neracionalnim šizofranima“, više korak individualističnog nastojanja, a se uspostavljanje novog sistema koji je moguće odabrati. Imate li snagu i volju da rad umjetnika učini istovremeno?

— Čimjenica je, promjene posljednjih godina odraz su nekakvog zašćenja. To nije ništa novo. To se na sličan način uvijek dešavalo. Nemam izbora, a podsvjesno se krija i takve implikacije. Tu su iskustva sticana tokom razvoja likovne umjetnosti, u odnosu na sve avangardno i sve punktove koji su napredniji od umjetnost krene dalje. Oduvijek sam smatrao, a naročito kad sam se vra-

tio kući u Sarajevo, da je moja umjetnost odgovor na sredinu u kojoj živim. Gradu u kojem živim treba ponuditi nešto van navike, van svakodnevice. Trudio sam se, pokušao, da otvorim neki drugi ugao, smatrao da etički nije u redu poltronisati ukusima. Radiu, pratiti stvarnost je ono što i Leonardo de Vinči kaže „umjetnost za masu nije umjetnost“. Mi smo protiv elitističke umjetnosti. Posmatrač koji bi trebalo da voli moje slikarstvo, mora biti najmanje obrazovan kao ja. Možda bi me moja sredina i zavoljela da sam manje putovao.

● Predsjednik ste ULUBIH-a. Šta reći o mogućnosti mladih da učestvuju i izlaze na scenu i republičkim manifestacijama i šta je to novo što donose mladi u likovnom izrazu?

— Ja sam mlad. Pripadam generaciji mladih. Završio sam Akademiju u Sarajevu 1976. i postdiplomske studije na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani 1978. Živim u Sarajevu i profesor sam na Akademiji. Istina, po svoem Akademije došlo je do izvjesnih promjena. Došlo je do ogromnog priliva darovitih umjetnika, i u odnosu na sarajevski Salon gdje se broj od petnaest umjetnika nekad donos povećao. Naravno, u tom kontekstu mladi daju svoj doprinos na polju likovne umjetnosti. Dvanaest mladih je primljeno u Udruženje, to su sve daroviti članovi, a

● Oduvijek sam smatrao, a naročito kad sam se vratio kući u Sarajevo, da je moja umjetnost odgovor na sredinu u kojoj živim. Gradu u kojem živim treba ponuditi nešto van navike, van svakodnevice. Trudio sam se, pokušao da otvorim neki drugi ugao, smatrao da etički nije u redu poltronisati ukusima, kaže Radoslav Tadić, slikar iz Sarajeva

vjerujem da ih ima i više. U svakom slučaju mlada generacija govori na drugi način: slobodan, neopterećen nekim lokalnim preokupacijama. Mladi posjeduju zamah i mogu da se uhvate u koštac sa mnogim zbog kojih smo bili zapostavljeni, a postoji i ogromna tolerancija. Naizgled, nema velikih pomaka. U svakom slučaju oni su u svjetskim okvirima, jer kod nas ne dolaze sinhrono već sa zakašnjenjem. Novine se kreću u kontekstu toga da mladi čovjek nije shvatio sliku kao bukvalan organizam nego je vidio neke druge mogućnosti. Osjetio je da postoje prostori izvan štafelaja, izvan galerije, u kafani. Sve su to transferi likovnog razmišljanja. Mladi ne robuju slici kao klasičnom pojmu, te slike nose drugu težinu. Danas je slikar umjetnik. On djeluje, i tekako u društvu. On je animator: opervira, osjeća situaciju.

● Platanovi?

— U ovoj godini predviđam obiman program, već je u toku sinhronizacija termina, a riječ je o desetak samostalnih izložbi u Novom Sadu, Cačku, Zrenjaninu, Nišu, Skoplju, Osijeku, Beogradu. Radi se o zajedničkom poduhvatu, jer bez zajed-



Radoslav Tadić: „Mladi ne robuju slici kao klasičnom pojmu“

ničkog dogovora se izlagati i galerijska nemoguće je napraviti takvo što.

Jagoda PRNJA

NA VIJEST DA U NEKIM VEĆIM GRADOVIMA NEMA DOVOLJNO BRAŠNA

CIJENE SVEMU KRIVE

● Iz „Žitokoopa“, najveće jugoslovenske mlinsko-žitarske organizacije, ukazuju na sadašnje apsurdno stanje: do 31. decembra minule godine za brašno je važila kompenzacija, a od nove godine do danas nema ni kompenzacije ni nove cijene, pa zbog toga mlinska industrija po vagonu brašna gubi oko 60 hiljada dinara

NOVI SAD, 20. januara - Najvišest do u pojedinim većim gradovima u našoj zemlji u trgovinskim prodavnicama ovih dana povremeno nestaje brašno, jer se u očekivanju promjena cijena stvaraju velike kućne zaliha, predstavnici novosadskog „Žitokoopa“, najveće zajednice mlinsko-žitarskih orga-

nizacija u Jugoslaviji, izjavili su danas Tanjugu da u Vojvodini ima dovoljno brašna ne samo za snabdijevanje potrošača u ovoj pokrajini nego i za kupce u drugim krajevima naše zemlje.

— Do sada nismo imali zastoja u isporukama brašna i nastojimo da sve teče normalno i datu svoju oba-

vezu valjano izvršavamo—kaže Ljuban Vujk iz „Žitokoopa“, ali ujedno ukazuje i na sadašnje apsurdno stanje. Naime, do 31. decembra minule godine za brašno je važila kompenzacija, a od nove godine do danas „nema ni kompenzacije ni nove cijene brašna“. On podsjeća na to da je u međuvremenu znatno povećana cijena električne energije i mazuta, a porasli su i troškovi prevoza. Što na svojoj koži i te kako osjećaju mlinska i pekarska industrija.

Ljuban Vujk ističe da mlinska industrija, ne svojom krivicom, zbog ovakvog stanja sve više gomila gubitke, koji su ozbiljna prijetnja i udar na dohodak i lični dohodak svih zaposlenih u ovoj privrednoj grani. Samo u mlinskoj i pekarskoj industriji Vojvodine zaposleno je oko 8.500 radnika. Na svakom isporučenom vagonu brašna mlinska industrija gubi 60.000 dinara.

Predstavnici „Žitokoopa“ napominju da nikada pšenična polja nisu bila rodnija kao u minuloj godini, ali da, nasuprot tome, mlinska i pekarska industrija nikada nisu bila u težem ekonomskom položaju da smo u taj položaj, došli svojom krivicom, kaže, ne bismo imali prava da bilo šta kažemo. Ovakvo, nije u redu da se teret zaštite standarda prevaľuje samo na naša leđa i to u godini kada je ova privredna grana zaista postigla zapažene rezultate počev od otkupa do prerade pšenice. Trenutno se po svakom kilogramu brašna gubi šest dinara, a da se i ne govori o kamatama koje se plaćaju na brašno za redovno snabdijevanje potrošača u Vojvodini i van nje.

NOVI ZAKONSKI PRIJEDLOZI

Podaci iz računara pod zaštitom

BEOGRAD, 20. januara — Najprije se odlučila Slovenija, a za njom sada i Srbija, do posebnim zakonom uredi način zaštite informacionih sistema zasnovanih na primjeni računara. Računari su preplavili svijet, pa i našu zemlju, a razlozi da se i zakonom uredi zaštita informacionih sistema koji prikupljaju i obrađuju podatke putem računara su sasvim opravdani. Uostalom, slični zakoni pojavili su se u SAD još prije 19 godina, a imaju ga i mnoge evropske zemlje — informiše Tanjug.

Zakon je za sada još u formi nacrtu. Njegove uredbe, kada bude donesen, primjenjivale bi se jedinstveno na cijeloj teritoriji Republike kada se radi o prikupljanju i obradi podataka od interesa za Republiku. Materija koju reguliše veoma je zanimljiva, kako za one koji se služe računarima, iako i za pojedince, ali i za društvo u cjelini. Jer, riječ je ne samo, o obezbjeđivanju i zaštiti informacionog sistema u cjelini, već i o zaštiti svih onih o kojima se prikupljaju podaci.

JUGOSLAVIJA ZAOSTAJE U „BIOLOŠKOM RATU“ PROTIV PARAZITA I ŠTETOČINA

● Na jugoslovenskim poljima, pretežno društvenih gazdinstava, izrazito dominira hemijski metod zaštite bilja

NOVI SAD, 20. januara (Tanjug) — U jugoslovenskoj poljoprivredi se biološki metod zaštite bilja primjenjuje i danas na malim površinama, uglavnom protiv dudovca, kukuruznog plamenca i nekih drugih vrsta, pa u tom pogledu veoma zaostajemo za mnogim zemljama u svijetu. U Sovjetskom Savezu je, naprimjer, prije dvije godine biološkim sredstvima tretirano 27 miliona hektara, a veliki uspjeh, naročito u borbi protiv korova, postignut je u SAD i Australiji.

Na jugoslovenskim poljima, pretežno društvenih gazdinstava, izrazito dominira hemijski metod zaštite bilja. U našoj zemlji je pred drugi svjetski rat, na primjer, upotrebljavano godišnje oko 14.000 tona pesticida, a posljednjih godina se troši čak 70.000 tona, od toga samo u Vojvodini 10.000 tona.

Ovo predočava akademik, novosadski profesor dr Dušan Čamprag koji kaže da se intenzivna biljna proizvodnja danas uopšte ne može provoditi bez primene pesticida. Ukoliko bi, recimo, Sjedinjene Američke Države iz zaštite bilja isključile pesticide, po mišljenju dr Stankovića, prinos biljaka, osim strnih žita, bio bi upola manji, a vinova loza, razne voćke, pamuk, repa i duvan uopšte se ne bi rentabilno mogle gajiti i bili bi brzo napušteni. Ili, ako se u Vojvodini ne bi primjenjivali pesticidi bilo bi uništeno više od 50 odsto površina pod šećernom repom, a proričeno bi bilo na desetine hiljada hektara raznih okopavina. Mađ je

čak 82 odsto oranica u rukama privatnog posjeda u našoj zemlji, zaštita usjeva je nedovoljna, efikasnost i ekonomičnost isto tako, a pesticidi se vrlo često nepotrebno, nekontrolisano i nestručno koriste.

Od svih grupa pesticida, po riječima dr Čampraga, najveći porast ima primjena herbicida. Još prije sedam godina, po saznanju dr Mačeljskog, herbicidi su upotrebljavani na gotovo milion hektara, a već danas je to znatno više. Višegodišnja iskustva stečena u mnogim zemljama pokazuju da sve šira i obimnija primjena pesticida ne sprečava niti smanjuje učestalost masovnih pojava štetočina i parazita. Naprotiv, dovodi do primjene hemoterapije.

Profesor Čampragkreće pažnju na to da su agrotehničke mjere, kao metod borbe, široko primjenjivane u Evropi prije drugog svjetskog rata, ali se na njih ponajčešće „zaboravlja“ otkako su se na tržištu pojavili sintetički pesticidi. On naglašava da je gajenje otpornih sorti, na parazite i štetočine, izuzetno važna karika u integrisanoj zaštiti bilja i najefikasniji metod borbe. Iskorišćavanje u Sjedinjenim Američkim Državama sorti pšenice otpornih na pšeničnu osu i hesen-sku mušicu, kukuruza na kukuruzni plamenac i lucerke na lucerkinu vaš, svake godine daje veći prinos u vrijednosti od 300 miliona dolara, a troškovi za stvaranje ovih sorti nisu bili veći od devet miliona dolara. U posljednje dvije decenije, prema mišljenju profesora Marića i Kostića, u našoj zemlji je učinjen znatan napredak u stvaranju genotipova ratarskih kultura, s visokim potencijalom rodnosti i otpornijim prema nekim parazitima. Veoma je aktuelno insistiranje akademika Slavka Borojevića na tome da je stalan rad na stvaranju otpornosti

VELIKE OBAVEZE GENETIČARA

prema parazitima i insektima „imperativ genetičara i oplemenjivača bilja“.

Akademik Čamprag napominje da se u zaštitu bilja, istina, sve više ulaže, ali da se najviše postiže kada se to zasniva na ekonomskoj i ekološkoj opravdanosti.

POSLIJE UKIDANJA DEPOZITA, NA GRANICI PREMA ITALIJI

Dinar zatvorio rampe

RIJEKA, 20. januara — Ukidanje depozita nije povećalo odlazak naših građana u susjednu Italiju. U prvih 20 dana ove godine najviše prelazaka na graničnim prelazima kod Trsta i Gorice ostvarili su naši građani iz pograničnih područja. Osim veoma nepovoljnog vremena, razlog tako malog broja prelazaka je i potcijenjeni kurs dinara. U trčćanskim mjenjačnicama protekle jedinice za dinara se dobijalo svega sedam lira.

LIČNI DOHOCI U HRVATSKOJ ZA DESET PROŠLOGODIŠNJIH MJESECI

PROSJEK — 23.605 DINARA

ZAGREB, 20. januara — Prosječni lični dohodak zaposlenih u društvenom sektoru u SR Hrvatskoj za 10 mjeseci prošle godine iznosio je 23.605 dinara, što je za 41,4 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine. Prosječna zarada radnika u privredi za to vrijeme bila je 23.425 dinara a zaposlenih u neprivredi 24.564 dinara.

Uzimajući u obzir visok rast troškova života statističari su izračunali da je realna vrijednost prosječnog ličnog dohotka u padu za 8,1 posto u odnosu na deset mjeseci prethodne godine.

„ČETVRTI JUL“ O NOVOM NEGIRANJUNO—R—a I JUGOSLOVENSKE SOCIJALISTIČKE REVOLUCIJE

Opet prekrajanje istorije

● Sovjetski general Maculenko četvorogodišnju narodnooslobodilačku borbu u Jugoslaviji polstovjećuje s pokretima otpora u Belgiji, Francuskoj, Holandiji, Norveškoj, Danskoj, Italiji i Grčkoj, a jedinice naše Narodnooslobodilačke vojske sa „vojnima formacijama bratskim zemalja“ koje su, kako je poznato, formirane tek pred sam slom Hitlerovog Rajha

BEOGRAD, 20. januara — Među najnovije pokušaje devalviranja NOB—a Jugoslavije i dovođenje u pitanje autentičnosti jugoslovenske socijalističke revolucije, spada opširan članak sovjetskog istoričara general-majora V. Maculenska, koji je objavljen u januarskom broju uglednog sovjetskog časopisa „Međunarodni život“, piše tim povodom list „Četvrti jul“, organ Saveza boraca NOR—a Jugoslavije.

Zastupajući tezu o „oslobodilačkoj misiji Crvene armije“ kao ispunjenje internacionalističkog duga kojim je sloboda donijeta zemljama istočne i centralne Evrope, general Maculenko, inače i načelnik katedre generalštaba akademije „Vorošilov“, četvorogodišnju narodnooslobodilačku herojsku borbu u Jugoslaviji poistovjećuje sa pokretima otpora u Belgiji, Francuskoj, Holandiji, Norveškoj, Danskoj, Italiji i Grčkoj. Jedinice naše NOV poredi sa „vojnima formacijama bratskih zemalja“ koje su, kako je poznato, formirane tek pred sam slom Hitlerovog Rajha.

OČIGLEDAN DOKAZ FALSIFIKOVANJA

Zanemarajući udio NOB—a u zajedničkom naporu saveznika za slamanje fašizma, Maculenko podržava tezu prema kojoj je sovjetska armija u drugom svjetskom ratu „oslobađanjem zemalja jugoistočne i centralne Evrope“ stvorila put za narodno-demokratsko uređenje i prelazak na socijalizam, a time i mogućnost stvaranja „socijalističke zajednice“. To ne samo da obezvređuje organizovanu oružanu borbu naroda i narodnosti Jugoslavije protiv fašizma i negira autentičnost jugoslovenske socijalističke revolucije, već se time indirektno Jugoslavija svrstava u red zemalja kojima je sovjetska armija stvarno donijela slobodu i promjenu društvenog uređenja.

Pridružujući se, na neki način, tvrdnjama generala Maculenska, organ sovjetske partije „Komunist“ tvrdi da se „revolucija u godinama poslije rata u okvirima starog državnog uređenja razvijala, na primjer, u Bugarskoj, Mađarskoj, Jugoslaviji i Rumuniji. Iznošenje teza s tendencijom da se ignoriše i devalvirava pravo mjesto i doprinos NOB—a i socijalističke revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije i doprinos NOVJ kao dijela s savezničkim snagama u definitivnom slamanju fašističke koalicije i to u godini kada se svijet priprema da dostojno obilježi četiri decenije od završetka drugog svjetskog rata, više je nego očigledan dokaz bezobzirnog falsifikovanja nepobitno utvrđenih istorijskih činjenica.

Da ima i istinitih tretiranja istorijskih događaja iz drugog svjetskog rata, što bi trebalo da bude poznato generalu Maculenko-

ku i drugima, potvrdio je oktobra prošle godine Radio-Moskva u emisiji posvećenoj 40-godišnjici oslobođenja Beograda, zatim časopis CK KPSS „Agitator“, kao i načelnik sovjetske vojne akademije „Frunze“, kojisu naveli dasu borci i svi sovjetski ljudi i Crvena armije od samog početka rata bili dobro obavješteni o borbi jugoslovenskih rodoljuba... kao i o „bratstvu po oružju i zajedničkoj borbi protiv istog neprijatelja“.

ISTINA ZA SARADNJU

„Narodi Jugoslavije herojski su se tokom čitavog rata, s oružjem u ruci borili protiv fašističkog okupatora i njegovih saradnika. Pokretač i organizator NOR Jugoslavije, tokom koga su rešavani i zadaci socijalističke revolucije, bila je KPJ pod rukovodstvom Josipa Broza Tita... U trenutku susreta sa Crvenom armijom, NOV Jugoslavije je imala 400 hiljada boraca i svoj kadar... Crvena armija je prešla jugoslovensku granicu na osnovu sporazuma sovjetskog i jugoslovenskog rukovodstva o zajedničkim akcijama i operacijama...“ — istakao je na konferenciji za štampu u Moskvi, povodom obilježavanja 40-godišnjice oslobođenja Beograda, predsjednik Sovjetskog komiteta ratnih veterana, heroj Sovjetskog Saveza general-pukovnik Aleksej Želtov.

Tekstovi generala Maculenska i „Komunista“ u neku ruku predstavljaju nastavak redovnih pokušaja prekrajanja i falsifikovanja istorije, koje demantuju i sami sovjetski očevici i učesnici beogradske operacije. Sve to neminovno nameće pitanje: s kojim ciljem se flagrantno falsifikuje istorija i to 40 godina poslije završetka drugog svjetskog rata? Tim prije što je godine 1981, najprije u Volgogradu, a zatim u Moskvi održano savjetovanje jugoslovenskih i sovjetskih istoričara radi utvrđivanja zajedničkih stavova o nizu pitanja vezanih za drugi svjetski rat, kao i da bise konačno stavila tačka na prekrajanje istorije.

Objektivnost u prezentiranju, činjenice o Jugoslaviji odnosno Sovjetskog Saveza, uključujući i one istorijske, jedan je od značajnih elemenata za uspješan razvoj dobrih i prijateljskih jugoslovensko-sovjetski odnosa zasnovanih na poznatim principima.

Jugoslavija nikada nije poricala da je SSSR podnio najveći teret u borbi protiv fašizma, niti je negirala bilo čiju pomoć, ali nikad nismo niti ćemo prihvatiti bilo čiju teoriju da su nam sloboda, nezavisnost i socijalizam poklonjeni, jer bi time negirali milionske žrtve naših naroda, četvorogodišnju borbu i socijalističku revoluciju, koju su predvodili Komunistička partija Jugoslavije s drugom Titom na čelu.

ČESTITKE HERLJEVIĆU

Predsjednik Predsjedništva SFRJ Veselin Đuranović čestitao je 70. rođendan Franji Herljeviću, članu Savjeta Federacije. Herljeviću je 70. rođendan čestitala i predsjednica Saveznog izvršnog vijeća Milka Planinc.

DRAGOSAVAC U „STUDIJU B“ — Član Predsjedništva CK SKJ dr Dušan Dragosavac učestvovao je u emisiji Prvog programa „Studija B“ „Ašunen romanen“ (Slušajte ljudi) posvećenoj životu, radu i stvaralaštvu Roma. U razgovoru sa voditeljem emisije Dragosavac je govorio o položaju Roma u Jugoslaviji i istakao da po Ustavu SFRJ nema nikakvih prepreka da se Romima u nas pruži status narodnosti. Dragosavac je nedavno objavio knjigu „Aktuelni aspekti nacionalnog pitanja u Jugoslaviji“ u kojoj govori i o problemima Roma.

KIPARSKI KOMENTARI NJUJORSKOG DIJALOGA KIPRIJANUA I DENKTAŠA

Nade, ipak, ima

● Kiparski predsjednik u poruci rukovodstvu kiparskih Grka iznio ocjenu da u Njujorku uopšte nije došlo do bilo kakvog napretka, jer Denktaš odbija da pregovara o povlačenju turske armije s ostrva

NIKOZIJA, 20. januara (Tanjug) — U Nikoziji su danas prije podne u toku hitne konsultacije partijskih lidera o najnovijem razvoju situacije u Njujorku, gdje pregovaraju predsjednik Kiprijanu i Lider Kiparskih Turaka Denktaš. Kako je saopštio zvanični predstavnik vlade, vršilac dužnosti šefa države predsjednik parlamenta Ladas obavijestio je partijske lidere o sinočnoj poruci koju mu je iz Njujorka poslao predsjednik Kiprijanu.

U Nikoziji se sa sve više pesimizma gleda na konačan ishod sastanka u Njujorku. U dobro obaviještenim izvorima se tvrdi da je predsjednik Kiprijanu u poruci političkom vodstvu kiparskih Grka iznio ocjenu da u Njujorku uopšte nije došlo do bilo kakvog napretka, jer Denktaš odbija da pregovara o povlačenju turske armije sa Kipra. Bez takvog povlačenja, ističe se u ovim krugovima, nema nikakvog rješenja krize na ostrvu.

Današnja štampa kiparskih Grka piše da je Denktaš sinoć u stvari, postavio ultimatum — ili će se potpisati dokument Peresa de Kueljara za koji on kaže

da je nacrt rješenja krize na Kipru ili će on prekinuti pregovore. Zvanična Nikozija, međutim, ističe da uopšte nema nikakvog dokumenta koji bi se mogao smatrati kao nacrt sporazuma, već da je De Kueljar jednostavno u 14 tačaka iznio elemente o kojima se vije strane slažu ili se neslažu i daje sve otvoreno za pregovaranje.

Radio-stanica kiparskih Turaka „Bajrak“, međutim, za čorsokak u Njujorku optužuje grčku stranu. Po ocjeni komentatora, bilo je dogovoreno da se u Njujorku potpiše sporazum, s tim da se raspravlja samo o nekoliko preostalih, spornih pitanja, jer je veći dio sporazuma usaglašen za vrijeme prošlogodišnjih indirektnih pregovora. Po ocjeni „Bajraka“, kiparski Grci sada žele da otpočetak otvore proces pregovaranja o svim pitanjima.

Neki listovi čak pominju da Peres de Kueljar nije bio dovoljno jasan i da je to dovelo do konfuzije, jer dvije strane imaju potpuno različite ocjene o tome šta u Njujorku uopšte treba raditi. Kiparski Turci tvrde da su u Njujork došli samo da potpišu dokument, a kiparski Grci da su došli da pregovaraju.

Sve nade se sada polažu u današnji posljednji sastanak i eventualnu aktivnost Peresa de Kueljara i „prijateljskih zemalja“ iza scene. Ovdje se vjeruje da samit ipak neće doživjeti potpuni krah i da će se predsjednik Kiprijanu i lider kiparskih Turaka Denktaš, ako ništa drugo, dogovoriti da se ponovo sastanu. Prekid direktnog dijaloga bio bi, po ocjenama sa obje strane podjeljenog Kipra, ravan katastrofi.

ZAOŠTRAVAJU SE ODNOSI IZMEĐU SAD I NIKARAGVE

Regan prekinuo pregovore

● Bojkotovanje Međunarodnog suda pravde u Hagu i prekid pregovora sa sandinističkom vladom ukazuju na to da se u skoroj budućnosti ne može očekivati nikakvo političko i miroljubivo rješenje drame u Srednjoj Americi

VAŠINGTON, 20. januara — Istovremeno sa saopštenjem Stejt departmenta da će SAD bojkotovati Međunarodni sud pravde u Hagu, pred kojim se, na zahtjev Nikaragve, vodi sudski proces o američkoj politici otvorenih pritisaka na tu zemlju, ovdje je potvrđeno da su ovih dana prekinuti i pregovori SAD i Managve. Ta dva poteza Vašingtona jasan su znak da se uskoro ne može očekivati nikakvo političko i miroljubivo rješenje drame i Srednjoj Americi, pogotovo ne kada su u pitanju zaoštreni odnosi SAD i Nikaragve — izvještava Tanjug.

Pregovori Nikaragve i SAD počeli su juna prošle godine posjetom državnog sekretara Sulca Managvi i održavali su se u životu, istina, uz dosta teškoća i prepreka, sve do prije nekoliko dana. Sada se u Vašingtonu saopštava da je Reganova vlada prekinula te pregovore zato što vlada Nikaragve nije pokazala „ozbiljne namjere“ za dogovaranje.

Nastavljanje tako nepomirljive politike predsjednika Regana prema Nikaragvi i njenoj sandinističkoj vladi sada je stiglo i do Međunarodnog suda pravde u Hagu. To je naišlo na dosta obojnu reaganovog u ovdašnjim demokratskim krugovima, koji su i do sada ukazivali na opasnost Reganove politike otvorenih pritisaka na Nikaragvu.

Ovdje se kategorički odbacuje mogućnost vojne intervencije, ali da će se politika pritiska nastaviti u to niko ne sumnja. Reganova vlada je već najavila široku ofanzivu u Kongresu da se za ovu godinu odobre nova sredstva za pomoć kontrarevolucionarima na granici Nikaragve.

ZABRINUTOST U UJEDINJENIM NACIJAMA ZBOG KAMPUČIJE

● Zbog napada na logore kampučijskog življa duž granice s Tajlandom više od sto hiljada izbjeglica prinuđeno da privremeno utočište potraži u susjednoj zemlji.

UJEDINJENE NACIJE, 20. januara — Komitet za sazivanje međunarodne konferencije o Kampučiji izrazio je zabrinutost zbog napada na logore kampučijskog življa duž granice Tajlanda i Kampučije — javlja Tanjug.

Prema saopštenju Komiteta, napadi su prinudili oko sto hiljada izbjeglica iz Kampučije da potraže

utočište u privremenim naseljima dublje unutar Tajlanda.

Komitet je podsjetio na rezolucije Generalne skupštine kojima se, na osnovu Povelje Ujedinjenih nacija, naglašava pravo Kampučije na suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet. Komitet je osnovalo još 1981. godine na prvom međunarodnoj konferenciji o Kam-

IRAN O SUKOBIMA S IRAKOM

Novi poziv na „sveti rat“

TEHERAN, 20. januara — Ishod iransko-iračkog rata biće odlučan samo na frontu — izjavio je iranski premijer Mir Hosein Musavi. U izjavi poslije sinočnje sjednice iranske vlade, on je naglasio da će Islamska Republika „sudbonosnim udarcima iračkim snagama“ odlučiti o „sudbini“ vlade u Bagdadu — javlja Tanjug.

U sličnom, upozoravajućem tonu France je u „sveti rat“ pozvao i veliki ajatolah Montezori, po značaju druga ličnost Islamske Republike.

MOSKVA

SOVJETSKI METEOROLOZI NIŠU UZNEMIRENI ZBOG OVOGODIŠNJE OŠTRE ZIME

Samo „hirovi“ i „kaprici“

MOSKVA, 19. januara — Moskovski hidrometeorolozi smatraju da ova zima nije vanserijska, nego je samo „bogata uobičajenim vremenskim kapricama i čudima“. Rekordne niske temperature u zapadnoj Evropi oni objašnjavaju jakim prodorom ledenog arktičkog talasa, čiji su jezici čak doprli do sjeverne Afrike, donoseći snijeg Tunis i Maroku. Taj talas ovog puta zaobišao je najveći dio evropskih prostora Sovjetskog Saveza, gdje je posljednjih dana toplije nego na jugu starog kontinenta.

Taj paradoks, prema njihovoj sinoptičkoj analizi, stvorio je topli anticiklon koji se formirao u rejonu Italije i, izbjegavajući sudar sa arktičkim talasom, preko Balkana, Moldavije i Ukrajine dopro do najsjevernijih dijelova sovjetske evropske teritorije. Zato je u Mur-

PRED PREDSTOJEĆU POSJETU REGANA SR NJEMAČKOJ

Jubilej pobjede na tlu pobijedenih?

BON, 20. januara — „Zvanična posjeta američkog predsjednika Regana SR Njemačkoj „praktično je utvrđena“ — piše danas bonjski „Welt am Sonntag“ Regan bi u tu posjetu trebalo da počne poslije ekonomskog samita Zapada, koji se u Bonu održava od 2. do 4. maja — javlja Tanjug.

Tako će, prema pisanju lista, Regan „moći da 40-godišnjicu kapitulacije Njemačke provede na Njemačkom tlu“. Nasuprot tome, hamburški „Spiegel“ tvrdi da još nije odlučeno hoće li do Reganove posjete doći prije, ili poslije ekonomskog samita. Časopis tvrdi da, zbog očekivanja, antiameričkih demonstracija, služba bezbjednosti želi da vrijeme posjete i sva mjesta koja će Regan obići, drži u tajnosti što je moguće duže. Slično je, prema bonjskom listu, i s eventualnom posjetom Regana u to vrijeme Austriji.

ČADU PRIJETI NOVA INTERNACIONALIZACIJA SUKOBA

Amerikanci u Čadu?

Ukoliko se potvrdi vijest da SAD iskrcavaju vojni materijal na jugu ove zemlje, građanski rat mogao bi samo da se pogorša, jer ni Libija ne bi ostala po strani

LUANDA, 20. januara (Tanjug) — Privremena čadska Vlada nacionalnog jedinstva (GUNT) optužila je Sjedinjene Američke države da su se nedavno direktno umiješale u čadski građanski rat na strani režima u Ndžamenu. GUNT-ov radio „Bardai“ upravo javlja da „Vašington tajno iskrcava vojni materijal u jugoistočni Čad“ Ova operacija, čiji je cilj konstruisanje jedne velike vojne baze na jugu Čada, kamuflirana je „obnavljanjem legalnih aktivnosti američke naftne kompanije (Conoco) na jugu zemlje“ — ocjenjuje radio „Bardai“ u emisiji koja je primljena u Luandi. Ratni materijal se iskrcava u regionu Sar i Jaba-tvrdi GUNT-ov radio.

U gradovima Lai, Douba i Moundou, oko 400 km južno od Ndžamene, koncentrisani su američki i francuski vojni savjetnici i druga vojnica koja pomažu vojsci Hisena Habrea da po svaku cijenu

likvidira jedinice GUNT-ove Narodne armije (ANL), koje operišu na jugu-precizira radio „Bardai“ GUNT, za razliku od režima u Ndžamenu, tvrdi da Habre ne kontroliše jug Čada.

Lider GUNT-a Gukuni Udeej je nedavno optužio Francusku da i dalje podržava Habrea, „posredstvom 1500 njenih vojnika koji se nalaze u Banglju, glavnom gradu Centralnoafričke Republike, Svega na 600 km od Ndžamene“. On je rekao da će „zbog toga podrška Libije GUNT-u biti nastavljena“.

Ukoliko bi se potvrdila vijest da Amerikanci iskrcavaju vojni materijal na jugu Čada, građanski rat u Čadu, koji već dvije decenije pogoda njegovih pet miliona žitelja, mogao bi samo da se pogorša. Tripoli bi tada mogao da se opet aktivnije stavi na stranu GUNT-a, ocijenivši da su „Amerikanci u Čadu vojno zamijenili Francuze“.

Rezolucije bez odjeka

pućiji u Njujorku. Konferencija je, tom prilikom, usvojila deklaraciju kojom se poziva na sporazum o prekidu vatre i povlačenje, pod nadzorom Ujedinjenih nacija, svih stranih trupa u Kampučiji.

Otkako je održana pomenuta konferencija Generalna skupština je tri godine zaredom ponavljala u usvojenim rezolucijama uvjerenje da osnovni elementi bilo kakvog trajnog i pravičnog rješenja problema Kampučije moraju sadržavati „povlačenje svih stranih vojnih snaga, uspostavljanje i očuvanje

nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, pravo naroda Kampučije da odlučuje o svojoj sudbini i obavezu spoljnih sila da se neće miješati niti uplitati u unutrašnje poslove Kampučije“.

Generalna skupština je takođe ovlastila Komitet da može da sazove međunarodnu konferenciju o Kampučiji kad god smatra da je to potrebno. Saopštenje Komiteta o pogoršanoj situaciji u Kampučiji možda nagovještava da će se takva inicijativa uskoro pokrenuti.

CIA U INDIJI

Francuska veza

● Iz Nju Delhija protjeran francuski diplomata koji je bio glavna veza američke agencije s visokim indijskim državnim službenicima, a kod uhapšenih pronađene foto-kopije najvažnijih odbrambenih i drugih dokumenata

NJU DELHI, 20. januara — Ako je tačan današnji, ekskluzivan izvještaj u delhijskom dnevnom listu „Indijan Ekspres“ o francuskoj špijunskoj vezi, onda u posljednjih godinu i po, a možda i tokom nekoliko decenija, nijedan povjerljivi indijski dokument nije bio tajna za američku obavještajnu agenciju CIA. Kako list tvrdi u posljednje vrijeme jedan francuski diplomata, juče već protjeran u Pariz, bio je glavna veza američke agencije sa visokim indijskim državnim službenicima. Njegovo hapšenje preključe je objavio indijski premijer Rađiv Gandi.

Pozivajući se na obaviještene izvore, „Indijan Ekspres“ piše da su kod uhapšenih otkrivene fotokopije indijskih planova za „proizvodnju vezanu za odbranu“, dokumenta o uvozu savremene tehnologije iz Sovjetskog Saveza, papiri o pojedinostima iz sovjetsko-indijskog sporazuma za odbranu, dokumenti o satelitskoj tehnologiji, uključujući i upotrebu satelita za špijuniranje, podaci o kontra-obavještajnoj indijskoj mreži u zemlji, o vojnoj obavještajnoj mreži detalji o odbrambenom sistemu, finansijskoj politici i finansijskom stanju zemlje i o gotovo svim važnijim političkim pitanjima u zemlji — informiše Tanjug.

OD DOPIŠNIKA TANJUGA

ZA DVIJE GODINE ĆE BANJALUKA IMATI ELABORAT O PODZEMNIM INSTALACIJAMA

ZABORAVLJENI KABLOVI

Formalno shvatanje zakonskih odredaba o posjedovanju dokumentacije za podzemne instalacije vrlo često skupo košta investitore

Vodenje posjedovnog i vlasničkog stanja po gruntovnici biće ukinuto 1995. godine

snimke podzemnih instalacija na tom terenu, malo ko se pridržava ove zakonske odredbe. Formalno se pribavi potvrda i snimke podzemnih instalacija, ali izvođač radova ne bude upozoren o njima, pa se nerijetko događa da buldožer prekine kanalizaciju ili vodovodnu mrežu. Banjaluka još nema elaborat o podzemnim instalacijama. Stručnjaci „Krajinapremjera“ trenutno snimaju instalacije pod zemljom, a ovaj posao tek su upola završili.

Mukotran je to i lažak posao. Ranije su objekti (zgrade, fabrika, škola, škole) građene bez dokumentacije o komunalnim instalacijama, pa sada vršimo detaljna

podzemna ispitivanja specijalnim aparatima, kako bismo sačinili jedinstvenu kartu (elaborat) podzemnih instalacija u gradu. Za okončanje ovog vrlo važnog posla biće potrebno još oko dvije godine — kaže Drago Lozančić, direktor RO „Krajinapremjer“.

Ova specifična radna organizacija od posebnog društvenog interesa zapošljava 75 radnika. U Bosanskoj krajini ne postoji srodna radna organizacija.

Posao je vrlo složen i zahtjeva pored avionskog snimanja terena detaljnu katastarsku obradu podataka iz stručan komisijki rad za svaku parcelu. Prema novom Zakonu o nekretninama, ostavljen je rok od 10 godina za sređivanje evidencije u aktastrima, što znači da će se gruntovnice ugastiti 1995. godine. Treba izvršiti aerofotogrametriju nad oko 500 hiljada hektara površine. Još nam je preostalo da uz pomoć snimaka iz aviona snimimo terene u opštinama: Titov Drvar, Bosanski Petrovac, Sipovo, Skender-Vakuf i Jajce. Što se tiče banjalučke opštine oslanjamo se na aerogrametriju koja je urađena 1973. godine.

S. RISIVIĆ

BANJALUČKE PRODAVNIČICE — BEZ DOVOLJNIH KOLIČINA BRAŠNA

NAKNAĐNI OTKUP PŠENICE

Porad toga što su otkupljene veće količine pšenice u „Žitokrajini“ imaju zalihne brašna jedva dovoljne za rad pekarske industrije

Od prošlogodišnjeg roda pšenice u „Žitokrajini“ su do sada otkupili nešto više od 50 hiljada tona. Međutim, i pored toga, samo nekoliko mjeseci kasnije, u banjalučkim prodavnicama već nema brašna. Istina, s vremenom na vrijeme na policama se mogu vidjeti mala pakovanja koja su znatno skuplja. Vreće brašna od 25 kilograma su prava rijetkost.

U „Žitokrajini“ kažu da ima više razloga na nestaju. Nesporazumi oko toga hoće li se u Bosni i Hercegovini odobriti kompenzacija za brašno kojese kupuje u drugim republikama i pokrajinama zatvorili su snabdjevačke kanale iz Vojvodine i Slavonije, tako da su količine brašna kojim raspolaže ovdajšnja mlin-

ska industrija jedva dovoljne da se osigura nesmeta na proizvodnja u bosanskokrajiskim pekarama.

Međutim, i pored togasnabdjevači uskoro najavljuju bolje snabdjevanje. Argumenti za ovakve tvrdnje su im u činjenici da će brašno uskoro vjerovatno poskupjeti. Tim poskupljenjem će se riješiti svi problemi a prevaziće se i nestašice. Kada se odobri veća cijena i ponuda bi trebala biti bolja. Zato u „Žitokrajini“ računaju da će tako uspjeti obezbijediti dovoljno pšenice. Pored brašna koje bi trebalo stići iz Vojvodine i Slavonije znatne količine bi trebalo otkupiti i od poljoprivrednih proizvođača u području Bosanske krajine. Zna se da se veće količine pšenice još nalaze u privatnim ambarima. Namijenjena je za stočnu ishranu. U „Žitokrajini“ su se zato odučili da poljoprivrednim proizvođačima ponude dovoljno stočnog brašna i datako otkupe još hiljadu tona pšenice, što bi poboljšalo snabdjevanje brašnom.

V. DUBOČANIN

OPŠTINSKI SUD

„Zatrpani“ predmetima

Nedostatak sudija, prostorija i finansijskih sredstava sprečavaju afikasnost

Kako postići potpunu zakonitost u radu, veću ažurnost poslova i zadataka, bolje praćenje društvenih odnosa i pružanje pravne pomoći građanima, pitanja su koja se u ove godine nameću Opštinskom sudu u Banjaluci. Sve ovo lakše bi se ostvarivalo da se ovaj kolektiv ne suočava sa nedostatkom kadrova, prostorija i niskim ličnim dohodcima. Doduše završetkom nove zgrade popraviće se uslovi rada, ali bez zapošljavanja novih sudija teško će se ostvarivati sudska funkcija u ovoj mjeri koju žele građani.

U toku ove godine na osnovu podataka iz prethodne i Zakona o redovnim sudovima i drugim zakonskim propisima, predviđa se da će banjalučki Opštinski sud rješavati oko 83.300 predmeta. Od toga, oko 15 hiljada predmeta biće preneseno iz prethodnih godina.

Govoreći brojkama, sa ukupno 36 sudija, sud će rješavati oko 68620 predmeta. Znači, poslovi su ograničeni prvenstveno kadrovskim, prostornim i finansijskim mogućnostima suda, koje su daleko od stvarnih potre-

Z. PEJČIĆ

PROMJENOM SAVEZNOG I OPŠTINSKOG POREZA NA PROMET U BANJALUČKIM PRODAVNICAMA

Košmar cijena?

Najviše su poskupjele cigarete, alkohorna pića i južno voće, proizvodi od bisera, dragog kamenja i zlata, a značajno su pojeftinjili predmet od prirodnog životinjskog krzna, motori za čamce, uvozni brušeni i nebrušeni kristal

Januara ove godine postali gotovo dvostruko skupiji. Za 12,50 odsto je veći porez na promet tkanina s više od 70 odsto vještačkih vlakana od poliestera i za obuću izrađenu od (preko 50 odsto) vještačke kože, skaj i plastičnih materijala.

Izmjenama stopa saveznog poreza na promet cilj je bio da se zaustavi dalji pad standarda. Kome se štiti standard pojeftinjenjem prirodne kože, krzna od životinja, uvoznog krzna i proizvoda od toga? Čiji standard se štiti i pojeftinjenjem motora za čamce, mašina za pranje suđa, uvoznog nebrušenog i brušenog kristala kada su ovi predmeti oduvijek spadali u kategoriju luksuzne robe.

Zakonom o izmjeni Zakona o opozreživanju proizvoda i usluga u prometu ponuđen je niz zaista dobrih rješenja kojima se omogućuje da i stanovnici s nižim mjesečnim primanjima jeftinije dođu do nekih proizvoda koji su do sada za njih bili samo pojam.

Nije se, međutim, stalo na ovom. Samo dvadesetak dana kasnije, za trgovce opet pune ruke stopa. Mijenja se opštinski porez na promet robe i usluga, pa trgovci do 21. januara moraju obaviti popis robe čijase maloprodajna cijena mijenja zbog promjene opštinskog poreza na promet. Tako je prvi mjesec u ovoj godini ispunjen mnogobrojnim promjenama cijena u banjalučkim prodavnicama. U tom košmaru, sigurno je, ima i mogućnosti za mnogobrojne malverzacije trgovaca.

V.D.

IZ OOUR-a „GRADA“

SKUPLJE DRVO

Ogrjevno drvo je stiglo na stovarište „Grade“, ali skuplje je za 100 odsto u odnosu na prošlogodišnju cijenu. Prostorni metar donedavno je koštao 2200 dinara, a sada je 4400 dinara.

— Nova cijena je i za nas bila iznenađujuća. Zato smo nekoliko puta telefonom provjeravali u OOUR-u „Sumarija“ iz Čelince da nije neka greška. Ipak i po ovako visokoj cijeni na-

ručili smo nove količine, kaže Mitar Savić, rukovodilac komercijalnog sektora OOUR-a „Grada“.

Na skladištu ima i oko 1000 tona uglja lignita, a u toku protekle sedmice građanima je isporučeno oko 100 tona mrkog uglja iz Banovića.

D. R.

ZBOG NISKIH TEMPERATURA

Hitno otklanjanje kvarova

Smrzavanje i pucanje instalacija u stambenim zgradama kao i dijelova vodovodne i vrelodovne mreže zbog niskih temperatura donijelo je niz nevolja banjalučanima. U isto vrijeme to je bio znak samoupravnih organima.

Na vanrednoj sjednici skupštine Samoupravne interesne zajednice stanovanja zaključeno je da se kućni savjeti i stanari dalje angažuju kako bi se instalacije grijanja, vodovoda i kanalizacije

zaštitile od smrzavanja. Za sve nastale kvarove u stambenim objektima odmah se izdaju radni nalozi izvođačima radova koji su se organizovali za rad u više smjena.

Prema tome kvarovi na navedenim instalacijama, liftovima, zastakljivanju podrumskih prozora i ulaznih vrata u stambenim objektima prema odluci Skupštine Samoupravne interesne zajednice stanovanja finansiraće se iz sredstava tekućeg i investicionog održavanja stambenih objekata, a koje nisu predviđene finansijskim planom za 1985. godinu.

D. C. B.

ZA BEOGRAD — UJUTRO U PET

Polazak iz centra

Jutarnji autobus za Beograd, sa polaskom u pet sati, od ponedjeljka danas svaki dan će polaziti sa parkirališta ispred „Elektro-Banjalučke“. U centru grada je „premešten“ zato što putnici u vrijeme između četiri i pet sati izjutra nemaju odgovarajući prevoz do autobusne stanice. Autobus za Beograd takođe će redovno navraćati i po putnike na stanicu u Predgrađu.

D. R.

PIJAČNI BAROMETAR
POVRĆE: luk 50, bijeli luk 200, mrkva 80, krompir 70 grah od 188 do 200, prasa 150 dinara kilogram.
VOĆE: jabuke od 40 do 100, grožđe od 70 do 80, limun 273, jezgra oraha 1300 dinara kilogram.
JAJA: od 14 do 18 dinara komad.
MLJEČNI PROIZVODI: sir od 250 do 350, kajmak od 400 do 800, maslac 550 dinara kilogram.
CVIJEĆE: karantil 40 dinara struk, mimoze 100 dinara buket.

DEŽURNA KAMERA
Nevolje sa grijanjem
Ovogodišnji snijeg i veoma niske temperature prouzrokovale su mnogo kvarova na vodovodnoj i toplovodnoj mreži. Tako se u Ulici Tadije Odića broj 5, 8, 10 zaleđile toplovodne cijevi, pa su pojedini stanovi ostali bez grijanja. Zbog toga su radnici „Energomonta“ Dragan Balvan, Jovo Jež, Halil Šalija i Božo Rekić morali kompletno da zamijene zaleđene cijevi i tako omogućiti normalno zagrijavanje.



SNIMIO: R. PAVIČIĆ

ZAŠTO BANJALUČKI OSNOVCI NISU OTIŠLI NA ZIMOVANJE?
RASPUSK KOD KUĆE
Banjalučki osnovci neće se ove zime sanjati i skijati na Balkani kao ranijih godina, bar kada je u pitanju zajednički odlazak posredstvom SIŽ-a za dječju zaštitu.
Pripreme koje su obavljene za zimovanje prošlih godina, pa tako i ove, započele su u oktobru. Počelo je ugovaranje SIŽ-a za dječju zaštitu sa Radnim organizacijama na Vlačiću i Balkani. Ali, 14. decembra 1984. godine usvojen je Zakon po kojem organizacija zimovanja prelazi u nadležnost SIŽ-a za osnovno obrazovanje. Tako je posao ostao neobavljen, jer SIŽ za osnovno obrazovanje nije imao dovoljno vremena za takvu organizaciju.
Po svemu ovome vidi se da će osnov-

N. GUŠIĆ

ZIMSKA NAGRADNA IGRA
TEKSTILNI KOMBINAT -KOMBITEKS- BIHAĆ
OUR «Novitet» Bosanski Petrovac
BRINE O VAŠEM ODIJEVANJU
ŠIPAD-VRBAS BANJALUKA
POZNATI IZVOZNIK
Prerada drveta u Bosni i Hercegovini ima dugu tradiciju, a tvornica namještaja „Šipad-Vrbas“ spada među najstarije ove grane industrije u Jugoslaviji. Mala pilana izgrađena početkom ovog vijeka bila je jezgro oko koga se razvio današnji „Šipad-Vrbas“, firma u čijem sastavu su: tri pilane, dvije tvornice furniranog namještaja, dvije tvornice masivnog namještaja, na bazi bukke kao sirovine, jedna tvornica tapaciranog namještaja i specijalizovana tvornica za opremanje svih vrsta objekata. „Šipad-Vrbas“ u svom sastavu ima i šumski kompleks iz kojeg snabdjeva potrebne sirovine za svoje pilane. Uporedo s izgradnjom tvornice, razvijao se i proizvodni program. Tvornica namještaja „Šipad-Vrbas“ pored proizvodnje do određenog stepena obrade za poznatog kupca, nudi i vlastiti kompletan program koji se odlikuje dobrim dizajnom, potvrđenim najvišim nagradama na sajmovima namještaja. Dobar kvalitet i sigurne rokove isporuke potvrđuje i duga tradicija izvoza. Od prvog izvoza finalnog namještaja u SAD i Englesku, „Šipad-Vrbas“ danas izvozi u SAD, Kanadu, Bilski Istok, SSSR, Bugarsku, Mađarsku... Planovi daljeg razvoja su ambiciozni, ali ostvarljivi, jer se temelje na dosadašnjim iskustvima 4.000 zaposlenih radnika, koji u svaki proizvod ugrađuju svoje bogato znanje.

ATLAS jugoslovenska putnička agencija
our atlas ambassador
FILIJALA BANJALUKA

Sana (BOSANSKI OVI)
Porez, orijentacione oznake, trikotna i komf. košulice

POKLON „RUDIJA ČAJAVECA“ — OOUR-a TV CRNO-BIJELI I AKUSTIKA
PORTABL TELEVIZOR
Savremenog dizajna, najnovijih tehničkih mogućnosti sa minijaturnom šasijom „Jara“, izum „Čajavećevih“ stručnjaka, „vikend“ televizor po ukusu i najprobirljivijih kupaca. Sretnog dobitnika čeka nagrada „Rudija Čajaveca“ — OOUR TV crno-bijeli i akustika.

VRBAS
AKO ŽELITE DA PUTUJETE BRIGE OKO PUTOVANJA POVJERITE AGENCIJI
elmadors
POSLOVNICA NOVI SAD

UDRUŽENA INDUSTRIJA CELULOZE PAPIRA, AMBALAZE I HEMISJISKIH VLAKANA — BANJALUKA

TRPEZARIJA DIV — PRVA NAGRADA
UNICEP
SUTRA DVANAESTI KUPON
U sutrašnjem broju objavljujemo dvanaesti kupon Zimske nagradne igre, sa pitanjem vezanim za ŠIPAD-VRBAS.

KOSARKA

PRVA SAVEZNA LIGA — ŽENE

BODOVI ZA MIRNIJI SAN

MLADI KRAJIŠNIK — STUDENT 82:71 (39:41)

SUDIJE: Kostić (Šabac) i Krajinović (Osljeck), dvorana „Borik“, gledalaca: 800, slobodna bacanja: Mladi Krajišnik 26:16, Student 20:14, pet ličnih grešaka: Stopajnik (24), Cvetkovska (30), Vangelovska (35).

MLADI KRAJIŠNIK: Bogojević, Bročeta, Papić, Stopajnik 2, Miložič, Mušić, Delnezirović 2, Golić 36 (10-6), Ljubičić 15 (2-2), Vuković 12 (4-3), Bećirspahić 15 (10-5), Radenović.

STUDENT: Vangelovska 17 (9-7), Gievka 1 (2-1), Pepolovska 23, Đorgovska 17 (2-1), Lešmikovska, Miložević 2 (1-0), Spasojević 9 (4-3), Andrejevska, Cvetkovska 2 (2-2).

BANJALUKA — Mladi Krajišnik je „uknjižio“ dva planirana boda, prekinuo seriju od tri uzastopna poraza i krenuo ka bezbrižnijem položaju na tabeli. Pobjeda Banjalučanki je očekivana, ali se nije pretpostavljalo da će gošće pružiti tako snažan otpor, namučiti domaćina i dugo ga držati u nezvjesnosti za pobjedu.

Naime, gošće su već u prvim minutama povele rezultatom 0-6, i Mladi Krajišnik je tek u 15. minuti prvi puta prešao u vodstvo — 29:27. Međutim, to je bila kratkotrajna radost. Studentice iz Skoplja ponovo su preuzele inicijativu, reprezentativka Stojna Vangelovska, te Lijana Pepovska su nepogrešivo šutirale i svojoj ekipi donosile poene i prednost. I pored dosta nesigurne igre u prvom poluvremenu,

DEBI

Iako je Aco JURIĆ više od tri decenije prisutan u košarkaškom sportu, prvo kao igrač, a zatim kao izuzetno uspješan trener, on je tek u subotu PRVI put vodio sastav Mladog Krajišnika u Sportskoj dvorani „Borik“!

nu, vodstva gošći, ipak bilo je pitanje trenutka kada će „Malenim“ krenuti i splasti otpor Studenta. Već u prvoj minuti drugoga poluvremena Mladi Krajišnik prelazi u vodstvo 42:41 i od tada gošće više nijednom nisu uspjele preokrenuti rezultat u svoju korist.

PRVA „B“ SAVEZNA LIGA

Gostima finiš i pobjeda

BORAC — KVARNER 91:93 (52:48)

SUDIJE: Kokalj (Portorož) i Vahen (Maribor), dvorana „Borik“, gledalaca: 1.200, slobodna bacanja: Borac 23:17, Kvarner 10:9, pet ličnih grešaka: Naglič (37).

BORAC: Novaković, Benić, Taušan 2, Sojtarčić 2, Bečić, Smalagić, Pašić 21 (5-3), Božić, Miljatić, Vuković 20 (3-2), Radan 17 (1-1), Vujaković 29 (14-11).

KVARNER: Oštrić, Plepić 12, Grgurev 42 (7-6), Grbić, Paravtinja 4, Orlović, Jugo 29 (3-3), Naglič 6.

BANJALUKA — Košarkaši Borca i Kvarnera prikazali su izvanrednu igru, prvotimcima košarku, kvalitetnu, uzbudljivu, rezultatski nezvjesnu! Po svemu ovaj susret može dobiti epitet „naj“! Za pravi užitek, nezaboravno veče, nedostajala je pobjeda Borca, pa da mnogobrojni posjetitelji oduševljeni napuste „Borik“. Pobjednika je odlučio jedan koš. Kvarner je bio sretniji i spretniji, a u Borcu mogu da žale za propuštenom prilikom, da se sjetite nekoga kobnog pro-

mašaja, stave poneku primjedbu na suđenje.

Pobjednik je odlučan u posljednjim sekundama i to je bio vrhunac uzbudjenja i nezvjesnosti, poslije brojnih preokreta u rezultatu, smjenjivanja u vodstvu i jedne i druge ekipe. Finiš prvoga poluvremena pripao je domaćinu, koji je u izvanrednoj igri pred odlazak na odmor stekao najveću prednost — 43:37. Činilo se da će Riječani popustiti pred naletima Banjalučana, ali ekipa Nikole Pi-

čeaša, samo je čekala svoj trenutak da igru i rezultat stavi pod svoju kontrolu. Strpljenje im se ubrzo isplatilo: postije rezultata 60:55, uslijedio je nekoliko bezuspješnih napada, neiskorištenih prilika domaćina, uz to je Vujaković „zaradio“ svoju četvrtu ličnu grešku i Kvarner je ponovo u prednosti — 60:61! Nakon pet minuta Banjalučani su ponovo u svom elementu, igraju izvanredno, gosti im ne ostaju dužni, a gledalište je moglo uživati u pravoj košarki i streptiti za krajnji ishod susreta. Na sceni je nepogrešivi i neuhvatljivi Grgurev, koji nemilosrdno rešeta koš Banjalučana, a da mu se nemože pronaći „lijek“. Ipak, na šut raspoloženi Pašić tri minuta prije kraja postiže „trojku“ i rezultat — 88:87. U dva navrata Banjalučani ne iskorištavaju slobodna bacanja i Kvarner stiže odlučujuću prednost — 88:91. Ipak, 12 sekundi prije završetka susreta Vujaković Banjalučane dovodi na prag pobjede — 91:93. Tri sekunde do posljednjeg označavanja sirene semafora, loptaje u posjedu domaćina, Vuković šutira, ali taj šut nije donio pobjedu Borcu.

Emir GALIJAŠ

REZULTATI 15. KOLA: BANJALUKA: Borac — Kvarner 91:93, SARAJEVO: Željezničar — Olimpija SMELT 92:88, CELJE: Libela — Sloboda Dita 79:80, BOROVO: Borovo — „Servo Mihaj“ 98:100, VIŠEGRAD: Varda — Vojvodina 100:89, ZAGREB: Monting — Alkar 79:77.

D. MUTIĆ

TURNIR U MALOM FUDBALU „BORIK 85“

Favoriti idu dalje

● Fudbaleri Laktaša kojima prijeti opasnost ispadanja iz Regionalne lige na turniru „Borik 85“ pružaju izvanredne igre ● Pregršt uzbudjenja i minimalne pobjede favorita

● BANJALUKA — Mimo očekivanja u posljednjem terminu turnira u malom fudbalu Sportske dvorane „Borik“, favoriti su teško došli do pobjeda. Ekipa „Tri pa jednu“, u stvari sastav „regionalca“ Laktaša, samo sa 2:1 je savladala „Bolero“. Zahvaljujući pogocima Milena Adžića obezbjeđen je nastup u četvrtom kolu. Braća Crnić, Draagan Nježić i ostali pružaju, ipak, mnogo kvalitetnije partije nego u prvenstvu Regionalne lige BiH, u kojem je njihova ekipa jedan od najozbiljnijih kandidata za ispadanje. Neočekivan poraz je pretrpjela ekipa „Nade“, za koju uglavnom nastupaju fudbaleri Sloge iz Trna. Sa 3:1 savladani su od „Bambusa“, a da pravi otpor nisu uspjeli ni da pruže. Kod pobjednika bolji od ostalih su bili Dragiša Košćica, Mladen Kuček i Dragan Tatlić, a kod poraženih Zlatko Džepina. Najviše uzbudjenja viđeno je u dvoboju između „Malog logora“ i „Ormladinca 85“. Nakon neriješenog prvog poluvremena (2:2), pobjeda je na kraju pripala sas-

tavu vojnika od 7:6. Podjednak udio u pobjedi „Malog logora“ su imali Ljupče Maglovski, Slavko Četković, Himzo Bašić, te Senad Polovina, dok je najbolji pojedinac poraženog sastava bio Zlatko Sačić, četvorostruki strijelac. Stalni učesnik turnira Sportske dvorane „Borik“, ekipa „Haj Lauš“, bez većih problema je savladao „Terence“ sa 5:0. Narcis Hadžišelmović pružio je najučestaliju igru, a postigao je i tri pogotka, ali je doprinos Veljka i Milana Lolića, te Miladina Matića bio ogroman. „Taksi Burduš“, za koji nastupaju prvotimci Mladosti iz Kotor-Varoša, je sa samo 2:0 savladao „Limit 8300“. U nezanimljivoj utakmici strijelci za pobjednika su bili Marko Džomba i Božo Irvić.

REZULTATI: Bolero — Tri pa jednu 1:2, Slatki grijeh — Feniks 5:0, Neda — Bambus 1:3, Mali logor — Ormladinac 85. 7:6, Kalakotre — Apendiks 3:4, Cegeri — Kondori 4:2, Haj Lauš — Terenci 5:0, Taksi Burduš — Limit 8300 2:0, Arkada — Vesela krajina 1:2, Romanići — Bife Sunce 2:1.

Turnir se nastavlja u utorak 22. januara kada se od 16 sati sastaju: Kozara — Adidas, Župa Kriškovići — Hari i njegovi prijatelji, Drugovi (Prijeđor) — Lovački bar, Trias — BSK, Veni vidi vici — Večernji list, Šusteri — Azbahe i Osice — Kolibri.

M. JOKSIMOVIĆ

BOKS

JEDNOGLASNA ODLUKA PREDSEDNIŠTVA BSJ

Radunović - novi selektor

KUMANOVO — Gojko Radunović, dugogodišnji trener titogradske Budućnosti, koji je više od tri decenije bio aktivan u boks, jednoglasnom odlukom članova Predsjedništva BSJ izabran je za novog selektora boksa reprezentacije Jugoslavija.

— Iz temelja se moraju mijenjati odnosi između klubova i reprezentacije. Reprezentativne obaveze moraju biti ispred klubskih, a težište rada s reprezentativcima biće u klubovima. Imamo kvalitetne boksera koji su i na Olimpijskim igrama u Los Angelesu pokazali da se na njih mora ozbiljno računati, ali s njima još valja mnogo ozbiljnije raditi — riječi su Gojka Radunovića.

Na ovoj sjednici Predsjedništva BSJ odbijen je zahtjev BK Metalac za pokretanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti povodom incidenta poslije meča Metalac — Slavija u Valjevu, kada je, navodno, došlo do sukoba između Mehe Krkića i Tome Palankina trenera u Slaviji.

Na kraju su žrijebom određeni parovi za Kup Jugoslavije, koji počinje 2. februara. Sastaju se: Kristal — Ivangrad, Vrbas — Slavija, Goša — Pelister, Metalac (Z) — Metalac (V), Partizan (Gnjilan) — Dubočica, Radnički (B) — Radnički (K), Skoplje — KumanoVO, Nikšić — Topličanin, Treпча — Vojvodina, Mača — Bečej, Pula — Čelik, Radnički (SB) — Banat, Spartak — Dinamo (P), Željezničar (S) — Budućnost, dok Rijeka i Maribor čekaju svoje protivnike

OD DANAS PRVOTIMCI SLAVIJE

Svi na okupu


BANJALUKA — Nermin Šabanović, Ivica Živković, Sabahudin Šuvalić i Branislav Babić startovali su sa pripremama mnogoro ranije 12. januara, a danas će im se pridružiti i ostali prvotimci: Naser Rušid, Zvonko Pala, Ante Vukičević, Tafilj Gušani i Velimir Joković. Slavija u Kupu Jugoslavije računa na teškaša Novaka Radunovića, koji je bio odlučio da po završetku minulog šampionata okači rukavice o klin. S R

TABELA

1. Olimpija	15	12	3	1495:1329	24
2. Sloboda	15	12	3	1322:1194	24
3. Vojvodina	15	10	5	1366:1330	20
4. Monting	15	9	6	1245:1208	18
5. Kvarner	15	8	7	1386:1292	16
6. Varda	15	8	7	1314:1347	16
7. Željezničar	15	7	8	1266:1235	14
8. Borovo	15	7	8	1261:1316	14
9. Borac	15	5	10	1352:1402	10
10. Alkar	15	5	10	1156:1233	10
11. Libela	15	4	10	1235:1352	8
12. „S. Mihaj“	15	3	12	1208:1388	6

SLJEDEĆE KOLO (26.1.): Vojvodina — Borac, „Servo Mihaj“ — Varda, Kvarner — Libela, Sloboda Dita — Monting, Alkar — Željezničar, Olimpija SMELT — Borovo.

Na košarkaškim susretima Mladi Krajišnik Student i Borac — Kvarner



BORBA — Do dva vrijedna boda u borbi za opstanak košarkašice Mladog Krajišnika došlo je nakon velike borbe, kao na slici, kada se i na sredini terena grčevito borilo za svaku loptu.



NEMOĆ — Košarkaš Borca Vuković (broj 13) protekle sedmice odigrao je jednu od najstabilnijih partija u dresu Borca. U jednom trenutku nakon neuspjelog

IZABRANI NAJBOLJI SPORTISTI BOSANSKE GRADIŠKE


Loliću prva nagrada

BOSANSKA GRADIŠKA — Na već tradicionalnoj priredbi, koja se održava svakog januara, proglašeno je pet najboljih sportista, jedna sportska ekipa i tri zaslužna sportska radnika za prošlu godinu u Bosanskoj Gradiški.


Ove godine za najboljeg sportistu proglašen je Veljko Lolić, golman fudbalskog kluba Kozara, a zatim slijede Mehmed Ganić, rukometas Kozare, Nenad Balaban kuglač KK Kozare, Gordana Radomir rukometasica Trikos i Đorđo Gručić, fudaler Jedinstva iz Zoravice. Za najbolju ekipu proglašen je Fudbalski klub Ljevoče iz Nove Topole, koji se takmiči u Međuopštinskoj fudbalskoj ligi Banjaluke. Za zaslužne sportske radnike proglašeni su Nebojša Ljebojević, član Aerokluba Mišo Jazbac, Slavko Davidović iz Opštinskog streljaškog saveza i Pero Kapetanović, član Kuglaškog kluba Kozara. Odluke žirija pročitao je i obrazložio predsjednik Hamdija Sokol, a priznanja je uručio predsjednik SOFK-e Teufik Kasumović. I ovu manifestaciju zajednički su organizovali SOFK-a i Centar za informisanje koji je prema tradiciji uručio priznanje najbolje plasiranoj sportistkinji.

N. KRAGULJ

„GLASOV“
EKTRAN



RUKOMET — Mersada Bećirspahić u jednom trenutku se našla u sendviču među igračicama Studenta, kao da se radilo o borbi na il-niji šest metara u nadmetanju rukometašica.



šuta nemoćno je pogledom tražilo sudiju, ne bi li mu ovaj pomogao.

Snimio: Rastko OSTOJIĆ

RUKOMET

BORAC NA TURNEJI U
INOSTRANSTVU



ODLIČNE ODBRANE: Kresojević

KRESOJEVIĆ
PONOVO
ODLIČAN

● Rukometaši Borca u devetom susretu porazili belgijskog ligaša HC Sasiju rezultatom 27:21 (13:11) (Za „Glas“ iz Anversa javlja Boro Golić)

ANVERS, 20. januara — Pretposljednjeg dana turneja u inostranstvu rukometaši Borca porazili su ekipu HC Sasija iz Anversa rezultatom 27:21 (13:11). Utakmica je odigrana pred oko 800 gledalaca u lučkom gradu Anversu. Bio je to deveti meč igrača Borca na turneji u Francuskoj, Luksemburgu i Belgiji. Zabilježeno je osam pobjeda uz samo jedan remi. Od banjalučkih prvotimaca jedino nije nastupio Arnavtović, koji je i u Belgiji podvrgnut terapijama.

Zanimljivo je pomenuti da se u prvom poluvremenu vodila ravnoopravna borba. Stručni štab Banjalučana tada je u igru uveo golmana Kresojevića, koji je ponovo bio junak meča. Bravuroznim intervencijama mladi čuvar mreže Borca zaustavljao je sve napade domaćina, tako da je na kraju zabilježena visoka pobjeda.

Strijelci za Borac u susretu sa HC Sasijom su bili: Koso 6, Saračević 5, Smajlagić 3, Uzeirović 6, Ramljak 2, Mijatović 3, Unčanin 2, dok su još nastupili Handan, Kresojević, Talić, Muratagić, Petrićević, Bračkojević, Nikolić.

Za danas (nedjelja) planiran je odlazak i utakmica u Bad Minsteru, gradu u SR Njemačkoj, odakle će se sutra (ponedjeljak) karavan Banjalučana zaputiti kući, gdje će nastaviti s pripremama za nastavak prvenstva. Prema riječima članova stručnog štaba Borca, turneja je opravdala očekivanja. Šansu za dokazivanje dobili su i mladi, igrači iz drugog plana i potpuno je opravdali pogotovo golmani Handan i Kresojević, kao i Muratagić i Talić na nekoliko mečeva.

FUDBAL

POZNATI SPISKVI IGRAČA KOJI OSTAJU,
ODNOSNO MOGU OTIĆI IZ BORCA

Desetorica slobodna

● Pripremama banjalučkog drugoligaša biće uključena samo 23 fudbalera, što je konačan spisak stručnog štaba Borca

BANJALUKA — Iako se temperatura podobro spustila ispod nule, fudbaleri Borca svakodnevno na Gradskom stadionu marljivo treniraju. Štaviše, odustali su od priprema u Skender-Vakufu, kako bi makar na skroman način doprinijeli što racionalnijem poslovanju kluba. Nakon duže neizvjesnosti napokon su poznati spiskovi igrača na koje se računa u narednoj sezoni i onih koji mogu iz kluba. Zanimljivo je pomenuti da će na Gradskom stadionu ostati samo 23 igrača zajedno s golmanima, znači 20 fudbalera, dok klub mogu na-

putiti čak desetorica. Evo spiska igrača koji u narednoj sezoni neće braniti boje Borca: Matejić, Lipovac i Šavija (odlaze u JNA), Đurićanin (Crvenka), Beharić, Kikić i Risović (BSK), dok angažman još uvijek traže Šomić, Pavlov i Buković.

Dakle ekipa Borca će u proljetnom dijelu prvenstva izgledati ovako: golmani: Kuruzović, Babić i Smajić, odbrana: Gajić, Raičević, Kršić, Vranješ, Đurđević, Tarabar i Mrkić, napad: Omerhodžić, Špica, Bešlijević, Popović, Pican, Džafić, Topić, Durgutović,

Lupić i Kovačević. Ovim igračima vjerovatno će se priključiti fudbaleri Bratstva iz Bosanske Krpe Bogojević i Muhić. Poznato je da su Banjalučani već nekoliko mjeseci zainteresovani za igrače iz Bosanske Krpe, iako je bilo objavljeno da je Muhić potpisao za Novi Sad, informacija nije tačna, jer Bratstvo želi uspostaviti čvršću saradnju s banjalučkim drugoligašem, a ne s ekipom iz Novog Sada.

Takođe se očekuje i priključenje priprema povrijeđenog Demirovića, koji će se ekipi pridružiti tek 8. februara u Budvi. Naime, Demirović se trenutno nalazi na liječenju u U. P.

Snimio: M. J.



SVI NA OKUPU: Fudbaleri Borca

Pet minuta sa:

GORDANOM DŽAFIĆEM,
FUDBALEROM BORCA

Možda i duže

Gordan Džafić 25-godišnji centarfor, igrač špica napada pozajmljen je Borcu na šest mjeseci iz tuzlanske Slobode. Kako sam kaže u Banjaluči je dočekao dobro.

— Nadam se da ću se odmah ustaliti u prvoj ekipi i da ću doprinijeti da se Borac plasira što bolje. U Slobodi u posljednje vrijeme nisam igrao, pa sam i sam želio da provjerim vlastite kvalitete negdje drugdje — kaže Džafić.

Na pitanje da li razmišlja da i poslije isteka od šest mjeseci i dalje ostane u Borcu Džafić je odgovorio:

— Za sada je to samo šest mjeseci, ali ukoliko bude dobro i meni i Borcu, nema razloga da ne ostanem i na duži period, naravno ukoliko se time slože u Slobodi.

Podsjetimo da Džafić nije igrao u drugoj ligi i da slabo poznaje kvalitet fudbala u tom takmičenju, ali vjeruje da je Borac jedan od kvalitetnijih timova „Zapada“, i da bi se uz



maksimalno angažovanje igrača i trenera, moglo računati na skorajši povratak Banjalučana u društvo najboljih, jer Banjalučka kao jedno od većih mjesta u Jugoslaviji trebalo bi da ima prvoligaša.

N. G.

POČELO 30. SENIORSKO PRVENSTVO ŠK BRATSTVO U BIHAČU

REKORDAN BROJ UČESNIKA

BIHAČ — U Bihaču je počelo 30. prvenstvo Šahovskog kluba Bratstvo u seniorskoj konkurenciji. Na ovom jubilarnom prvenstvu učestvuju 34 igrača, pa se za to igra po „švajcarskom sistemu“ — „jugoslovenska kružna varijanta“ u 11 kola. Konkurencija je veoma jaka, a trenutno vodi Sretko Majstorović, koji je u protekla četiri kola zabilježio pobjede. Majstoro-

vić je sinoć u derbiju četvrtog kola pobijedio majstorskog kandidata Zlatana Tajčica i napravio pravo iznenađenje.

Poslije četvrtog kola vodi Majstorović sa četiri boda ispred Tajčica sa tri, Jakovca i Peđića sa po 2,5, M. Amidžića, S. Amidžića, Bilika, Hrnjice, Pavlovića i Gluvajlića sa dva te Tomića sa 1,5...

D. M.

MEĐUNARODNI ŽENSKI TURNIR U JAJCU

Levitina pred
konačnim trijumfom

ŠAH

JAJCE — Proteklog vikenda odigrana su dva kola turnira najboljih šahistkinja svijeta. Vodeća Levitina zabilježila je po jednu pobjedu i remi, tako da joj je ostalo da u posljednjem kolu samo remizira i uvjerljivo osvoji prvo mjesto. Ponovo se istakla mlada jugoslovenska šahistkinja Alisa Marić koja je sa Garsijom remizirala, dok je savladala Dragaševiću. Danas se igra posljednje kolo.

REZULTATI 11. KOLA: Garsija — Marić reči, Petrović—Brustman remi, Stadler — Bašagić 1:0, Voiska

● Novi uspjeti mlade Alise Marić

— Levitina remi, Erenska — Lemačko remi, Josellani — Vereci remi, Nikolin — Dragašević remi.

REZULTATI 12. KOLA: Marić — Dragašević 1:0, Vereci—Nikolin remi, Lemačko—Josellani remi, Levitina — Erenska 1:0, Bašagić — Voiska remi, Brustman — Stadler 1:0, Garsija — Petrović 1:0.

Tabela nakon 12. kola: Levitina 10, Josellani 9, Vereci i Brustman po 7, Lemačko 6,5, Nikolin i Voiska po 6, Stadler, Garsija i Marić po 5,5; Erenska i Dragašević 4,5, Bašagić 4 i Petrović 3.

S. KARAHODŽIĆ

ŠAHOVSKI ZADATAK

Broj 755
Priprema: Nikola LAKIĆ,
šahovski majstor



Bijeli: Kh1, Dg2, Tg1, Le5, pješaci a2, b3, c3, d4, h2 (9)
Crni: Kg8, De3, Te2, Sg6, pješaci a6, f7, f6, (7)

Bijeli vuče i dobija!

Na poučan način matirao je bijeli protivnika u tri poteza (Berger — Kos, Grac, 1882). Rješenje prošlog zadatka: 1. Lc3, g6 2. Th6 Kh8 3. Df8 Kh7 4. Df7 Kh8 5. Df8 Kh7 6. Lg6 Kg7. Dg8 mat!

DRUGI SMUČARSKI KUP AVNOJ-skih GRADOVA

Beograd najuspješniji

● Tri AVNOJ-ska grada, Bihać, Beograd i Jajce produbljuju prijateljstvo i na snježnim terenima

JAJCE — Da skijanje u Jajcu postaje sve popularnije, najbolje može potvrditi sve veći broj poklonika ovog sporta na sportsko rekreacionom centru Ranča u neposrednoj blizini Jajca. Svakodnevno se na sportskim poligonima ovog centra okuplja veliki broj ljubitelja zimskih sportova, a tokom prošlog vikenda na Poljanama se našlo oko 1500 ljubitelja i blizu 120 učesnika sada već tradicionalnog kupa AVNOJ-a, koji se po drugi put održava na prekrasnim poligonima ovog centra.

U trci veleslalomša nastupilo je više od 120 takmičarki i takmičara. Najviše uspjeha imali su predstavnici Beograda koji su zauzeli većinu bodovanih mjesta. Rezultati po kategorijama: cicibanke: Tijana Stošić SK Rakovica, druga je Andrea Duić SK Ranča Jajce, treća je Alda Kasmović iz Ranča, cicibani: Emir Hazbić, Ranče, Miroslav Živković (Rtanj), Stjepan Crmokić (Ranče), mlade pionirke: Katarina Rakočević (Rakovica) Vesna Đurica (Avala), Alja Čevro (Ranče), mladi pioniri: Bojan Kulić (Rakovica), Predrag Maksimović (Rtanj), Edin Zjajo (Ranče), starije pionirke: Dragana Pejić (Rakovica) Inga Lovrić (Ranče), Sanda Čelhasić (Ranče), stariji pioniri: Denis Bahitjarević (Ranče), Haris Saračević (Čukarički) Ivan Milenković (Bihać), mlade omladinke: Marija Matić (Rtanj) Olivera Balač (Ranča), Amra Midžić (Bihać), mladi omladinci: Saša Blagojević (Ranče), Enes Zjajo (Ranče), Ivan Mihaljinac (Avala), starije omladinke: Dragana Čukić (Čukarički), Sanja Đurica (Avala), Sandra Gatarčić (Ranče), stariji omladinci: Siniša Kovačević (Bihać), Slavica Mitačević (Ranče), Nenad Jovanović (Avala), seniorka: Ksenija Ilić (Kopaonik), Ubavka Jovanović (Rakovica), seniorka: Sanja Popović (Kopaonik), Vanja Popadić (Rakovica), Safet Jeremić (Ranče).

S. KARAHODŽIĆ

Pakao i svjetla Sutjeske

Poslije 37 sati marša Joža Rutčić je dao prvi odmor.

Prije toga smo prešli brzu Pivu, preko visećeg mosta. Kolona je u Mratinju.

Jednom prilikom smo u Lici išli preko Velika Kapele, marš je trajao 17 sati. Bili smo na izmaku snage, a kada smo se malo odmorili i prikupili snagu, pričali smo o tom naporu kao o podvigu. A sada, idemo dvostruko duže, i opet smo izdržali. To je da se čovjek zapita: koliko se uopšte može izdržati? Moramo odmah dalje. I ko zna šta nas još čeka.

Imali smo taman toliko vremena da Ivanka pomaze kravicu koja je išla s nama i davala po četiri litra mlijeka dnevno. Sada je i živinče malaksalo. Jedva može da da četvrt litra. Tek da okusi mala Dina.

Sava Kovačević pokušava sa svojom brigadom proboj preko Magliča. Kazalište sa Drugom divizionom ide za Savom...

Proboj nije uspio

Kiša sipi, pa lije. Teren strm, od vode klizav. Često konji padaju niza stranu, pa partizani skupljaju stvari, punovne tovare, i opet jedan za drugim!

Skrigin je snimio borca sa konjima — jedan za drugim, nema mjesta za dva borca napred. Toliko je staza uska.

Moramo nazad! Proboj nije uspio! Opet idemo u Mratinju... Spuštamo se dolje, i upadamo u oblake. Kišna zavjesa, vodeni mlazevi kao da tuču! Sve se lijepi, pokisli smo do gole kože. Ali, mora se dalje, ovdje zastajanja nema.

Idemo gore, pa opet dolje, pa gore, i tako neizmjenično, kao po nekom toboganu.

Opet su pred Suhom gorom. Nikome nije jasno zašto je nazvana Suhom, kada je sve vlažno, kao da se nebo prolomilo!

Skriginov opis te noći, kolone i marša uvjerljiv je i uzbudljiv.

— Čijetu noć idemo, a kiša lije, kao da nas neko žmirkovima poliva. Probijamo se jednom vododerinom... Noć je tamna, ne vidi se gdje se nogom stajet. A umorne noge upadaju između vode i oštrog kamenja. Samo se čuje stienjanje, škripa zuba i poneka psotka. Razmišljamo da li da zastanemo i sačekamo svanuće. Po svjetlu bismo se lakše kretali.

Zastanak ne dolazi u obzir... Staza je samo jedna, i uska... Tek toliko da jedan borac može njom da ide, pa i jedan — teško! A ovo je klisura...

Takva klisura — napominje Skrigin — da se niko ne može skloniti u stranu, i pustiti onoga iza, da prođe. Idemo zato dalje, moramo! Ovakav užas teško bi se našao i na platnima starih majstora.

„Pa ovo je pravi pakao!“, reče neko iz kolone.

„Da, sigurno je i Dante ovako zamišljao svoj pakao“, reče Nikola Hercigonja, borac — kompozitor.

Začudo, Nikola je te riječi izgovorio mirno, bez uzbuđenja, kao da konstatuje stanje koje se teško može u ovom času promijeniti — sjeća se Skrigin.

Uz Skrigina je njegova vjerna torba, on je pripija uza se, tu su foto-kamera i filmovi, tu su negativi, fotografije. Zabilježio je šta je mogao, da se zna kako je izgledalo. Ovdje fotografije uvjerljivije pričaju nego riječi...

Jedva smo ostali živi

„Izgledniji i umorni od danonoćnog marša, svi izgledamo kao likovi sa srednjovjekovnih fresaka“, zapisao je Skrigin uz jednu od svojih fotografija.

Znate, ako bi me neko zapitao — priča Skrigin, — koje mi je priznanje najdraže, mislim da se ne bih dvoumio! Dobio sam ga 4. juna 1958. godine, potpisao ga je drug Tito. Bilo je to na Tjentištu, na kojem smo se svi našli poslije petnaest godina. Evo, to je taj zapis koji posebno čuvam:



I u najtežim i najdramatičnijim trenucima naše revolucije, partizanska vojska je brinula o djeci, što je kamerom ovekovečio veliki umjetnik fotografije

„Za zasluge i častno vršenje dužnosti prema domovini i revoluciji u velikoj bici na Sutjesci, tebi druže Žorž Skrigin, odajem priznanje i zahvalnost u ime naroda Jugoslavije.“

JOSIP BROZ TITO

Ovo priznanje nije toga dana dobio samo Žorž Skrigin, dobili su ga mnogi borci koji su časno vršili dužnost prema domovini i revoluciji...

A prije petnaest godina... — U praskozorje smo bili na Milinkladama — sjeća se Skrigin. — To je uzvišica iznad Tjentišta; preko puta je Košur, odmah iza jedne uvale. Košur natkriljujesve, a to ovoga časa nije dobro, pošto su na njemu Nijemci.

Prolazeći pored jednog potocića, Skrigin je vidio drugu Tita. — Bez obzira na težinu situacije — kaže Skrigin — drug Tito se uvijek rano ujutru brijao. Sada je četkicom sapunao lice.

Kada je već bio u blizini druga Tita, začuo je pitanje: „Kako je, Skrigin?“ „Teško je, druže Tito!“ Skrigin se sjeća — bilo je to prvi put da je sam priznao svu težinu koju je osjećao.

Pustoš razorene zemlje

Na samom vrhu Milinklada, premoren, Skrigin je, omamljen mekim zracima toplog sunca zaspao.

Probudile su ga detonacije. Jedna za drugom; kao da se sve ruši i obrušava! Blijestava svjetlost koja tutnji, ljudi koji su se uskomešali i traže zaklon, vika i graja; udar za udarom, avioni koji nadlijeću da istovare smrtnosne tovore.

O tome je Skrigin zabilježio: „Činilo mi se da ovaj pakleni rondo nema kraja. U toj

„Za zasluge i častno vršenje dužnosti prema domovini i revoluciji u velikoj bici na Sutjesci, tebi druže Žorž Skrigin, odajem priznanje i zahvalnost u ime naroda Jugoslavije“, stoji u priznanju koje je Žorž Skrigin dobio 4. juna 1958. a potpisao ga je Josip Broz Tito

bespomoćnosti okrenuo sam se na leđa i čak sa nekakvom vrsom znatiljelje gledao u bombe koje su dolijetale iz neba. Počeo sam da propačam pad bombi glasom jedva čujnim, kao mrmljanje: „Ova ne ide na nas!... Ona će pasti daleko! Ova... bogami ide baš na nas!... Svi se stiskamo, a strahovi-ta eksplozija zagrmí tik uz nas“.

Tako je to trajalo punih devet časova!

Cim je prestao huk aviona, Skrigin je požurio sa svojom kamerom da snimi ranjenike.

Odlazi od jedne grupe do druge... Pustoš razorene zemlje. Krv pomiješana s prijavom zemljom.

Odjednom, među borcima i ranjenicima žagor.

Skrigin još ne može da poveže sve u cjelinu, da bi shvatio, ali po uznemirenim i zabrinutim glasovima mogao je da ocijeni da je ovaj žagor nekako nadjačao i boli stenjanje ranjenih boraca.

Pohitao je da sazna šta se zbilo.

„Kako? Kada?“

„Gdje je sad?“

„Je li opasno?“

Jedan borac je odgovorio: „Tito je ranjen!“

Skrigin se sjeća koliko je ta vijest bila jak udarac za sve.

U sljedećem broju:

GLAD, TIFUS, RANJENICI...

Recite, gospođo Ketrin... Naravno da vas slušam.

— Molim vas dodite što prije do mene. Dogodio mi se nešto neobično.

Poručnik Kler se nakašlja, poklopi slušalicu i pogleda molećivo kolegu. — Poludjeću, opet gospođa Ketrin. Razgovaraj s njom.

Halo, da li ste tu, čujete li?

— Da! Ne, ne mogu da dođem. Šta se dogodilo?

— Upravo me je posjetio jedan neobičan čovjek, Simpatičan, mlad, tvrdi da nije sa Zemlje. Vidjela sam njegovu letjelicu...

— Dobro, poslaću nekog — prekinu je Kler.

— Požurite, rekao je da će se vratiti. — Spustila je slušalicu. Kler odahnu zadovoljno.

— Posjetio ju je čovjek s druge planete. Ta žena nije normalna, ako mi se samo još jednom javi, poslaću po nju bolnička kola.

— Šta, promijenila je repertoar — upita Smit, smiješajući se.

— Da, više je ne zanimaju kriminalci, riješila je sve slučajeve ovog svijeta. Sada joj ostaje da riješi misterije svemira.

— Da, ja sam — uzviknu Kler, podigavši slušalicu. — Gospođa Ketrin? — Obriseo je maramicom čelo i stegao slušalicu, zamišljajući da je to vrat njegove sagovornice. — Ne brinite već sam vam rekao da će vas neko od mojih ljudi običi... Šta? ... Čovjek vam prelazi da odete sa njim.

— Tvrdi da bi mi bilo lijepo na njihovoj planeti. Jedino sam zaboravila da ga pitam umije li da igra bridž.

— Oh, to ne bi bilo nikakav problem. Ponašate karte, a što se tiče novina, mi ćemo redovno snabdijevati.

— Ipak, nisam još odlučila. Rekao je da će se vratiti oko sedam. Molim vas dodite.

— Odmahn — trenuuo je slušalicu. — Htio je da zapali cigaretu, ali je okrenuo filter napoako. Glasno je opsovao.

Haj, pa ti si se stvarno iznervirao — uzvi-

KRATKA PRIČA

R. POPINS



knu Smit. — Smiri se, otki ću. Elena stanuje blizu nje.

XXX

— Dober dan, gospođo Ketrin. Poslao me je poručnik Kler.

— Odično, želim da čujem šta mi vi predlažete.

— Onaj čovjek želi da odete s njim? S koje je planete došao?

— Nisam zapamtila, teško se izgovara. Objasnio mi je da je njihov intelekt daleko iznad našeg, ali da ljudi sa Zemlje imaju neke osobine... na primjer, mudrost, duhovno bogatstvo.

I vi ste otkičen je tih osobina? — upita Smit, smiješajući se.

— Da, zar sumnjate — upita žena uvrijeđeno. — Oni znaju cio moj životni put.

Žele da budem njihov gost.

— A vaša porodica?

— Sama sam, zbog toga sam vas i zvala. Taj čovjek izgleda veoma pristojno.

— I vi želite da čujete moj savjet? Pa to bi bilo divno, božanstveno. Vjerujem da i poručnik Kler ne bi imao ništa protiv da odete.

— Sad mi je lakše. Otki ću.

— Izvinite, koliko biste ostali? To je daleki put. Ne vrijedi ići na godinu-dvije.

— Znam, ostale bih do kraja života.

— Rekoste da će se vaš neobični gost vratiti oko sedam. Ne bih vas više zadržavao. Srećan put.

— Zar ne želite da ga upoznate?

— Je sam iz policije, možda bi to vaš poznanik pogrešno shvatio.

— Da, nisam o tome razmišljala. Ustao je i pružio joj ruku.

— E, vrijeme je da se oprostimo. Zbogom.

— Zbogom.

XXX

— Halo, ovdje Smit.

— Idi odmah do Miltonovih. Prijavili su krađu.

— Do đavo! Bože je da ti se nisam ni javio.

— Pa šta si hteo?

— Gospođa Ketrin nas napušta za dva vremena. Odlučila je da prihvati poziv...

— O čemu to pričate, čovče? Požuri, Miltonovi čekaju... Izvini, moraću da prekinem, zvoní mi drugi telefon.

— Ovdje gospođa Ketrin...

— VE? — uzviknu Kler. — Oh, tako mi svega poludjeću!

— Molim, nisam vas razumjela.

— Ništa... ništa, gospođo Ketrin. Kažem da me užasno boli glava.

— Vaš kolega je bio kod mene. Nagovorio me je da prihvatim poziv. Za nekoliko minuta odlazim.

— Poziv... da, da. Baš mi je drago.

— Trenutak, neko kuca... ne prekidajte, možda je on.

— Halo, halo, gospođo Ketrin?

— Došao je. Moram odmah da pođem.

— Srećan put. — Kler spusti slušalicu i pozva sekretaricu.

— Šta vam je, izgledate kao...

— Divno izgledam — prekinu je Kler. — Imate li aspirin? Donesite dva. Kada je popio aspirin i vodu, smirio se, lako mu je ušla i dalje odzvanjao prodoran glas gospođe Ketrin. No, samo je odahnuo i udobno se uvalio u fotelju, zazvonio telefon. Stisnuo je zube i blijedo podigao slušalicu.

— Halo, policija... jedna letjelica nepoznatog oblika...

— Hej, ko ste vi? — dreknu Kler. — Šta vam je, da niste susjed one dosadne Ketrin. Uzmite hranu u istoj samoposluzi?

— Da. Čuje se zujanje, letjelica samo što nije odletjela. Gospođa Ketrin ulazi u nju... evo, polazi.

— Ko ste vi, zaboga?

— Poručnik Kler, saberite se, ovo je ozbiljno. Govorim vam šef oblasne policije, Kuper. Dajte odmah znak za uzburu. Pošaljite ekipu, pozovite kontrolni centar.

— Ali, gospodine Kuper to nije moguće. Možda ste vidjeli nešto što liči na letjelicu...

Znate kako je, mnogo radimo, stalno nekud jurimo... i meni su se događale čudne stvari.

— Pazite, ako me odmah ne pokušate, smijenicu vas.

— Ali, gospodine... urazumite se. Kakva letjelica? Do đavo! danas su svi stranuli s uma.

— Smiješeni ste.

— Hvala — uzviknu Kler. — Odmor će mi dobro doći. Do viđenja!


Trenuuo je slušalicu i glasno opoveo.

„Moram malo da prošetam, ovo je već suviše“, pomislio je. Uzao je svoje stvari i naglo letio na ulicu. Kada je stigao do ugla, osjetio je odjednom neki čudan pritisk u ušima. Neugodno se osjećao. Podignao je glavu ka nebu i ugledao u daljini neobičan svjetloput.

„Bože, sa mnom se događa nešto... moraću do ljekara“.



**AKO OPREIMATE
VELIKI ILI
MALI STAN S
NOVOM GARNITUROM
ZA SJEDENJE, KUPITE
BRESTOVU KSENIJU**



ŠTEDITE 10%

GARNITURA ZA SJEDENJE KSENIJA art. 061 je snižena 10% od 21. 01. 85. god. u salonima BREST ul. IVICE DAVIDA 14 u RK TRIGLAV i svim prodavnicama namještaja.

**„TRIKO“
OOUR TVORNICA DJEČIJE
TRIKOTAŽE
ŠIPOVO**

Na osnovu člana 16. Pravilnika o radnim odnosima OOUR-a Tvornica dječije trikotaže u Šipovu, Komisija za radne odnose raspisuje

OGLAS

- Modni kreator I IZVRŠILAC na neodređeno vrijeme.**
Uslovi: VSS - primjenjena umjetnost 1 godina radnog iskustva ili bez radnog iskustva.
 - Likvidator I IZVRŠILAC na neodređeno vrijeme.**
Uslovi: Srednja ekonomska škola 1 godina radnog iskustva.
 - Portir-čuvár-vatrogasac I IZVRŠILAC na neodređeno vrijeme.**
Uslovi: osnovna škola, 2 godine radnog iskustva i položen ispit za vatrogasca.
 - Proizvodnja međufazna kontrola 2 IZVRŠIOCA na određeno vrijeme 1 godina radnog iskustva radi zamjene odsutnih radnika sa odrađenim pripravničkim stažom I položen pripravnički ispit.**
Uslovi: SSS - tekstilni tehničar sa odrađenim pripravničkim stažom i položenim pripravničkim ispitom.
 - Prilavnic: Šivač lake konfekcije 20 IZVRŠIOCA na neodređeno vrijeme.**
Uslovi: KV konfeksionar.
 - U službi računovodstva I IZVRŠILAC - pripravnik na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža.**
Uslovi: srednja ekonomska škola.
Stan nije obezbijeden.
Lični dohodak po Pravilniku o dohotku i raspodjeli sredstava za LD i ZP OOUR-a.
Uz prijavu kandidati treba da prilože potrebnu dokumentaciju:
1. svjedočanstvo o završenoj školi - fakultetu,
2. potvrdu o radnom iskustvu i
3. izvod iz matične knjige rođenih.
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas“ Banjaluka.
Nepotpune i neblagovremene molbe - prijave kandidata neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
- KOMISIJA ZA RADNE ODNOSE

**OGLAŠAVAJTE U
„GLASU“**

**ROTI „KNEŽOPOLJKA“ BOSANSKA
KRAJINA**

Komisija za radne odnose OOUR-a „Tkanina“ donijela je odluku kojom se raspisuje slijedeći:

OGLAS

Za prijem izvršilaca u cilju obavljanja poslova i radnih zadataka:

- ELEKTROMEHANIČAR VIKLER II — 1 izvršilac.**
— radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme,
— POSEBNI USLOVI:
— KV elektromehaničar vikler
— radno iskustvo 1 (jedna) godina.
- KLIMATIZER — 1 (jedan) izvršilac — pripravnik.**
— radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme,
— POSEBNI USLOVI:
— KV bravar ili mašinbravar.
— OPŠTI USLOVI — propisani su članom 168. Zakona o udruženom radu.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja.

Uz prijavu je obavezno predočiti dokazne isprave kojima se obezbjeđuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, (uvjerenje o traženom stepenu stručne sprema, izvod iz MKR, potvrda o radnom iskustvu), te ostale dokaze potrebne za prijavljivanje na oglas.

Prijave i dokazne isprave slati na adresu ROTI „Knežopoljka“, Bos. Dubica, Ul. Nikole Luketića 109, sa naznakom „za oglas“, putem PTT Bosanska Dubica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

**RO „ELEKTROPRENOS“ SARAJEVO
OOUR „PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE BANJA LUKA“
BANJA LUKA 78215 DRAGOČAJ**

Na osnovu odluke Radničkog savjeta OOUR-a „Prenos električne energije Banjaluka“ u Banjaluci, raspisuje se

KONKURS

za izbor i imenovanje radnika koji imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti na mandatni period od 4 godine

- šefa Službe za eksploataciju I izvršilac
 - šefa Službe održavanja I izvršilac
 - šefa ekonomsko-fnansijske sl. I izvršilac
- Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji poslova i radnih zadataka ove OOUR-e i to:
Pod br. 1. i 2. da imaju završenu

visoku stručnu spremu (elektrotehnički fakultet — energetski smjer, sa radnim iskustvom od 2 godine na tim ili sličnim poslovima).

Pod red. br. 3. da ima završenu srednju ili višu ekonomsku školu sa radnim iskustvom od 2 godine na tim ili sličnim poslovima.

Prijave sa dokazima o ispunjenim uslovima podnose se Kadrovskoj komisiji u roku od 15 dana, na adresu „Elektroprenos“ Ramići — 78215 Dragočaj.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

**MALI
OGLAS!**

**Veselina Masleže 13
Telefon 34-448**

**RADNO VRIJEME
OD 7.00 DO 15.00
SUBOTOM
OD 8.00 DO 12.00**

**PRODAJA
AUTOMOBILI**

PRODAJEM povoljno dva automobila volkswagen 1300 i četiri nove gume za automobil reno 4 i za automobil jugo 45. Telefon broj 21-978 i telefon broj 41-422, Dragan, Banjaluka.

1-1
061775

PRODAJEM automobil zastavu 750 SC, proizvodnja novembar 1979. godine telefon broj 40-614, Banjaluka.

061840

PRODAJEM automobil opel 1900. godina proizvodnje 1975. informacije na telefon broj 45-216, Banjaluka.

061827

**PRODAJA
KUĆE**

PRODAJEM dvije kuće, jedna s lokalom, telefon broj 47-711, Banjaluka.

1-2
061811

PRODAJEM manju kuću, telefon broj 52-847 od 15,00 sati, Banjaluka.

1-2
061866

PRODAJEM kuću hitno, nedcvršena, u Zaluzanima. Telefon broj 078/31-738, Banjaluka.

1-4
061844

SOBE

IZDAJEM namještenu dvokrevetnu sobu u Ulici Fadila Maglajića broj 33-a, Banjaluka.

1-1
061796

IZDAJEM namještenu dvokrevetnu sobu s kupatilom, poseban ulaz u Ulici Slavka Rodića broj 19, Banjaluka.

061835

IZDAJEM namještenu sobu s grijanjem za dvije djevojke, telefon broj 43-035, Banjaluka.

061855

IZDAJEM namještenu sobu s dva ležaja s centralnim grijanjem u Ulici Eju-ba Kobašića broj 4, Banjaluka.

061867

ZAMJENA

MIJENJAM dvosoban stan u Ulici Danka Mitrova broj 33 za odgovarajući veći stan uz dogovor. Nazvati na telefon broj 47-775 od 17,00 do 20,00 sati, Banjaluka.

061832

MIJENJAM jednosoban stan u naselju Ante Jakića za dvosoban ili jednospoban, telefon broj 48-339, Banjaluka.

061838

MIJENJAM vikendicu u Dragočaju za automobil reno 4 ili jugo 83. ili 84. godine proizvodnje. Javiti na telefon broj 43-893 od 15,00 do 17,00 sati, Banjaluka.

061824

SARAJEVO — BANJALUKA

MIJENJAM jednosoban stan, 47 kvadratnih metara, u Sarajevu, centar, Drinska ulica broj 3-A, za odgovarajući stan u Banjaluci. Javiti se na telefon broj 31-882 poslije 17,00 sati, Banjaluka.

061862

STANOV I /ponude/

IZDAJEM prazan jednosoban stan na spratu u Ulici Jovice Savinovića broj 16-G, Banjaluka.

061828

IZDAJEM trosoban komforan stan, prazan, Gradiška cesta broj 296, informacije na telefon broj 756-184, Banjaluka.

061830

IZDAJEM praznu sobu i kuhinju u Ulici Eriha Šterna broj 15, niže motela „Internacional“, Banjaluka.

061821

IZDAJEM praznu sobu, kuhinju i kupatilo, poseban ulaz i šupu, telefon broj 42-871, Banjaluka.

061850

POTRAŽNJA

Mladi bračni par hitno traži prazan jednosoban stan u užem centru. Javiti na telefon broj 35-388, Banjaluka.

061834

RAZNO

PRODAJEM komplet inventar i mašine za čevapčinicu, hitno, u Ulici Maglajića sokak broj 5, telefon broj 24-392, Banjaluka.

061857

PRODAJEM harmoniku marke royal standard, 120 basova, skoro nova, telefon broj 59-310, Banjaluka.

061863

PRODAJEM frižider 150 litara, telefon broj 22-777, Banjaluka.

061860

PRODAJEM prvoklasnu modernu novu zečiju bundu, telefon broj 23-144, Banjaluka.

1-1
061805

POTRAŽNJA

TRAŽIM jednosoban ili dvosoban stan sa centralnim grijanjem blizu centra grada. Javiti se na telefon broj 38-644, Banjaluka.

1-1
061816

TRAŽIM dvosoban ili trosoban stansa centralnim grijanjem blizu centra grada, telefon broj 36-571, Banjaluka.

061864

Strani student traži komforan jednosoban ili dvosoban stan, informacije tokom čitavog dana na telefon broj 49-876, Banjaluka.

061859

PODUKE

Kandidatima C i D kategorije dajem instrukcije iz oblasti propisa o bezbjednosti saobraćaja, telefon broj 24-518, Banjaluka.

1-1
061798

ULAZNICE

PROGLAŠAVAM nevažećom ulaznicu za fabriku „Incel“ izdatu na ime Goran Ukmar, Banjaluka.

061820

Opštinski sekretarijat za unutrašnje poslove Mrkonjić-Grad na osnovu odluke Savjeta Radne zajednice, raspisuje

JAVNU

LICITACIJU

za prodaju havariisanog motornog vozila marke „GOLF“ — dizel, proizveden 1983. godine.

Početna cijena 280.000,00 dinara.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja prethodno na blagajni OSUP-a Mrkonjić-Grad polože kauciju u iznosu od 10% od početne cijene.

Motorno vozilo se prodaje u viđenom stanju na dan licitacije.

Licitacija će se održati u petak 25. 1. 1985. godine u 10,00 sati u Mrkonjić-Gradu u krugu OSUP-a gdje se pomenuto vozilo može svakodnevno pogledati

RO „ENERGOMONT“
RADNA ZAJEDNICA „ZAJEDNIČKE SLUŽBE“
BANJALUKA

Na osnovu odluke Radničkog savjeta Radne zajednice „Zajedničke službe“, Radna zajednica raspisuje

LICITACIJU

pomija iz restorana društvene ishrane

1. količina pomija je od 50 do 60 kilograma dnevno
 2. početna licitaciona cijena pomija je 8.000,00 dinara mjesečno
 3. pomije se licitiraju na period od godinu dana
 4. pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja polože depozit u iznosu od 10% od početne licitacione cijene
 5. licitacija će se održati 31. 1. 1985. godine u 12 sati u prostorijama restorana društvene ishrane RO „Energomont“, u Rudarskoj ulici br. 2.
- Licitaciona komisija

SKUPŠTINA OPŠTINE BOSANSKA KRUPA

Opštinska komisija za opštu upravu i društvene djelatnosti Bosanske Krupa, na osnovu člana 17. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, člana 11. Samoupravnog sporazuma o radnim odnosima i člana 205. Zakona o državnoj upravi, objavljuje:

OGLAS

za prijem radnika na određeno vrijeme u svojstvu pripravnika

1. 3 pripravnika za rad u mjesnim uredima Jasenica, Jezerski i Bužim.

Pored opštih uslova iz člana 205. Zakona o državnoj upravi, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu školske spreme:

— srednja upravna škola, ekonomska ili gimnazija.

Izbor kandidata izvršiće se testiranjem.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Molbe sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Opštinska komisija za opštu upravu i društvene djelatnosti Bos. Krupa, sa naznakom „za konkursnu komisiju“.

Nepotpune i neblagovremene molbe neće se uzimati u razmatranje.

NIGRO „GLAS“ RZZP BANJALUKA, raspisuje

KONKURS

ZA IZBOR IZVRŠIOCA NA POSLOVE I RADNE ZADATKE SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA

RUKOVODILAC KNJIGOVODSTVA

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

- ekonomski fakultet i
- 4 godine radnog iskustva u struci.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se na NIGRO „GLAS“ RZZP Služba pravnih i kadrovskih poslova Banjaluka, AVNOJ—a br. 93 u roku 15 dana.

Na osnovu odluke Radničkog savjeta od 25. 12. 1984. godine OOUR Dom zdravlja Banja Luka, RO Kliničko medicinskog centra, raspisuje

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

1. Stomatolog na specijalizaciju iz oralne hirurgije za rad u Stomatološkoj službi... izvršioca 2
- USLOVI: završen stomatološki fakultet, položen stručni ispit, 2 godine radnog staža i poznavanje jednog stranog jezika.
2. Ljekar na specijalizaciju iz higijena za rad u Higijensko-epidemiološkoj službi... izvršioca 1
3. Ljekar na specijalizaciju iz epidemiologije za rad u Higijensko-epidemiološkoj službi... izvršioca 1

USLOVI: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, 2 godine radnog iskustva i poznavanje jednog stranog jezika.

4. Ljekar za rad u Službi hitne pomoći na neodređeno vrijeme... izvršioca 2
5. Ljekar za rad u Službi opšte medicine u terenskim ambulancama (Bočac-Agino Selo, Mišin Han - Vertić i Dragočaj) na neodređeno vrijeme... izvršioca 3
6. Ljekar u Mobilnoj ekipi u Službi opšte medicine na neodređeno vrijeme... izvršioca 1
7. Ljekar u Službi hitne pomoći do povratka radnice sa porodijskog odsustva na određeno vrijeme... izvršioca 1
8. Ljekar u Službi hitne pomoći do povratka radnika iz Libije na određeno vrijeme... izvršioca 1
9. Ljekar u gradskoj ambulanti Mejdan u Službi opšte medicine na određeno vrijeme zbog povećanog obima poslova, izvršioca 1

USLOVI: Završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit za radna mjesta od 4 do 9.

Prijave se podnose Komisiji za radne odnose OOUR—a Dom zdravlja Banjaluka RO Kliničko-medicinskog centra Banjaluka (putem Kadrovskog odsjeka) u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Glas“.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti foto-kopije sljedećih dokumenata za radna mjesta od 1 do 3: uvjerenje o završenom medicinskom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika, a za radna mjesta od 4 do 9 uvjerenje o završenom medicinskom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu i izvod iz matične knjige rođenih, i ljekarsko uvjerenje.

Kandidati od 1 do 3 dužni su još dostaviti potvrdu o radnom iskustvu i radnom odnosu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 15 dana od dana izbora.

SOUR GIK „KOZARA“ BANJALUKA
RO „IGM“ CELINAC
OOUR—a „BETONSKI PROIZVODI“

Radnički savjet OOUR—a „Betonski proizvodi“ Zalužani - Banja Luka, raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje tehničkog rukovodilca OOUR—a — Reizbornost —

Pored uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

— diplomirani inženjer arh. ili građevinskog smjera sa 5 godina radnog iskustva sa položenim stručnim ispitom.

— imenovanje se vrši na 4 godine.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Pismene prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova stručne spreme i radnog iskustva, te položenog stručnog ispita dostaviti na adresu: SOUR GIK „Kozara“ Banjaluka, RO „Industrija građevinskog materijala“ Celinac, OOUR—a „Betonski proizvodi“ 78415 ZALUŽANI, Viktora Bubnja 16. sa naznakom „Za konkursnu komisiju“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

NIGRO „GLAS“ OOUR „GLAS—KOMERC“ Banjaluka, raspisuje

OGLAS

ZA PRIJEM IZVRŠIOCA NA POSLOVE I RADNE ZADATKE

SKLADIŠTAR REPMATERIJALA NA NEODREĐENO VRIJEME

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

— VKV trgovac ili SEŠ i 2 godine radnog iskustva

Istvremeno raspisuje

Ponovni

OGLAS

ZA POSLOVE I RADNE ZADATKE SKLADIŠTAR TRGOVAČKE ROBE

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

— VKV trgovac ili SEŠ i 1 godina radnog iskustva na poslovima papiričarske struke.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se na NIGRO „GLAS“ RZZP — Služba pravnih i kadrovskih poslova Banjaluka, AVNOJ-a br. 93 u roku 8 dana.

Prije izbora izvršioca na poslove i radne zadatke, izvršiće se prethodna provjera radnih sposobnosti kandidata.

AIPK Zemljoradnička zadruga „Laktaši“ OZO „Kriškovci“ iz Kriškova na osnovu odluke Komisije za radne odnose objavljuje

OGLAS

za prijem pripravnika

— diplomirani poljoprivredni inženjer - pripravnik na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac

Pored zakonom predviđenih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

— da je završio poljoprivredni fakultet ratarskog smjera.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa dostavljaju se na adresu: AIPK Zem. zadruga „Laktaši“ OZO „Kriškovci“ Kriškovci u roku od 8 dana od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Dana 21. januara 1985. godine navršava se šest mjeseci od smrti našeg dragog i nikad neprežaljenog



MILUTINA MILE (Dušana) BILBIJE

Toga dana u 11 sati na Srpsko-pravoslavnom groblju u Boriku u Banjaluci posjetićemo njegov grob i položiti cvijeće.

OŽALOŠĆENI: supruga Mila i ostala ožalošćena porodica.

061539

Dana 20. januara 1985. godine navršava se četrdeset tužnih dana od kada nas je zauvijek napustila naša draga majka, sestra i baka



STANA BLAŽUN, rođena DUNOVIĆ

Njen dragi lik nosićemo vječno u sjećanju, jer dobroti i plemenitosti koji su je krasili su nezaboravni. Ovim putem izražavamo zahvalnost svima koji su s nama podijelili našu tugu.

DJECA, BRACA, SESTRE i ostala ožalošćena porodica.

061846

Dana 18. januara 1985. godine navršava se četrdeset tužnih dana od prerane i iznenadne smrti naše drage supruge, mame i sestre



SAVKE SAVE STOJANOVIĆ

Ovim putem izražavamo zahvalnost rodbini, komijama i prijateljima na pomoći oko sahrane naše drage pokojnice. Izražavamo zahvalnost osoblju Doma zdravlja Laktaši i medicinskom osoblju internog odjeljenja Medicinskog centra Bosanske Gradiska. Toga dana posjetićemo njegov grob, položiti cvijeće i zaliti ga suzama.

Njeni najmiliji.

061818

Dana 21.1.1985. god. navršava se šest mjeseci od iznenadne smrti našeg dragog oca, brata, svestra, ujaka i djeda



ERNESTA (PETRA) ZAVILA

Tvoj dragi i plemeniti lik živjeće vječno u našim srcima.

Ožalošćena porodica.

061879

Dana 22. januara 1985. godine navršava se tužnih četrnaest dana od tragične smrti našeg dragog oca, brata, strica i djevera



VLADE ĆOSIĆA

Toga dana posjetićemo njegovu vječnu kuću na groblju u Petoševcima, prakriti je cvijećem i zaliti suzama.

OŽALOŠĆENA PORODICA

061535

SOUR „RUDI ČAJAVEC“ RO DRUŠTVENI STANDARD BANJA LUKA

Na osnovu člana 10. Zakona o radnim odnosima SR BiH i odluke Komisije za radne odnose RO Društveni standard od 11.01.1985. godine, raspisuje se

OGLAS

1. Za prijem radnika na **NEODREBENO VRIJEME** za obavljanje poslova i radnih zadataka:

PERAČA SUBA i (jedan) izvršilac

USLOVI: — Osmogodišnja škola

— Radno iskustvo 3 mjeseca

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 (osam) dana od narednog dana od dana objavljivanja.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na oglas dostaviti isključivo putem pošte na adresu: SOUR „RUDI ČAJAVEC“ RO DRUŠTVENI STANDARD BANJA LUKA, ul. Maršala Tita 73. Poštanski fah 143.

Tužnim srcem javljamo svoj rodbini, prijateljima i poznanicima da je u subotu, 19. januara 1985. godine, nakon duže i teške bolesti u 63. godini života preminuo naš dragi



MIĆO (Sime) STEVANDIĆ

Sahrana će se obaviti u ponedjeljak, 21. januara 1985. godine, u 15.30 sati na Novom groblju u Banjaluci.

OŽALOŠĆENI: supruga MARA, sin MOMIR, snaha DRAGIĆA, unuci: ALEKSANDAR I MIĆO i ostala ožalošćena mnogobrojna rodbina i prijatelji.

061537

JAVNA ZAHVALA

Zahvaljujemo na liječenju i njezi našeg dragog



MIĆE STEVANDIĆA

liječarima i medicinskom osoblju Medicinskog centra Banjaluka, odjeljenjima: Neurohirurgiji, Neurologiji, Hematologiji i Fizijatriji Slatina.

ZAHVALNA PORODICA STEVANDIĆ

061536

RO „AIPK-KOMERC“ RADNA ZAJEDNICA BANJALUKA

Na osnovu odluke Zbora radnika od 15.1.1985. godine, raspisuje se

LICITACIJA

RADI PRODAJE

Jednog putničkog automobila „zastavu 101“ GTL u voznom stanju proizvodnja 1984. godina.

Prodaja će se obaviti usmenom javnom licitacijom dana 1.2.1985. godine (PETAK) u 10 sati u sali Radne zajednice, Ulica Akifa Šeremeta „A“ — Banjaluka sa početnom cijenom od 270.000,00 dinara.

Pregled vozila može se izvršiti na dan licitacije u vremenu od 8 do 10 sati ispred barake Radne zajednice.

Porez na promet plaća kupac.

Na licitaciji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica.

Interesenti su obavezni da prije početka licitacije 1. februara o.g. izvrše uplatu kaucije u iznosu od 10% od početne cijene.

Sve informacije u vezi licitacije mogu se dobiti na telefon br. 33-579.



Dana 21.1.1985. godine navršava se 11 godina od smrti moje majke

SMILJE BAČKONJA

Prođe 11 godina tuge i bola, a da se ne smanji ni tuga ni bol. Bol je veliki jer ne umjedoh na vrijeme učiniti što mi moja mila majka nudaše. Miellia je ispravno i određeno, ali to ne shvatih do kraja. Vidjela je sve u kretanju i promjeni, a vjerovala je u sutra. Pratio sam koliko sam mogao i shvatio no, ne do kraja. Sada vidim i znam da je sve u promjeni, nastoja-

nju i nestajanju, da se živi danas, uči od „juče“, a živi za sutra. Hvala ti, majko, što si mi oči otvorila. Od tebe sam naučio da sve što dolazi i prolazi. Sve će proći a ljudsko će ostati. Čovjek će naći svoj put. Tvoj zahvalni sin MILAN.

061875

ISPRAVKA

Dana 19. 1. 1985. godine greškom je objavljen nepotpun in memoriam na ime MIHAEL I IVANKA CUCEK. Na kraju treba dodati tekst: — OŽALOŠĆENA DJECA.

Molimo da ovo izvinjenje uvažite.

Tužnim srcem javljamo svoj rodbini, prijateljima i poznanicima da je u nedjelju, 20. januara 1985. godine, u 78-godini života preminuo naš dragi



PERO (Mile) VUJINOVIĆ

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se danas (ponedjeljak, 21. januara 1985. godine) u 14 sati na Novom groblju u Banjaluci.

Ožalošćeni: supruga Evgenija, sin Srećko, kćerke: Vesentina i Jadranka, brat Mila, snaha Ilinka, zetovi: Stevo i Pero, unučad i ostala ožalošćena mnogobrojna rodbina i prijatelji.

061538

ASTRONOMIJA Vaslona je mlada

● Dva američka astronoma pronašla da je u proračunu starosti svezmira greška i da je on cijelih osam milijardi godina mlađi nego što se vjerovalo

TAKSON — Vaslona nije stara 20 milijardi godina, kako se do sada vjerovalo, već 12 milijardi godina, tvrde dva američka astronoma. Oni su ovo zaključili posmatranjem jata galaksija kojem pripada i naš Sunčev sistem.

Veličina i starost vaslone mjere se, naime, pomakom u spektru svjetlosti koja do nas dopire sa galaksija i kvazara. Taj pomak je poznat kao crveni pomak zato što se svjetlost sa udaljenih objekata pomjera prema crvenom dijelu

spektra što je predmet posmatranja udaljenosti. Sada su američki astronomi Aronson i Mould sa kalifornijskog instituta za tehnologiju, otkrili, kako tvrde, dva pomjera koja omogućavaju preciznije izračunavanje Hablove konstante, odnosno broja koji se koristi za izračunavanje razdaljine između zvijezda. Prema njihovim računima, Hablova konstanta iznosi 90 a ne 50 čime se starost vaslone pomjera sa 20 na 12 milijardi godina.

BRITANCI IZABRALI LIČNOSTI GODINE

Uglavnom političari

Mnogi britanski dnevnik objaviše su vijest da su slušaoci Britanske Radio-televizije BBC glasali za „ženu godine“ i „čovjeka godine“ u svojoj zemlji.

Za „ženu godine“ u 1984. godini proglašena je u ovoj anketi britanski premijer Margaret Tačer, dok je titulu „čovjeka godine“ osvojio Arthur Skargil, lider sindikata britanskih rudara, koji su svojim štrajkom zadali ogromne glavobolje vladi u Londonu.

Dodajemo ovome i jednu anketu o tome kako svijet gleda na poznate ličnosti Velike Britanije. Ugledni ženski časopis „Vumensoun“ objavio je rezultate ankete o najomiljenijoj britanskoj ličnosti u inostranstvu. Titulu je osvojila britanska princeza Dajana.



Princeza Dajana je najomiljenija

Britanka u svijetu

SPEKTAKLI

Skupa „beba“ Dinastije

● Iako ima samo tri mjeseca, mala Kesidi Luis zarađuje 120 dolara dnevno. Naravno, to je njen honorar za snimanje u epizodama „Dinastije“, gdje joj je povjerena značajna uloga.

Već i vrapci na krovovima znaju da će se u popularnoj TV seriji „Dinastija“ roditi nova „zvijezda“ — Kristi, supruga Blejka Keringtona, roditelje najdugo očekivanu bebu — biće to djevojčica koja će se zvati Kristina.

Epizode u kojima glumica Linda Evans, ljuđa u naručju simpatičnu bebu već su snimljene, a uloga bebe „povjereni“ je maloj Kesidi Luis, kćerki jednog građevinskog radnika, koja ima samo tri mjeseca.

Po zakonima američke države Kalifornije, „glumac“ tog uzrasta smije da „radi“ najduže 30 sekundi bez pauze i snimanju obavezno mora da prisustvuje medicinska sestra, ljekar i socijalni radnik, koji stopericom mjeri i vrijeme koje beba provodi pred kamerom.

Zbog svega ovoga snimanje scena sa bebom se podosta odužilo, što je samo išlo naruku roditeljima, jer u „Dinastiji“ i bebe su skupe — mala Kesidi „zarađuje“ 120 dolara dnevno.

TURNEJE „SEDMORICE MLADIH“

Bišćani oduševljeni

BIHAĆ, 18. januara — U organizaciji poslovnice „Olimpij-turs“ u Bihaću su gostovala „Sedmorica mladih“. Oni su u novoizgrađenoj sportskoj dvorani na Lukama izveli dvije predstave pod nazivom „Štrumfovizija“ za koje je vladalo veliko interesovanje, a naročito među malisanima. S pravom se može reći da su „Sedmorica mladih“ oduševila više od sedam hiljada posjetilaca, jer su svoj posao obavili na najvišem profesionalnom nivou. U svakom slučaju gostovanje „Sedmorice mladih“ sa „Štrumfovizijom“ će se pamtiti.

D. M.

ZAJEDLJIVA ŠTAMPA PIŠE

Regan na nesigurnom tlu

Iako je i drugi put izabran u Bijelu kuću, američki predsjednik Ronald Regan našao se na nesigurnom tlu — piše američka štampa.

Nedavno je, naime, oblast Palm Springsa u Kaliforniji dobro prodrmao zemljotres jačine 4,1 stepeni Rihterove skale — i to u vrijeme kada je šef Bijele kuće tamo provodio odmor.



FILATELIJA

Šarenilo na kovertama

● Zbog niza doplatnih, ekspresnih ili kakvih drugih posebnih vrsta maraka, teško je pratiti njihovu produkciju, a sakupljanje traži mnogo znanja, ali i novaca

U jednom od ranijih priloga pisali smo kakvih sve vrsta maraka imamo, pa smo pomenuli franko i porto marke, redovne marke za opštu upotrebu i vazдушnu poštu, prigodne, novinske i službene marke. Citaoćima smo ostali dužni da kažemo nešto više o drugoj vrsti maraka, doplatnim i ekspresnim markama.

Tako se, na primjer, doplatne marke obavezno lijepe na pošiljke u određenom vremenskom periodu, pored redovnih maraka. Takav je slučaj sa jugoslovenskim doplatnim markama Crvenog krsta koje se obavezno lijepe na sve pošiljke u toku trajanja Nedjelje Crvenog krsta. Interesantno je, međutim, pomenuti činjenicu da označenu vrijednost na markama, u dinarima naravno, ne zadržava pošta za sebe, nego izdvađa u korist organizacije Crvenog krsta koja iz ovih sredstava finansira dijelom svoje humanitarne aktivnosti.

Ekspresne marke se upotrebljavaju za hitnu dostavu poštanskih pošiljaka, pa se u tom slučaju plaća i povećana

poštari. Na jugoslovenskom području dosta dugo su bile u upotrebi ekspresne marke nekadašnje Austro-Ugarske Monarhije.

I da bi sve izgledalo još komplikovnije, pa i zamršnije, pošta se pobrinula da nas snabdije i mnogim drugim markama i sve one imaju svoju praktičnu primjenu u svakodnevnom poštanskom saobraćaju. Tako pored maraka koje smo pomenuli u dva navrata postoje i marke za pakete, telefonske i telefonske usluge, za potvrdu prijema pošiljke itd. Običan korisnik PTT usluga, sasvim normalno, nema uvid u sve ove vrste maraka, pa je često zbunjen zahtjevima poštanskih službenika, koji za pojedine usluge traže i odgovarajuće marke, tačnu frankaturnu vrijednost. Upravo zato na tržištu maraka vladaju pravi haos i šarenilo; svakog mjeseca izdaje se poneka prigodna serija, a o franko i porto markama da i ne govorimo. Stoga je izdanja teško pratiti, a njihovo sakupljanje iziskuje i mnogo novaca.

D. M.

KRADLJIVCI STOKE PUSTOŠE MADAGASKAR

Napast se zove „dahalo“

● Za četiri godine uništen stočni fond od deset miliona grla ● Izvoz pod kontrolom „činovnika mafije“

NAJROBI — Podvizi madagaskarskih kradljivaca stoke bacaju u zasjenak sve što je na sličnu temu viđeno u američkim vesternima. Jedno od najbrojnijih afričkih krda od 11 miliona goveda, naprosto je iščezlo u protekle četiri godine. Ostro veličine dvije Jugoslavije, na kome od 1975. vladanostoji da „do 2.000. godine izgradi socijalističko društvo“, muku muči sa dobro organizovanom mafijom koja izvozi meso više od države.

OPSAĐNO STANJE

Praktično, oko milion seljačkih porodica živi u nekoj vrsti opasnog stanja, u strahu da će biti meta napada „Dahala“.

Policija registruje oko 50 napada nedjeljno „kada je puna sezona“.

Pljačkaši ne samo da odvođe stoku već i parališu sjetvu i žetvu pošto preplašeni seljaci bježe u gradove a mnoga sela su napuštena. Samo u mjestu Ambalavou, kako izvještava najrobijska štampa, 26 škola je zatvoreno jer su učitelji pobjegli.

Počelo je sve prije desetak godina kada su se mladići bez zaposlenja vični jahanju, dosjetili da se udružuju u grupe i pljačkaju prvo namirnice, pa novac, najzad, kao najunosnije i najlakše, stoku.

Pojavljuju se noću i snažnim udaranjem u bubnjeve zvižducima pištaljki i pucnjevima

drsko najavljuju dolazak. Oni koji ne napuste selo padaju kao žrtve njihove torture. Pošto grupa sa plijenom odmakne, pomoćna grupa se vraća u selo da kazni one koji su se prerano vratili.

U Ambalovo Distriku 35 policijskih kontroliša 160 kvadratnih kilometara i to u jednom jedinim „spacu“ Uvijek stižu sa zakašnjenjem i kao utjeha ostaje im zapisnik o pričinjenoj šteti.

Seljaci tvrde da predstavnici reda i zakona bez posebnog entuzijazma love „dahaloe“ pošto ih mafija u birokratskom aparatu štiti. Ako se i desi da kradljivci budu uhapšeni potrebno je da seljaci svjedoče, čega se oni čuvaju kao žive vatre. Poslije 48 sati, ako se svjedoci ne pojave, osumnjičeni izlaze iz zatvora.

D. MILOSAVLJEVIĆ

SATIRIKON

PROMENADA

NEKO ŠETA KUĆE DA SE DA NA ZNANJE SAMO ROMI SEĆU I MEČKU I ZVANJEI

U PAUZI

ZA DRUŠTVO U ČOŠKU IMAM PITANJE JE L' TO DRUŠTVO ILI DRUŠTVANCE?

AVION KOJI MOLE BILJEŽATI NA VRED	PUGIŠTI BRABU I BRKOVE	ŠKLJA, NASTOJARJE	VREMENSKI FERIOD	TRERKŠAJ U KODARCI	PUKISTIKI OBUKAKAT	PRAŠAMBONNICI FIRINEI POLUOT.	DEBKA	OTROVNA MOREKA KIBA	VELIKI JAPANSKI GRAD	ASTATIN	RANAR	IZNOS	U MALOJ MJEŠI PO VREDO/PRILOG	TRKOK, NA BR-TIKU	BIJENA KRAJ, PRIJEDOR E A	OTPADAK PRI VREDIBNI	PAMET	BLI ĐENI OPOK	GLINA ZA VATROSTALJE CIGLE	PUVVAČIČA UKRAJPN	BRITAK	
→															JEZIVO							

Božo MARIĆ Rješenje iz prošlog broja (vodoravno): a, S, Pamela Sju Martin, MG, električna centrala, patriot, atentat, ab, cura, kadrovi, k, oko, Anina, Rea, angažman.

Zanimljivosti

Polako sa šećerom

U posljednje vrijeme na mnogim skupovima posvećenim problemima ishrane, raspravljalo se o ulozi šećera u ishrani i posljedicama neumorenog korišćenja ove namirnice.

Sredinom 19. vijeka ljudi su koristili oko kilogram šećera godišnje, a danas se potrošnja popela na 25 kilograma. Osim šećera koji stavljamo u čaj, kafu i voćne napitke, u ovo se računa i šećer u džemu, kolačima, slatkim plćima itd.

Stručnjaci za ishranu odlučno se protive ovolikoj potrošnji šećera. Ova namirnica je veliki izvor energije, a energetske potrebe opadaju u savremenom načinu života.

Prema preporuci dijetetičara dnevna potrošnja šećera ne bi trebalo da bude veća od 40 do 50 grama, a što predstavlja 10 % dnevnih potreba u kalorijama. Za one koji vole slatkije, a ne mogu sebi da dozvole velike količine šećera zbog pretjerane težine, postoji niz proizvoda koji zamjenjuju šećer.

Fruktoza, šećer iz voća, ima istu kaloričnu vrijednost kao i običan šećer, ali je jedan i po put slađi. Saharin je šećer koga nema u prirodi, a ne sadrži kalorije.

Prema preporuci stručnjaka iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), količina saharina ne bi trebalo da bude veća od 2,5 miligrama po kilogramu tjelesne težine.

D.T.

IZJAVITE ZA ŠTAMPU

KLJUČ:

Nema zabave

Edina Mandanović, student:
— Mladim je u Ključu teško. Nema mjesta za zabavu, pa se večeri najčešće provode ili kod kuće ili u kafani. Da za mlade ima mjesta i da se neko brine o zabavi omladine, sigurno je da se vrijeme ne bi traćilo u kafani.

Stalno na skijanje

Saim Botonić, učenik:
— Snijega ima dovoljno, pa po cijeli dan se skijamo. Dobar sam učenik, pa za vrijeme raspusta mogu odvojiti više vremena za zabavu, mada i sada svakodnevno učim. Što se zabave za mlade tiče, u Ključu je to sve slabo organizovano.

Sve je normalno

Besim Bešić, radnik:
— Snijeg jeste velik, ali u Ključu nije, kao u drugim mjestima, gotovo paralisao život. Snabdijevanje je bilo normalno, a komunalci su brzo reagovali i očistili saobraćajnice. Bilo je malo poledice, ali, nisu stvarno imali uslove da se bore protiv niskih temperatura. Jedino je bilo nestašica plina, ali samo dva dana i opet se sve normalizovalo.

Raj za lovce

Bogdan Macanović, šumar:
— Sumar sam u Vučjoj poljani. To je područje bogato divljači i lovci redovno izlaze u lov. Krivolovaca nema, ali, ima nediscipline kod lovača. Što se tiče krađe drveta, to pripada prošlosti.

J. SLATINAC
Snimio: R. OSTOJIĆ



INFORMATOR

BANJALUKA

REPERTOAR KINA
KOZARA — Kalfornijske lutke (Kečerke), (američki, akcioni u 11, 16, 18 i 20 sati).
VRBAS — Jenki (američki, ljubavni) u 15, 30, 18 i 20, 15 sati.
PALAS — U velikoj sali u 10, 16, 18 i 20 sati je film **Dan poslije** (film katastrofe) u 22 sata film **Deset minuta do ponoći** (američki triler). U maloj sali od 11 sati dječiji film **Plivač i Vratko**. Od 16, 30, 18, 30 i 20, 30 je film **Groznica prve ljubavi** (domaća drama).

NARODNO POZORIŠTE
Danas nema predstave.

DJEČIJE POZORIŠTE
Danas nema predstave.

DOM KULTURE
Izložba slika Safeta Zeca (veliki salon)
Desilo se jedne noći (američki film) u 20 sati.

UMJETNIČKA GALERIJA
Stalna postavka.
Izložba slika Radoslava Tadića.
SPOMEN—ZBIRKA DRAGINJE I VOJE TERZIĆA, stalna postavka nalazi se u Ulici Vladimira Nazora 17.

MUZEJ BOSANSKE KRAJINE
Stalna postavka Muzeja sadrži dva nova interijera (bosanske sobe).
BIBLIOTEKA
Odljeljenje u **Domu Radničke solidarnosti** radi svaki dan, osim subote i nedjelje, od 7 do 19 sati. Odljeljenje u **MEJdanu** radi svaki dan, osim nedjelje od 7 do 19 sati. Odljeljenje u **BUDŽAKU** radi ponedjeljkom i utorkom od 15 do 19 sati, srijedom, četvrtkom i petkom od 10 do 15 sati.

DEŽURNA APOTEKA
Noćno dežurstvo ima apoteka: „1. maj“ u Ulici V. Nazora 21, tel. 21-914.

VAŽNIJI TELEFONI:
SUP 92
VATROGASCI 93
HITNA POMOĆ 94
BOLNICA 33-725 (STARALOKACIJA) i 38-111 (PAPRIKOVAC).
AUTOBUSKA STANICA 45-355
ŽELJEzniČKA STANICA 31-229
TAKSI — STANICA 22-222
INSPEKCIJA 32-100
VODOVOD I KANALIZACIJA 21-247
ELEKTROBANJALUKA 42-555
SERVIS ZA HITNE POPRAVKI STANOVA 45-404
ATLAS 31-995
INEX—TURIST 21-261
PUTNIK 43-900
TURIST—BIRO 35-082
SLAVNI KOPER 31-113
MLADOST BiH 39-835
OPŠTINSKI SEKRETARIJAT ZA NARODNO ODBRANU — CENTAR ZA OBAVJEŠTAVANJE 985
RED VOŽNJE
POLASCI VOZOVA
ZA SARAJEVO: 0,58 (brzi) 05,44 (poslovni), 13,13 16,15 18,09 (poslovni)
ZA ZAGREB: 01,12 03,15 04,12 09,56 (poslovni) 15,14 i 16,33
ZA BEOGRAD: 10,23 (putnički do DOBOJA iz DOBOJA brzi u 14,40), 05,46 (poslovni do DOBOJA) iz DOBOJA u 08,44), 15,08 (putnički do DOBOJA, iz DOBOJA u 17,33), 22,21 (putnički do DOBOJA, iz DOBOJA u 0,30).
DOLASCI VOZOVA
IZ SARAJEVA: 01,09 03,02 (brzi), 09,54 (poslovni), 15,06 (brzi), 16,27 (brzi), 20,06 (poslovni).
IZ ZAGREBA: 0,45 01,50 13,08 16,10 (brzi), 18,07 (poslovni), 21,40 (ubrzani).
IZ BEOGRADA: 05,30 08,17 13,01, 16,28 20,06 21,43.
VANREDNI VOZovi
Svake nedjelje BANJALUKA — MARIBOR u 13,25 i DOBOJ — BANJALUKA — LJUBLJANA u 14,01.
POLASCI AUTOBUSA IZ BANJALUKE
ZA ZAGREB: 01,20 02,00 03,00 05,30 06,00 07,45, 08,30 09,30 11,00 12,00 12,40 13,15 14,30 15,10 15,20 17,00 18,15 19,24 20,00.
ZA BEOGRAD: 05,00 06,00 09,30 15,00 17,00 23,30.
ZA LJUBLJANU: 01,20 08,20 12,00 13,15 15,10 19,25.
ZA SARAJEVO: 00,30 08,00 12,00, u prolazu 00,45 10,00 12,35 15,15.
ZA KRANJSKU GORU 13,15.
ZA TUZLU: 05,53 i 15,45
ZA MOSTAR: 06,00 13,00 u prolazu u 11,26 22,00
ZA ROVINJ: 07,45 i 19,25
ZA RIJEKU: 06,00 07,45 22,00
ZA DUBROVNIK: 22,00 24,00 (oba u prolazu)
ZA UMAG: 06,00
ZA SPLIT: 06,40 21,15 prolazni u 8,30
ZA ŠIBENIK: 07,30 i 22,30.

BOSANSKA GRADIŠKA

U Domu kulture igra film KUBA.

Izdavanje knjiga u Narodnoj biblioteci ponedjeljkom, srijedom od 10 do 17 sati, a utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 14 sati. U odljeljenju biblioteka u Novoj Topoli knjige se izdaju u zgradi SUBNOR-a ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12 do 15 sati. Klub Doma kulture u Bosanskoj Gradišci za posjetioce otvoren je od 9 do 13 sati i od 18 do 22 sata. Apoteka Centar u Ulici maršala Tita broj 11, telefon 813-130, radi od 7 do 20 sati, za hitne slučajeve otvara se i u 22 sata. Apoteke: kod bolnice u Ulici trinast skojevki i Gornjim Podgradcima, Novoj Topoli, Dubravama, Dolini, Turjaku i Orahovi rade od 7 do 14 sati.

ČELINAC

U kino sali igra film DVOBOJ SNAŽNIH.

Subota prema predstave, a nedjelja SOK OD ŠLJIVA u 19,30.
Dežurna apoteka Doma zdravlja radi od 7 do 15 sati, osim subote, telefonom 840-038. Hitna pomoć Doma zdravlja radi od 15 do 07, Doma zdravlja radi od 7 do 15 sati svakim danom osim nedjelje i državnih praznika. Telefon 850-130. Narodna biblioteka „Ivo Andrić“ radi svaki dan od 7 do 15 sati, osim nedjelja i državnih praznika. Telefon 850-130.

KOTOR-VAROŠ

U kino sali „25. maj“ igra film KAMION SMRTL.

Apoteka radi od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14 sati. Hitna pomoć Doma zdravlja 880-001. Dežurna vatrogasna služba 880-104 Biblioteka radi od 7 do 19 sati.

LAKTAŠI

Obavijest o kino predstavi nismo dobili.

Narodna biblioteka „Veselin Masleka“ radi od 7 do 15 sati, a nedjeljom ne radi. Hitna pomoć Doma zdravlja, telefon 830-250. Apoteka radi od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 14 sati, telefon 830-030. Dobrovoljno vatrogasno društvo 830-066.

SKENDER-VAKUŠ

Nema kino-predstave.

Biblioteka, pozajmno odljeljenje, radi svaki dan od 7,30 do 15,30 sati, a ponedjeljkom od 10 do 16 sati. Dom zdravlja radi od 7,30 do 15,30 sati, telefon 890-611. Opštinski centar za obavještavanje radi od 00 do 24 sata, telefon 890-620.

SRBAC

U Domu kulture igra film KRALJ ZAVODNIKA.

U Domu kulture 20. januara igra film PAKLENA POTJERA. Apoteka 840-003. Dobrovoljno vatrogasno društvo 840-150. Biletarnica 840-038.

PRNJAVOR

Nema kino-predstave.

U Domu kulture 19. i 20. januara igra film BORBA TITANA. Stanica za hitnu pomoć 860-190 SUP 160-0 01. Autobuska stanica 860-462.

BANJALUKA

PONEDJELJAK, 21. JANUARA

Od 5,00 do 9,00 — JUTARNJI PROGRAM RADIO—BANJALUKE

Od 12,00 do 14,00 — ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BIH

14,00 — Najava programa
14,05 — NAJSLUŠANJE PROTEKLE NEDJELJE (VJESTI U 14,30, Oglasi i obavještenja u 15,00)
15,30 — DNEVNIK
15,45 — Intermeco
16,00 — Dnevnik Radio-Sarajeva
16,30 — Magazin sedam
17,00 — UNISOVO RADIO—PO-
PODNE 17,30 — VIJESTI
17,35 — Biseri starogradske muzike
18,00 — Odjava programa
Od 18,00 do 01,00 — PRVI PROGRAM RADIO—SARAJEVA

BOSANSKA GRADIŠKA

PONEDJELJAK, 21. JANUAR

5,00 — 7,00 — JUTARNJI PROGRAM (Vijesti u 5,30 i 6,30)
12,00 — 14,00 — ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BIH
(Susreti na talasu)
14,00 — Oglasi obavještenja
15,00 — Zabavljaju vas domaći vokalno-instrumentalni sastavi
15,30 — IZ UDRUŽENOG RADA I MJESNIH ZAJEDNICA — informativno-politička emisija
15,435 — Pjevaju vam...
16,00 — Dnevnik Prvog programa Radio-Sarajeva
16,35 — Odabrane melodije
16,55 — Odjava i završetak popodnevog programa

PRNJAVOR

PONEDJELJAK, 21. januara
Program emituje na srednjim talasima.

ma 1341 kiloherc i UKT 98,3 megaherca
Od 12,00 do 14,00 — ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BIH

14,00 — Vijesti
14,05 — Muzikom po svijetu
14,30 — Sportska panorama
15,00 — Emisija narodne muzike
15,30 — Hronika opštine Prnjavor
15,45 — Petnaest minuta sa...
16,00 — Odjava programa

PRIJEDOR

12,00 — Zajednički talas
13,00 — Najava programa
13,02 — Vijesti
13,05 — Čestitke, želje, pozdravi...
14,00 — Sportski žurnal
14,45 — Muzika i EPP
15,00 — Hronika dana
15,45 — Muzika, muzika
16,00 — Odjava programa

BOSANSKI NOVI

Od 12,00 do 14,00 — SUSRET NA TALASU
14,00 — Najava programa RBN
14,05 — Vijesti
14,07 — Muzika za mlade
14,30 — Folk i pop-skala

SARAJEVO

Drugi program od 9 sati

SVIJET NAUKE

— Projekat zaštite šovjekove okoline u Zenici —
Poznato je da je Zenica već duže jedan od najzagadenijih gradova ne samo u našoj zemlji nego i u Evropi i to u oblasti aerozagadenja. Nedavno je osnovan I Institut za zaštita životne sredine u ovom gradu, odobrena su i velika finansijska sredstva, a postoji, također, i projekt čijoj se realizaciji pristupa upravo ovih dana.
Ekipa emisije „Svijet nauke“ Drugog programa Radio-Sarajeva danasnju emisiju snimice u ovom Institutu i saznaćemo kad će i kako početi da se ostvaruje ovaj projekt zaštite životne sredine u našem velikom industrijskom centru. Urednik je Hajrudin Ramadan.

RADIO—PROGRAM

НЕОЧЕКИВАНА
ПОСЈЕТААрафат у
Багдаду

БАГДАД, 20. јануара (Танјуг) — Шеф Палестинске ослободилачке организације Јасер Арафат стигао је данас неочекивано у Багдад на разговоре са ирачким лидерима. Разговори ће, како је јављено обухватити „ситуацију у арапском региону и питања од заједничког интереса“ за ПЛО и Ирак. Ирачка новинска агенција ИНА не даје никакве прецизније наговјештаје о карактеру посјете Арафата.

Арафатов долазак се подудара са боравком чланова Специјалног комитета арапских лиге за рату у Заливу у Ираку. Министри за иностране послове сада арапских земаља, које су заступљене у том комитету и Генерални секретар лиге Чадли Клиби почели су вечерас у Багдаду састањак на коме се разматрају правци дјеловања тог тела за окончање рата у Заливу.

ИЗ НОВОСАДСКОГ
ИНСТИТУТА

Сјеме за извоз

НОВИ САД, 20. јануара (Танјуг) — Директор Института за ратарство и повртарство у Новом Саду професор др Тихомир Вребалов истиче да ова позната и угледна научна установа, у којој је досад створено око 150 сорти и хибрида, већ по традицији сваке године извози велике количине сјемена у иностранство и да само тим путем стиже и до пшенину од свог целокупног добротка.

У Совјетски Савез, на примјер овај југословенски институт већ деценију и по сваке године извози између хиљада и двије хиљаде тона сјемена хибрида кукуруза, готово деценију у Италију од 300 до 500 тона, а од 500 до 800 тона овог сјемена пласирао је у Немачку Демократску Републику и Чехословачку, а мање количине и у Бугарску.

ВАШИНГТОН

Снијег омета Регана

ВАШИНГТОН, 20. јануара (Танјуг) — Снежне мећаве са поединим вјетровима доњије су сјеверним и средњим дијелима САД арктичке хладноће, чак нешто више од оних које су у ово доба године карактеристичне за Аљаску. Како јавља дописник Танјуга из Вашингтона, наноси снијега на путевима и мећава отежале суданас саобраћај, или га потпуно прекинуто, у већем броју

сјеверних и сјеверозападних држава. У неким дијелима САД према канадској граници температура се спустила на 30 степени испод нуле. У Вашингтону, гдје је -12 а саобраћај у већем дијелу града парализован, отказано су и многобројне свечаности поводом преузимања предсједничке дужности Роналда Регана.

ВРИЈЕМЕ

ИЗВЈЕШТАЈ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА БИХ

ТОПЛИЈЕ

ЗА БОСАНСКУ КРАЈИНУ: Ујутро мјестимично магловино, а током дана промјенило облачно и мало топлије. У току дана могуће су мјестимично и слабе падавине. Највиша температура од -1 до 1 степена.
ЗА БАЊАЛУКУ: Промјенило облачно и нешто топлије, не искључују се слабе пролазне падавине.
ЗА НАРЕДНА ДВА-ТРИ ДАНА: Очекују се слабе падавине и даљи пораст температуре.
ВОДОСТАЈ: Уна-Бихаћ 12 цм, бистра, температура воде 4,4 степена, Уна-Босански Нови -2 цм, бистра, температура воде 2,0 степена, Сана-Сански Мост 117 цм, бистра, температура воде 0,1 степена, Врбас—Бањалука 68 цм, бистар, температура воде 2,4 степена. На свим ријекама водостај у слабom порасту.

Миро
Мнађеновић

ДАВЕИД ШТРЕБАЦ



У ВЕЛИКОЈ КЛАДУШИ ПОЧЕЛО 26. ПРВЕНСТВО СЛИЈЕПИХ БИХ У ШАХУ

БЕЗ КОМПРОМИСА НА СТАРТУ

ВЕЛИКА КЛАДУША, 20. јануара — Данас је у Великој Кладуши почело овогодишње, 26. по реду републичко првенство слијепих у шаху, на коме учествује 13 такмичара из свих крајева наше републике. Једино није допутовао Мирко Зеџ из Тузле. Играју се чак два кола дневно, што значи да ће првенство протећи у жестоком темпу и тако рећи без одмора.

Већ на старту почело се играти бескопромисно. Играчи који су водили црне фигуре били су успјешнији. Једино су ремизире-

ли Загорац и Мехидић. Тако је на самом почетку првенства прошлогодишњи првак Сафет Мехидић изгубио пола поена.

Резултати првог кола: Загорац — Мехидић реми, Каро — Шехић 1:0, Драшковић — Чечез 0:1, Деспот — Аврам 0:1, Рогоћ — Бајић 1:0, Мијатовић — Бабић 0:1, Слободан је био Пајкић.

Након првог кола воде Капо, Чечез, Аврам, Рогоћ и Бабић са по једним бодом.

Д. М.

КУБА — САД

Враћање
емиграната

ХАВАНА, 20. јануара (Танјуг) — Сједињене Америчке Државе ће почетком фебруара вратити на Кубу прву групу кубанских емиграната, који су са острва 1980. године отишли у сусједну земљу. Ови Кубанци су у САД у међувремену проглашени неприхватљивима. Укупно треба да се врати 2.746 „неприхватљивих“ од којих су већина своју емиграцију провели у затвору, у америчкој савезној држави Џорџија.

Враћање неприхватљивих дио је споразума о миграцији који су Куба и Сједињене Америчке Државе потписале крајем прошле године и који се процењује као први значајни корак у евентуалном процесу одмрзавања односа између двије земље.

НА ДУНАВУ

Лед мирује

НОВИ САД, 20. јануара (Танјуг) — У наредној недјељи не очекује се покретање леда на Дунаву — изјавио је данас главни руководилац за одбрану од поплава Владимир Грегоровић. Дневне температуре се, истина, постепено повећавају, али су ниске и даље ниске, што нама, када је ријеч о одбрани од леда, одговора. У пуној смо приправности и у случају да дође до најгоријег отопљења.

Лед је на Дунаву дебљине од 30 до 60 центиметара, а само на појединим мјестима између метар и метар ипо. Четири мађарска лепопомца раде од Алатина до Бездана и у зони Богојева, а два југословенска контролишу пролаз од ушћа Тисе и у овом часу развијају мању ледену баријеру код Гардиноваца.

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

„КОСОВО“

У погону три блока

ПРИШТИНА, 20. јануара (Танјуг) — Двије косовске термоелектране „А“ и „Б“ су повећавале производњу и сада заједно раде снагом до 580. мегахата. У „Косову А“ и даље ради само први блок, док се од најављеног пуштања „двојке“ за сада одустало. Умјесто тога, ради се на оспособљавању четвртог блока, али је неизвјесно када ће прорадити. У другој термоелектрани „Б“, послјије извјесног застоја оба блока сада раде са око 80 одсто капацитета.

ТУЗЛА

Рударски гонг

ТУЗЛА, 20. јануара (Танјуг) — Више од 500 љубитеља бокса присуствовало је првој боксерској ревији „Рударски гонг“ која је данас завршена у Тузли, у знак сјећања на прије две године погинуле рударе Рудника јаме „Мрамор“ код Тузле.

Приказан је просјечан бокс, а главни трофеј ревије статуета „Хусински рудар“ припала је боксеру из Лознице Милану Аћимовићу који је у перолакој категорији савладао Шојића из Зрењанина прекидом у другој рунди. Осим Аћимовића награде су још добили Тахир Лигић из тузланске „Слободе“ као најборбенији учесник ревије и најбољи домаћи боксер, Анте Тадић из „Металца“ Вељева као најбољи техничар, Енес Смеловић из зеничког „Челика“, кас најмлађи побједник ревије и Драган Драшковић из Никшића коме је припао трофеј фер-плеј. Од активног суђења опростио се истакнути спортски радник и судија Мухамед Уафић из Тузле.

ПОСЉЕДЊА ВИЈЕСТ — ФУДБАЛ

Југославија — Иран 3:1 (1:0)

КОЧИН, Индија, 20. јануара (Танјуг) — Фудбалска репрезентација Југославије побједила је вечерас са 3:1 (1:0), врло добру репрезентацију Ирана у лијепој, узбудљивој и квалитетној игри која је потпуно задовољила око 5.000 гледалаца. Југославија је повела у 37' минуту када је Бајић, на централном Пашића главом спровео пошту у гол. У 65' минуту Бајић је са око 30 метара погодио десни горњи угао гола. Иранци су смањили на 2:1 у 75' минуту. Коначни резултат поставио је Млинарић у 82' минуту.

ТВ

ПОНЕДЈЕЉАК, 21. ЈАНУАРА

ПРИ ПРОГРАМ

16,50 — Преглед програма
16,55 — ЗЕФЕЛД: СП у Нордијском скијању: крос 5 км, (Ж), снимак
17,25 — Интермецо
17,30 — Вијести
17,35 — Хроника Заједнице општине Мостар
17,45 — Басноград — програм за дјечу
18,00 — Митови и легенде — емисија за дјечу
18,15 — Два лица Јадранске обале — образовна серија
18,45 — Здравомлади — програм за младе
19,15 — Цратни филм
19,30 — ТВ Дневник 2
20,00 — М. Черлок: Пет мртвих адреса — драма
21,10 — ЕПП
21,15 — Паралеле — спољна политика
21,45 — Одабрани тренутак
21,50 — ТВ Дневник 3
22,10 — Преглед програма за уторак

ДРУГИ ПРОГРАМ

18,55 — Преглед програма
19,00 — Индирект
19,30 — ТВ Дневник
19,55 — ЕПП
20,00 — Знаност и ми — научни програм
20,50 — Студио 2
21,05 — ЕПП
21,10 — „Династија“ — серијски филм
22,00 — Добре вибрације — културни магазин
22,45 — Преглед програма за уторак

ПРИ ПРОГРАМ — 20,00 САТИ

ПЕТ МРТВИХ
АДРЕСА

— драма

„Пет мртвих адреса“ је савремена прича о жени на прекретници свог живота, жени која се још осјећа младом, али не толико да би свој живот започела од самог почетка.

Мелиса, главно лице ове приче, враћа се у Загреб након десетак година избивања, послјије неуспјешног брака у иностранству, без дјеце и неиспуњених очекивања. Она има само један сан, а тај је заборавити све што је било, вратити се пријатељима, мајци, брату и граду који воли и осјећа као своју природну средину.

Међутим, она врло брзо спознаје да десет година и није тако безначајно раздобље. Трагајући за запослењем, станом и старим пријатељима налази промијењене људе, измијењену друштвену ситуацију, другачије, непознато лице обожавањог града — све саме мртве адресе.

ГЛАС

РЕДАКЦИЈА Улица АВНОЈ-а 93. Телефони: директор и одговорни уредник 34-417, Редакција 37-677, 37-679, дактилографи 34-448. Огласно у Улици Веселина Маслеше 13, телефон 34-448, Телекс 45-208 УУ ГЛАС, ООУР Новинска дјелатност Бањалука, профилни рачун број: 10500-833-427 код СДК Бањалука. Претплата за СФРЈ: тромјесечна 1.600 динара, полугодишња 3.200, годишња 6.400, само за „Недјељни Глас“ 1.140 динара годишње. Претплата за иностранство: тромјесечна 3.200 динара, полугодишња 6.400, годишња 12.800, само за „Недјељни Глас“ 2.280 динара годишње. Уплате на деовни рачун број: 10500-836-71000-552 код Привредне банке Сарајево, Основне банке Бањалука. Рјешењем Републичког комитета за образовање, науку, културу и физичку културу СР БИХ број 02-4153/82. „Глас“ је ослобођен плаћања пореза на промет.